

## THE



SOUTH AFRICA'S ONLY NATIONAL BANTU NEWSPAPER

Authorised to Publish Government Proclamations and Notices of the Native Affairs Department. SATURDAY, NOVEMBER 25, 1950

Registered at the G.P.O. as a Newspaper.

PRICE 3D.

## KAHLOLO TSE KHOLO KHOTLENG MASERU

BANNA BA ROBILENG MENO E MEBELI BA AHLOLETSOE LEFU LEKHOTLENG LE PHAHAMENG LA LESOTHO.
BANNA BANA BA BOLAILE MOSALI EA BITSOANG 'M'AMPALANE, EO BA ILENG BA MO LOKA HAR'A NAGA HO FI-HLELA BA MO BOLAEA.

ne . o questa batho ba 13, empa eo a fumanoa oa motse oo, Morena Ntaxas ex neng a laetse hore moil a bo ace 'o ile a shoa kapele o c ma sa sinyana a fete a polao oa mos l eo. Mosali e mong eo ho toong le cena o ne a thusitse misibes ni oo oa ho bolaca, o ile a shoc'la teronkong; lebitso la Ine ke 'M'amahlomola,

Lifemony tse peli tse fetileng, m sa i o ne a se ke a hlola a bono mo ang oo, empa kamorao ho

## Senator Verwoerd On Harmony

## With Africans

"Not even the Indian problem and certainly not the attitude taken by the United Nations to wards South Africa is as vital as the problem we have of creating a good relationship between European and non-European," said Senator H. F. Verwoord, Minister

of Native Affairs, on Tuesday. Speaking at the Johannesburg Rotary Club's luncheon, Senator Verwoerd appealed to political opponents to concede to each other sincerity of purpose, He called for goodwill between Europeans and

A better sense of values, particularly by the Pryss, was needed to avoid damaging the relationship

In the last generation, suspicion had arisen among the Natives in South Africa that whatever the European tried to do for them was not genuinely meant and that there were hidden motives by which the while man wanted to take something away and suppress

"The background of the policy for which I stand is that while the European in South Africa has a Native also has a definite stake."

Dr. Verwoerd said he was going to Zululand where he would tell the captains of the reigning houses that the Europeans and the Government recognised their ho ile ha abloloa Basotha ta rights and traditions and the fact hammoho le Morena nyeteng ea that they had reigning houses and lipolao. a right to govern within their own

where the Native had his roots.

each other even though they did ne a a rata a lumela, athe o tla not agree. "If we do not believe in bolacloa teng. the mutual honesty of opposing Non-Europeans that we distrust MRS. BALLINGER SAYS each other's bona fides." Such a groups of Europeans, we convey to situation would undermine the whole structure of South Africa by creating distrust between reasonable code Natives and other groups.

land could not be continued on the Tuesday, Mrs. Margaret Ballinger posed on a subject people without against erring members of the this goes on, the question will be supposition that every Native M.P. said there had never been a would become an agriculturist, time when the Africans needed a dequate educational facilities and dissatisfaction with the authorities development in the reserves. There They should not demand impossitute towards crime in African would have to be Native towns ble things, but would have to work and villages with industrial popu- out a sensible, reasonable policy lations within the Reserves.

Tsimolchong ea nyeoe ena, hoglikhoeli tse peli, ho batloa mosali

BOPAKI

Paki ea Muso e bitsoang Tobo-, eo ho bileng hothoe le eena ile a thusa no bolaca mosali co, paki.e kapele ho Lekhotla, hore ne a bone a se a sena mahloho-olo, nalo ea hac ea chesoa ke oaru, ngoana hae a kula, lipoli tsa e li eshta Morenana e mon mo bon sa kambo a leng malilabe ka teng, le hore ha a ka se casa moriana o aseag, niho es e

orena Nto-ne a lae'a Morenana o hore a fumane motho ea tla o ana ho tle ko lokisoe moriana o batlehang Toberi a bolellos re o tla ngoathe'oa moriana ha thusa here to fumance motac I ng ho bolzoa-

Ha khethoa motho ea lokeloang o bolaoa, monna oa hae a bole-

obor, a fuda moriana oo ho g to thoe a o nehe mosali ea oing Mampaiaha, eare ha moeo a se a o sebelisi.se, eaba hlanya, a bone eka o bona liho ise ngata tseo a sa li tsebeng-Mosali co a col la hore o bona na o tla selak oa josloka p l hlanya a ba a nyamella, a se e a hlo'a a bonoa.

BOPAKI BO BONG

Mosali-Moholo e mong ea bi cang 'M'aphiri e ile a bole'l; mpalane hangata merang oa popleri. Molda, per e temba ha nold, a bulcha del narrao a bule e hore o ne a lumele ha hothor a mo lebele moo naheng.

A boleia hore o no a sa mo fe lijo. O ne a se a sa tsebe ho tsa maea le ho bua. Ka tsatsi le leng banna ba bane ba tla no eena n'loaneng ea hae, ba re ba tile "phoofolong oa bona". Ka morsonyana a utloa motho a Ila, empa a se ke a etsa letho-

osoa, ta 8 ba ile ba abloleloa Monna oa 'M'ampalana eens ts'oareloa ka hobane ho ne ho se bopaki bo block lang bo nen bo ka mo ablolela kotlo ea lefu MORENA OA AHLOLOA

Ba ahlotsoeng ke Morena M lapo Masma, Phoka Shea, Monya They must also know that the mane. Phalole Koeshe. Thetse from the Africans' point of view, sent circumstances, this step was suggesting means for self-better Europeans recognised that there Thamae le Ts'oano Masaballa factors leading to crime among one dictated by necessity. must be a portion of the country Motho ea bolailoeng ke Lit'akons Africans. Salient points on crime Raose, ea neng a bole'loe here Political opponents should at ee sebakeng se itseng, o t'a hla least believe in the honesty of hielloa matekoans, ere ka ha

## Work out

Dr. Verwoerd said the buying of | Speaking at Port Elizabeth on on a basis on which Africans and -S.A.P.A. Europeans could co-operate.

## ACTOR FLIES TO LONDON

Mr Lionel Ngakane, actor in K rda's film "Cry. The Beloved Country." is a son of Mr. W. B. N akane of the S. A. Institute of Race Relations, Johannesburg, and Mrs. Ngakane. Playing the part of Absolom, he was the only African actor to go to England with Chief sufferers, and the need was Sapa. the Negro actors for shooting final cenes at the London studios, for Europeans to visit the location where he is expected to remain about four weeks. He left South and study conditions there first be Africa by air on November 9.

Mr. L. Ngakane was born in 1928 at the Kilnerton Institution. Pretoria, where his parents were both on the teaching staff. He by social and economic factors. left Kilnerton soon after entering the primary school to join the He did not consider police rai Orlando Methodist School where he remained until he passed the Std. VI examination

Matriculating at St. Peter's Secondary School, Rosettenville, he ort to Fort Hare for an arts degree, but left before completing and real the Witwatersrand University.

As part time student, he worked for the Public Utility Transport wanted," Mr. Mosaka said.

The Witwatersrand University.

As part time student, he worked for the Public Utility Transport wanted," Mr. Mosaka said.

The Witwatersrand University.

As part time student, he worked for the Public Utility Transport wanted," Mr. Mosaka said.

The Witwatersrand University.

Methods Suggested

Methods Suggested

Methods Suggested

Control of African townships by the proposition on the interim compared to the public Utility Transport wanted, and the pu went to Fort Hare for an arts degree, but left before completing and joined the Witwatersrand University.

Corporation at Johannesburg as a garage-hand and later joined the editorial staff of a magazine, which he left when Zoltan Korda took "I hope this will be a fore-rumer of many such undertakings

where Africans are to be employed," Mr. Ngakane said before civilian guard were among meleaving.

He is the first of four children in the family; a brother who wave. Mr. Mosaka pointed out.

The first of four children in the family; a brother who wave. Mr. Mosaka pointed out.

The first of four children in the family; a brother who wave. Mr. Mosaka pointed out.

The first of four children in the family; a brother who wave. Mr. Mosaka pointed out. works as laboratory assistant at Wits, a sister is doing matric at however, that the law made no komishini e neng e kgethiloe go Nkadimeng, S. Modise and P. S. Kilnerton and another sister is still at primary school.

| Drovision for any people to con-batlisis taba ena. Kilnerton and another sister is still at primary school.

Our picture shows the Nabagoreka of Buganda with her three- was severely wounded and was Bathong bao ba 11 baneng ba month-old daughter, the Nassolo whose baptism took place recently admitted to hospital. He died the ""anda. This small daughter of the Kabaka of Uganda was named Dorothy Beatrice Namukabya.

## New Anti-T. B. Campaign

Encouraged by the efforts of the Alexandra Township community in starting a campaign against tuberculosis, a numeer of Africans in the thicklypopulated African Townships outh of the City are planning a similar campaign. According to § information givon a "Bantu Vorld" representative, a meeting will be held at the Donaldon Orlando Community Cence for preliminary arrangenents. The aim is to affiliate with the Southern Transvaal Inti-Tuberculosis Association, and as soon as the constitution s ready, the public will be ask-

d to join the movement. The convenors are Mr. S. S. Ntombela and Mr. A. S. Vilary will supply all informa-Constitution of the Constitution of the Consti

## Isimemo Kini Nonke Mazulu

Kulo leliSonto lakusasa lombiaka 26 ku November, kubizwe umhlangano omkhulu wezifunda zonke ezisemaphethelweni ase Goli kungakhethwe bala lamuntu ukuba kuhlanganwe eNo. 1609 eWhite City Jabavu ngesikhathi sika 10 ekuseni Incazelo ngokufushane ikhona ekhasini lesine ku'o lefi lanamul;la iphepha.

Lomhlangano ubizwa yibandla lase Jabava elisha uSihlalo wala okungu Mnz. C. A. Masondo uNobhala ugu Mnz, R. S. T. Mabindisa ka Ndlela. Kuzwakala ukuthi kulenhlangano kuyobe kukhona lmbala nabaHoli beNhlangano yamaDodana namaDodakazi akwa-Zulu ngenhloso yokuba kusetshenzwe ngokubambisana. Kunokwenzeka ukuba lezinhlangano zivumelane ngazwi linye ukuba zisebeaze phansi kwaPhiko linye.

Izinduna, izikhulu nawo onke amaAfrika anothando lweSizwe, ayamenywa ukuze aphelele.

Terrorism at Moroka, Jabavu and Pimville by "Russians" has resulted in the death of a municipal constable, Augustine Nyalaki of the Moroka establishment,

cold that, trouble started as a "Russians" at Moroka. result of disagreement between a Moroka Advisory Board memRoving in "wolf pack" gangs of lived in Gibson Street.

Four or more, the "Russians" Near Miller Street he met mo" or "timiti".

In his capacity as board member, Mr. Funani raised certain questions related to this entertainment, and this displeased the sponsors of the concert, Later,

Probably angered by this, the in progress. "Russians" raided Mr. Funani's house, attacked him and caused

damage to his property. A few days later, Nyalaki, with attacked by "Russians". Nyalaki Conterence Teyateyaneng in Basutoland.

Wolf Pack Gangs Residents who were interviewed, told the "Bantu World" that

target in those people who do not Matatiele.

wear blankets, and the only blanketed people attacked are those who are law-abiding.

"Once they blow their whistles, rest assured that they will not retreat," a young man said. Another victim, this time in A "Bantu World" reporter was people move in constant fear of Sophiatown, is John Moluoane Thipa who for many years has

ber, Mr. H. Funani, and a house- are said to attack people, espe- hooligans who fatally stabbed owner wishing to hold one of cially individuals returning home him during the last week-end those night concerts called "fa-friends. They seem to have their Jeremiah Moshesh's ward in

American Troops on Tuesday reached the Manchurian horder north-east Korea and entered the

the house where a concert was high mountain range South African airmen entered the Korean war on Sunday when they took part in strafing and bombing raids.

## U. N. Supports S. A.-India

India and Pakistan should hold The clause calling on the Union April 10, 1951.

approved included the provision The Special Political Committee | that the Group Areas Act should following morning. He came from of the United Nations has adopted not be implemented pending the a resolution that South Africa, negotiations.— SAPA REUTER

> a round-table conference to settle Government to suspend the Group their dispute about the treatment Areas Act for the time being was of Indians in South Africa. The not supported by the United States, Russia, Britain or France because it resolution added that the con- sets a precedent in interference ference should be held before with domestic legislation of another country.

Advisory Board representatives from several Reef areas, together vith two members of the Natives Representative Council, discussed stitute themselves a police force committee appointed at the conference to prepare a memorandum for presentation at a joint-meeting of Africans and Reef, Pretoria and Vereeniging municipal officials The memorandum now being prepared, will also carry recommendations on anti-crime measures.

Principal points raised in dis bout by industrial development; nousing problems, "handicaps imsay in their own government"; in

Mr. P. R. Mosaka, calling crim "infectious disease," Africans were now duty bound to educate Europeans on conditions African townships which had be come nurseries of crime. He alleged that the authorities we

fore steps could be taken to re move this element brought about He did not consider police raids for liquor and passes a solution: 'this method has not succeeded and experience has shown that

Africans themselves, as well as the lelo ka makgotla a sechaba. inauguration of an African Tshekedi o re taba ea gore na randum to be examined this week

urging self-government in the locations, said that a failure among

It was pointed out at the meetwere outlined to guide an interim ing that certain aspects of the stop the activities of Skokiaan deeds sould be made. "Some homes queens, and board members call- are themselves the breeding nest ng in the police were regarded as for crime," he said.

informers. Wider powers for advisory parents, liquor brewers and boys was enforced, Mr. Thema addsussion were: changes brought criminals in the locations. Boards ed that robberies and crime among it was further suggested, should be empowered to take action publicity, even overseas. "When

Parents Held Responsible Councillor R. V. Selope Thema,

## Tshekedi Le Merafe

disinterested in crime in the local tions where youths practise and later extend their activities to botthe le barbang ha tsotellang go Mr. Nkadimeng, saying that this

na ba bona.

## Africans was continual passing of in Johannesburg last Sunday, without legal sanction; yet in pre- protest resolutions without ment. He thought that irrespective of present trends, a reversion advisory board system helped to the old system of punishing crime. The boards were unable to parents for their children's mis-

Instancing the quiet nature of boards were suggested in order to life at Bloemfontein where deal effectively with delinquent system of dealing with delinquent raised: How can we grant a civilised status to people who be have in this manner?

Speakers deplored lack of re sponsibility on the part of Africans who, it was said, acted as onlookers while criminals robbed and assaulted the peace-Go utiwagala ga Tshekedi Kha- women and girls. A restoration of na a epile pitso e tla nna koa ga a sense of responsibility was call-Rametsane go feleng ga kgoedi et ed for and the need for the law-

ka nna teng pitsong eo, go riale must be done without considera tion of possible injury or loss of Pitso ee o e epa ka baka la tabs a gore a hatise lengolo leo go life in the act of saving another from hooligans, related a recent incident of a man who went to the noeng ke tumellano ea gagoe le assistance of a young girl in the Johannesburg western areas. This seka borena bona gammogo le ba-na ba bona.

Johannesburg western areas. This man was stabbed and spent some time in hospital. When visited, Dikgosi tsa Barolong, Bakwens he said that he did not care who le tsa Bangwaketse le tsona di had seen him; all what mattered

Control of African townships by go ikopanya le eena go fumana po- mittee charged with preparing, a preliminary draft of the memo

## Round the Town



PLAIN OR

CORKTIPPED IN 10's, 20's, AND 50's. ROUND

## LITABA TSE ROMETSOENG KE BANGOLLI BA FREISTATA LE TRANSVAAL

la 12 batsamalsi, bao e leng ba Stumbling block. lekhotla la 'mino oa likereke tsa D.R.C. ba ne ba ile Edenville, ho phehisanong ea mohla la 30 Sept- tjeka Tampane, ember, 1950 ea likereke tsa DRC. Kroonstad liblopheng ise nyenya-

Mohope ona ke mpho e nts'itspens ke Mr. P. L. Magasela oa man-Johannesburg 'me o tiisetsa mosebetsi o na oa phehisano ca Hkercke pele. Mosebetsi oa buloa ke Moruti oa Sebaka Earw Basson ka sefela sa leshome (10) a bala P. O. Wolwehock bukeng ea Pesalema ea 150, a khothatsa ka mantsoe a na: "Tse phefomolang kaofela a like lirorise Jehova," ea khonya poho is'oeu ho tsitsinya maikutlo a batho, a bina sefela sa (425).

A nea Mr. J. Makhema oa Cophiatown, co eleng cena mongoli oa kakaretso ho bua maniswe malebana le tsa 'mino 'moho le tsa mohope e omcha, ea puruma na- pel'a ntlo ea Mr. H. Mokhom mane ca ha Sebariki a qetella ka (principal) ho eme o motalan libini tsa kereke e be bana feela la oona ke "Power Station. esita le eona phuteho.

A boola a nea Mr. S. R. Letsaba on Libini tsa Germiston ho abela, libini mohope, a bua mantsoe ana: 'Mino ke ona o bopang kereke me babacha ba rona ba hoheloa -Z. S. Leshro.

WOLWEHOEK: Re sa phela mona khutlong sa Liphiri. Rea nyolosa rea theosa. Khotso e ntsee ata. Maebana a ntse a bolaca ke lesela. Ra fumana lengolo lere: Sontaha re tla le jesetsa khoebeleng. Oa luma-luma motsana oa

Ba ntse ba re: Hee! Mehlolo! Ao. La chaba lesahane, la chaba 'esele, le bile le sele le bohoeng ritja. Ba blaha, Bashemane Ba "Mapafane". Ba lumaela tlase ba khutlong sa Liphiri.

Ea Ila Phala, ea lla ka mpeng ea ngoana motho. A theoha maebana. Ba hana bashemane ba Vuku: Bac tsoara pina ba e tsoarela tlase pina e reng; Nanko ibrothers ziya bulala bantu."

Ba kena oa lla molilietsana o hlaha motseng ba akhela tse 3 ba Mapajane. Ka morao a boca maphela a Vuku ba akhela tse

Motsamaisi e ne e le Mong. Star Ngonelo. Ba neng ba bapal a la tla Mekhohloane le eona e iphi-Maphela a Vuku ke bana, J 62'e- le matla le 'me 'ma-Mompe o se a ki, Amawa; Z. Mangala, Rock of tsoha fats'e hoba a khutle Theu-Gibraltur; Malebo Bulala Judas nissen.
I. Ngonelo Beauliful Boksburg: A. Ea re I. Ngoneto, Beau iful Boksburg: A. Ea re siileng ke ngoan'abo Mof. Mosapal W die en bilder, nelo, George Hunter, J. C. Sebatir on checha, O. Tau, We Maraby, halletse Matelile. S. Taunyane, Nature-Study S.

## Hair Chat

Good News for Africans!

KURLEX the old favourite Hair Fixer and Straightener is now being put up in a new type container. KURLEX dressed hair gives one a

well-groomed and smart appearance. Get a 1/6 tin from the Chemist or Store, anywhere or send 18 penny stamps for a tin to:

PYODENT CI., P.O. Box 3463, Johannesburg.

KROONSTAD: Ka Sondaga sa Nkholi, Columbia!! J. Sepampuru, I

Ba ratang ho tla inoesa metsing a pholileng tlong le tilo noaeu nehela libini tsa Kereke en Feela masoabi, ntoa ha lio mona. teng Mohope oo li ileng tsa o hapa. Le tla khutla le tsamaea butle

> Ea tsoa fihla ho theoha Lejoeeputsoa ke mofumahatsana Eunie N. L. Moleleki. Baneng ba le Phil Makhale. Ba batlang ho

## Secretary All Brothers F. C.

VIERFONTEIN: Che re sa phela motsaneng ona oa rona. Hei, feela ke rata ho tsebisa babali ba rona hore motsana ona oa rona o tsoela pele, ho se ho bile hona le Power Station moo batho ba bangata ba fumaneng mosebetsi.

Maoba ke ile ka etela Vierfin tein teachers' quarters, ka fuman nantsoe ana: Ha ho hlokahale hore motokara a ntsebisa hore lebits

> Miss C. Oliphant le Miss M. Pus ba ntse ba itukisetsa ho ea mane Port Elizabeth lenyalong la mo tsoal'a bona.

Messrs D. Dhlamini le J. Moka tsane ba rekile kariki ea litonk Che, ke tsoelo-pele ntho eo. Le mino o monate likerekeng. Che, ke tathogo o hlaphohetsoe ebile o boetse mosebetsing on hae oa sekolo. Manyalo a ipatile, -Lucy Mthimkhulu.

TWEELING: Re siuoe ke ntata rona Petrose Lekeba ka October 2. 1950. A bolokoa ka li 4. O ile a bolokoa ke Moruti Mokoena oa

kereke ea D.R.C. Batho ba ne ba le ba ngata ba neng ba tlile phupung. Ho ne ho le teng ba tsoang Frankfort le Reitz. Le ba tsoang ka li polasing ba ne ba tlile ka bongata. Mofu o siele mohlolohali le bana

Ka li 29 October e ne e le hons ho neng ho hlabiloe khomo ea ho felehetsa mofu. Batho ba ne ba

boetse ba phuthile ka bongata. Re leboha bao ba ileng ba nts's matsoho mabapi le phupu ha 'moho e mosebetsing oa mofu.

-S. P. Lekeba

SHANNON: Re ntse re phela le rona koana re bona letsatsi serame le moea. Maoba lefafatsane le kile la re tsosa-tsosa, eka le ka boela

lingakeng. O hloka-Re Ila le ba lahlehetsoeng. E

mong ke mor'a ntate Mothupi e leng Molelekoa oa neng a ntse a le hospatala. Re tla le ntate Mothupi e tsoe o sa tsoa lehleheloa ke mofumahali ka lefu l maoba. Sekolo sa Roma se ne se entse

nokete oa lipina Lynchfield le Merryvale. Ba bina hamonate bana ruri ea ba ea ka motho o ka khojoa oa boela bocheng-

Re thaba le ba ha mosue P Shole ba putsitsoeng ka ngoana oa

ngoanana.

YOU WON HER EASILY/

Come and visit our store where you will find

it easy to be as well dressed as the man above.

On Easy Terms

For instance, this suit in 🦐 /

BECAUSE YOU ARE

DRESSED. HOWCAN

YOU AFFORD TO DRESS SO WELL?

-Spartan

CLOTHES ON

RELIABLE

STORES AND

le eena Molula-setulo oa lona e leng Mong I. Mabelle, Principal ea sekolo sa Odendaals Rue-Barumuoa ba ile ba amoheloa O'clock H. J. F.C. 1.

teng bollong ke Beng., N. Seleki ke Principal oa sekolo sa Whites le J. Motsei le Boet Luka Mong, e leng Mong. T. D. Motoile ka mantsoe a monate a matla,

> lutse Heilbron ea boleloa ke Beng. L. Monatisa oa Whites le A. Dioma oa Anglo Alpha Raporoto 3, One O'clock High Jivers 0. ea Phehisano Minong (Singing Competition) e neng e le Odendaals Rs haufinvana le eona ea neheloa litho-

apo ba selemo se tlang ea beheoa lekhotla le tlang.

Ka la li 5 November, 1950 mehaka ea Lesokoana (Tennis club) oa Ventersburg ba ile ba hlasela ba mona Whites leha ho ja litho toe ling tsa Whites li ne li kula tsatsing leo joaleka Mong. Mona-

Che ba hana ka Maritsa ba shemane ba Whites. Ventersburg ea khutlela hae ka sepolo ea shapuoa ka 6 games-

Libapalı tse neng li emetse Whites e ne e le Beng. S. P. W. Choen, G. Sebatie, A Tlhacwane, S. Mokapela, Ish Mosina, le S. Liphalane le Mafumahatsane O-Masakalc.

## BAETI

Ba Ventersburg e ne e le Beng-Mokhobo, Losaba, Makoli, Mohoje, le Ramatsoi le Mofumahatsana Motaung Baeti ba kileng ba re khalo ba fihla mola Kweneng ba tsoa Heilbron ke Mong le Mof. H. M. Motsile le Mong, le Mof. Z. A. Motsile Mane ha S. P. W. Choen ho kile ha fihla soane sa hae e leng Mong. I Sebotha ho tsoa Johannesburg.

-Molula Qhooeng

Pego Ya Matlapa Ko

Haak Doornkraal

Ka di 15 October 1950, e ne ele letsatsi le legolo koa ga Habedi.

E ne e le peo ea matlapa (Tomb stone) a Mogajane le Mmule Ha-

bedi. Bafu bana ke batsoadi le F. K. Habedi eo e leng oa sekolo

Mosebetsi o ne o tsoeroe ke gela Mogotloaneng ba sia Ntsoa-Mong. France Bodibe oa Traak tsane le maruo a lona, Moo mo-

Doornkraal. O ileng a etsa padi gotloaneng ba ela thuto le bo-

(Polelo) e kgutsoane ka bophelo Kresete ka hobane e ne e le moo

ndu Mosethla e kajeno e bidoang leng teng, moo kajeno ho tse-

hore ke ena ea neng a tsoeroe ditseng mosebetsi o mogolo oa

ebone la Efangedi le thuto, hare thuto le boKresete teng. A re ke

ba bafu bana. Ho tloga Mamulu- kereke ea ma Wesele

chaba, kentse ke hlahisa tsa mose oa rona, leha ole monyenyane ho emeng, empa ontse o itekela ka tse monate tse ka hara ona Ka Sontaha ka li 12 Pulungoa io ea patela Lindly ka polokoe (Soccer). Teng ba fumana ba netsqe ka mahlo a nchocho, ntoo bo ikela ka khotso.

sa Methodist Payneville Springs.

A re ga a simolla ka bophelo Farm.

ba bona, a gopola, monna ea

neng a bidoa Hans Apee, oa kere-

ke ea London Missionary Society

sechaba sa Bakgatla ba Mose-

Hape a bolela ka moo ba lieng

ba falella Ntsoatsane e ka

bophirima tsatsi. Nageng ea

Ka morago ga sebaka ba fudu-

CHEAPEST

ROOFING

MATERIAL

Post your orders with money today.

Guttering 6/6d. Ridging 8/6d.

115, Queen Street,

DURBAN.

Order, F.O.R. Durban.

ARBEE STORE,

leruro la dikgomo le dinku.

Makapanstad.

ea fella tjena: Tigers 4, One 5a bo-Dean.

Raporoto e tsoang Kopanong e mong oa mehlolo hoo ho batli-Conference) ea OFSTATA e neng leng ho hlaha ntoa ka hara lebala. Papali ena ea fella tjena: Tigers

Kaofela ea eba 6 nil matleng a Tigers F.C. E lelloang hore leha mosotho oa khale are noha Khetho ea litho Batsoari ba ma- hae qaloe mokoting rona ba 'Mamafubelu re ea eqala. "Haho Tume Limelala."

MARQUARD: Maoba ho He ha hlaha bohloko motseng ona ha mora oa hae Walter Likhoele, eo e neng e le ngoana oa sekolo sekolong sa Kopano a le karolong ea bohlane (Std. V).

O ile a ts'oaroa ke lengole le leng la mo nka kapele.

Phupu ea nae e ile ea tsamaisoa te Moleli Selai oa Kereke ea Methodist, Mesuoe sekolong sa Kopano e ne e batlile e le teng eohle, 'me ba tlile le bana ba sekolo. Tsamaiso ea ba ntle.

Khothalang ba Likhoele, lefu ke tsela eo Molimo o bitsetsang mesebetsing ea bona,

Ka li 5 November motsana ona oa hlaseloa ke libapali tsa Mangaung tse bitsoang Black Bombers, tsamaisong ea Mr. Nteo. E itse ke tla bona hone ba khara bao batho ba fihla ke mesong ha batho ba robetse boo ba sa utloeng le nta ha e loma.

Ha le phahama oa qaleha mokhoa, che le se ke la re ho ne ho PETRUS STEYN: Kesa le teng le ho tle, hone ho phehiloe ka Bana ba rona ba ile go kwala hape mona pampiring ena ea mamina mohlang oo, ho bonahala tihatihobo ya Standard VI kwa hore ba lekana ka matla, empa Kraaipan. tsa mona motho o ne be a akhe-fella tjena: Mangaung B, B, J, he ha a fositse. Hoseng papali tsa go ra Modise kafa Seberia Marquard 1. Mots'eane oa Mantsi-Tigers F.C. elle ea ka eare khalo boea ha bonahala hone B.B. e ne e hlabehile papali ea fella tjena: Mangaung B.B. 2, Marquard 1, Ba

MOSEBETSI O MOGOLO

moruti Watkins, Watson, Benson,

Hape a bolela ka moo banna

le mong oa bona. Ea re ka 1911,

ba reka naga, e tla bang ea bona

stones) a segopotso. A re se na

Rolland le Weavind.

mogo le bana ba bona.

-F. K. Habedi

ba phatlalla.

A bala maina a banna ba sebe-

li 4 November, 1950. Baemeli ba r.c. ea Linuty. Fapari ena ense long tse gole le gaufinyane. Mose-litulo tsa lekala le lecha lena ba esa qala feela ho eso hobe le me-betsi o tsamaisoa ke Rev. O. Z. ne ba le teng bohle. Sotulong enc tsotso e mehlano ebe ese ele ka Chneu a ba a beha Dean Ramothihare ea Tigers F.C. Papali ena be le mofumahadi oa hae setulong Batho ba neng ba le teng e ne

le makgolo a mabedi. Mosebetsi Ka 2 O'clock hoa kena li "A oa koaloa ke Mo-Evangedi Marateams" ao teng ea eba morabaraba peng a leboha mosebetsi o motle akaolo. Modimo a le hlonolofatse tihe tumelong, Pula, pula,

-P. J. Kunene

ALBERTON: Ke leboha haholo pathong bohle ba tsoeletseng ho xonolo nphutha phihlong ea leseanyana di, moradi oa Lydia le Andrias di le 8 dikoloi (taxis) dile 23 diko-Mokoena Matabane eo a hlokofe- loi tsa dipholo di le 7. tseng ka di 11 a patwa ka di 13 khoeding eona eo motseng oa - Oa Teng. Alberton.

Ke nnete bana ba khoale ba bitsana ka molodi, ha holo kopanong ripana se iphile matla. Dingaka li ea bohlokoa lebitsong la Jesu ntate E. Likhoele, ha hlokahala Kreste Morena le 'moloki oa rona. Mosebetse o ne o le motle o

moholo ka tlase ha 'moledi Mr. W M. Khubeka ea thusitsoeng ke Mr E. Sabie ba emetse kereke ea Me thodist, ha 'moho le Rev. Khati oa Holy Cross Church, khothatsong ea Morena Jesu ha a re: "Tlehe-lang bana ba tle ho nna ka he muso oa lehodimo ele oa bona." -M. Matsobane.

MAREETSANE: Mono re bona koloi ya ga Elia e gaketse, e thota ebe e thota. Ka la 1-11-50, re ne re ba oona ho oona ho ea phomola O bolokilwe ke mogogi Adam Se- ng le batlatsi ba bone Z. Segapo

Gape ka la 3-11-50 gwa tlhokafala na Kgosiemang. O lwetse ka lobake Steward wa Methodist Church, ble Oorlosie. Mr. P. Nare. Bana ba gagwa kwa Gauteng ba fitlhetse a bolokilwe.

Re ka itumela ka baswi ba, ba ka re nesetsa pula go otla masiela a bone.

Re bona dinyalo le tsone di ga

ketse. Go ntse go jewa lengwe kwa -A. Monyatsi

SILVERTOWN: Moshomo ereke ea Zion Christian Church thomile ka nako ya 4 thapama. Kameraxo xa thapelo xwa ema formed Pro ashwa a bula most a mo ka no améncia basi le no b bea xophuthexo le xo bohle ba koaneng. Ka moraxo xa xaxe xwa ema rangwane a kxoshi R. B. Le

kxanyane a leboxa Modimo kamoo a ba babaletseng leetong la bona xo tloxa Polokwane xo fihla Onverwagt, Seleteng sa Tshwana. Xape a leboxa Modimo kan A kileng A ba shireletsa mehleng ya moferefere. A hlalosa kamo moferefere o ileng wa hlaxa ka


xona xotloxa mathomong, a ba s nlalosa kaxa bophelo bya Mong Edward E. Lekxanyane, Moetape le wa kereke xotloxa boseeng bys xaxwe. Moraxo xa xaxwe xwa ema Mo

ruti C. Molepo, a hlalosa boxole oya Modimo le kamoo kereke joang hore ke Olverton Mission kileng ya tswa tse pedi ka xona.

> Moraxo xa xaxwe xwa ema Moruti Senona wa Pretoria, e na a kxoehatsa sethsaba sa kereke ya Zion Christian Church xore se tloxele mekxwa e mebe, xapr a lakatsa xore e mong le e mong a theeletse se se tloxo bolelwa ke Mookamedi wa kereke.

## Mookameli

ba bang bao Mofu ntate e neng e Yare ka nako ya 5 p.m. xwa ema Mookamedi Edward E. Lekganya ne. A thoma ka xo leboxa Modimo le bana ba bona. Sebui sa bobedi kamoo a ba babaletseng maeton ea ba Mong. Mabusela ea bolea bona, le kamoo a fumaneng se tseng ka matlapa a matle (Tomb chaba sa papaxe se phuthexile ka xona Onverkagt. A hlalosa kafao ke motlhala o motle oa lerato la



O Tlobele Ho Hlola O E-noa Soda

WHITES: Lekhotla la Mesuoe teams" tsa kena ele "Tigers F.C. | SPRINGS: Re ne re na le baeti xo kileng xwa pakwa kxale xore ka a boela a etsa thapelo, Mr. A.

Xape a hlalosa kamoo kereke ya buka ya Isiah 18 le Psalm 125. A tad. re xo lehloxonolo ba ba tloxo manela ditaba tsa mangolo ao. A fekxarebe a Zion Christian Church ka moo ba mo amoxetseng kaxona. A ba a re xo bona: "Le hlotane, xape a ba lakaletsa mahlo-

Xo be xo tlile batho ba bontsi

-Ray Molopa.

MOROKWENG: Ntho di eme hampe mona Morokweng. Sekgwasebelitse empa ha ho thuse letho ntho ebatlegang ke thapelo ya morafe fela.

Che kgale mongwe le mongwa oa bo rapela empa ntho e etsang hore ho se thuse letho ke hore re tlhoane joale le merapelo ya rona ha e meng.

Mofeta le tse'a o ka ya hore ba sweleng ho fihlella nako ena ba kametse masome a mabedi malo mangwe a se a kwetsoe. A merafe e nt'e e re rapelle hore re re itshoareloe hobane rona ha-

re tsebe, se ho rona ke lefifi fela Rene re na le konsate sekolong ooloka rraetsho Ntebanyane. E ne ka la di 11. Ea etsa £17—0—0. Bae le monna yo mogolo wa lekgotla. etapele bo J. Mocwaledi, S. Oage-E. Mutlwa, Vivian Mongale le S. Mekgwe ba lebogela lithuso tse mmaetsho Dorothea Mmadiepetsa- kgolo tse ba i elitseng. Re leboha le bona basweu ba ne bale ka lo loleele. A bolokwa ka 4-11-40 hona M. Rauff, R. Rauff, Consta-

> EDENVILLE: Motsaneng oa rona re bile le thahlehelo e kholo. ka la lli 13-11-1950 ke ha re la-'eheloa ke ntata-rona Phillip Morake, Moeyangeli oa Kereke ea Wesele. O bile motseng ona lilemo tse 21. 'Me mofu o hlokahetse a Lilemo tse 80.

Mosebetsing oa Molimo o emisitsoe ke ho hola, lle 'mele o sa ohe'eng hantle. Empa o hlokaheho fitisa selallo sa qetello se- tsebang.-Morulaganyi. emong sena.

'Me eitse ha Selallo se feta, a oldla hore o khotso ha Selalo are fetile 'me coloris'ofalla be e hong, he Mopi a ka he etsang ka cena.

Joale Mofu o boloketsoe mane Kroonstad, empa pele a tlosoa mo- loale ekaba u batlang? seng ona, ho ile ha eba le tsebe so hae mona, Kerekeng ea hae a Wesele.

Mosebetsi o tsamaisoa ke Rev S. Spane; cena a ruta ka mantsoe a bohloko, ho lipesaleme 23. Ha rapela Moevangeli David Schole, D. R. C. Steward A Mosebi Wesele a hlahisa man- make your glasses. tsoe, Mr. E. Ramoliki a buoa a emetse mekhatlo ea Kereke ea Wesele eohle, Rev Dasheka a emela I. O. T. T, Principal S. H. S. Mofube a emela sekolo le likereke tsohle.

a a hlahisa mantsoe, Rev Dashe- the Public Library)

lebitsoang G.A.B. la O.F.S.A.T.A. le "One O'clock High Jivers le ne le lutse mona Whites ka la li 4 November, 1950 Baemeli ba le "Catholic Church ba tsoang ditulor le ne le lutse mona Whites ka la li 4 November, 1950 Baemeli ba le "Catholic Church ba tsoang ditulor le ne le lutse mona Whites ka la la leboha li 4 November, 1950 Baemeli ba le "Catholic Church ba tsoang ditulor le ne le lutse mona Whites ka la la leboha li 4 November, 1950 Baemeli ba le "Catholic Church ba tsoang ditulor le ne le lutse mona Whites ka la la leboha le ne le lutse mona Whites ka la la leboha li 4 November, 1950 Baemeli ba le ne le lutse mona whites ka la la leboha le ne le lutse mona whites ka la la leboha le ne le lutse mona whites ka la la leboha le ne le lutse mona whites ka la la leboha le ne le lutse mona whites ka la la leboha le ne le lutse mona whites ka la la leboha le ne le lutse mona whites ka la la leboha le ne le lutse mona whites ka la la leboha le ne le lutse mona whites ka la la leboha le ne le lutse mona whites ka la la leboha l Zion Christian Church e sa tloxo | hlomolang, Rev S. Seane a koala xola ka xona. A balla phuthexo mosebetsi, me mofu a isoa Kroons-

> Tsena li etsahetse ka la li 14ts'a ka xoleboxa phuthexo le ba- 11-1950. Eare ka la li 15-11-1950 ruti le lekxotla la masoxana le ma- Ke ha e le Phupu mane Kroonstad Kerekeng ea Wesele, teng mosebetsi o ne o tsamaisoa ke Rev mphane xore le tle le kxone xo Z. R. Mahabane a bala ho Johantswetsa moshomo wa papa pele." ne 14. Bibele e ne e baloa ke A kxothatsa phuthexo xore ba ra- Moevangeli Mocoeli oa Odendaalsrus, Rev Hlole oa D. R. C. a etsa thapelo, Circuit Steward Hlapane la baroa ba Mphahlele la khoedi ba Gauteng le Thswana le mathoko a h'ahisa mantsoe, Circuit Stetse supileng mofu Alleta 'Madipu- a xona Di-bus di be di le 14, dilore | ward oa pele Mr Mogorosi a hlahisa mantsoe, Rev Griffith oa Lekhooa Chairman ea Wesele a hlahisa mantsoe, toloko e le Mr D. M. Mats'epe mosuoe oa B. U. School.

## Mehala

Rev S. Seane a bala mehala e soang mathoko, Rev Z. R. Mahabane a tsoela pele ka tsebetso, Motseng o thotseng ha rapela Rev Dasheka Ethopian church, Ka mo-'a moo Ma-Tempele a I. O. T. T. oa qetella mosebetsi, motsamaisi e le Bro. Liphoko, Kroonstad, Bro. E. Ramoliki e le Marshal.

Ba neng ba le teng re ka bolea Mrs Msibi, Bro. Mosebi, Steynsrust; Rev Mqeteka, O. rust; Mrs Mokone le Mr Mokone, Edenville le ba bang.

Edenville e ne ile ka lori le kooi tse peli. Ho le teng le barali ba mofue ba tsoang Gouteng. Ruri! Ruri! Sechaba se romela matseliso tlung ea Ntate Phillip Morake Koleke ebile tjena! Edenville £22 5-7. Kroonstad £13-4-2. Kao-

feela ea eba £36-3-9. Ke tseo lithuso tsa Ma-Afrika se thusang 'Ma-rona Mrs Morake e bana ba hae. Sechaba se re! Molimo o thobe pelo ea hau e hlabioeng.

-Samadula,

## Go Babadi

J. P. Madiba: Rea hlolega go gatisa makwalo a gago gobane ka nase a ntse a tsamaea, a ntse a ko e ngoe mongolo ke oa gago eoheta tsa Bo-Malimo, ebile a geta mpa lebitso lona e se leo re le

David Lengolo: Sello sa baagi ba namelang seteisheneng seo u se oletseng ga re kgoloe gore ke ntho e ka bang molemo go babadi ba bang ntle go ba moo u leng teng. Empa u se u fumane hlaloso

## FOR EYES

Satisfaction guaranteed. Chaplin's test your eyes and

Established: 23 years.

Only address: Chaplin's Opticians, Ltd., 68 (b) Market Circuit Steward Hlapane le ee- Street, Johannesburg. (Opposite



## Tsela E Bonolo Ke Ena Ea Ho Nchafatsa Letlalo La Hau.

Neng le neng, itlotse ka setlolo sena-Se tla hlatsoa letlalo la hau, homme o tla utloa le pholile, le thella le le bonolo.

Imanyatse ka setlolo sa Pond's Cold Cream sefahlehong. Pikitla hantle ho pota phatleng, marameng le selelung. Lesa metsotsoana, e se mekae, joale o iphumule ka thaole. Letlalo la hau le tla ba bonolo le thelle. Ho hoasha ho tla fela. U tla ikutloa!

Reka botlolo ea Pond's Cold Cream hang. Ke enang le lets'oao la C le leholo lehlakoreng. THEKO 1/6



For complete relief Headache POWDERS The Time tested remades that's SALL the FASTEST ACTING! OBTAINABLE EVERYWHERE

110 you own choice from-We cater for the whole family and its household requirements. Mail Orders Promptly Attended to.

1st. Floor, Marlborough House Cor- Eloss & Commissioner Streets, JOHANNESBURG.

Mtwisha and N. Moyikwa.

## The for the



can be sure of getting a strong, goodlooking watch and a reliable timekeeper. Just note these many features

When you buy a ZOBO you

that you get with every smartly designed, ZOBO watch: \* Plain, easy-to-read numbers with attractive hands.

\* The strong cover glass will not break.

\* Every watch is tested and re-tested before leaving the factory.

Ask for a ZOBO watch and be proud of having a handsome looking timepiece that gives you the right time.

WESTCLOX WRIST WATCHES La Salle . . . . 40/-" " Luminous . 47/-Rajah . . . . . 67/-

All above chrome and stainless steel

PICOT & MOSS LTD.

DO YOU LIKE JIVE

SWING

BLUES?

Listen to the Latest Addition to the

"BB" JIVE SERIES Swinging the Cat and How About That on BB611.

Obtainable at all Music Dealers and Cycle Stores

BOPAKI BO TILLENG Lipilisi tse tumileng Tsa liphio le senya Lia hlatsoa li hloekise mali



Makholo a mangata a batho a fumane thuso ka ho sebelisa Bipilisi tsena ho thoeng ke B.B. Tablets. Lena ke le leng la mangolo ao re a "Ke kopa hore u nthomelle botlolo a kholo

es B.B. Tablett hobane ha ke baile he lule kantle ho ttona joale hobane he phelile ha mor'a ho tt'oaroa ke ramathesele." He u ts oeroe ke ramathesele, le liphie le sebete, u na le molikoalikoane, litho tse hanang ho sebetsa, senya se fokolang, litho

Li Lewis's B.B. Tablets II lokelse banna le bar J ke ho ts'banang.



## North East West South From Town and Country

## COMPETITION

hat the closing date for entries NATION. or our Prize Essay Competition subject of the essay is: LET US November 18, 1950.

We wish to remind our readers BUILD A STABLE BANTU

s December 31, 1950. Fifty Pounds Full details of the competition will be awarded in prizes. The appeared in the Bantu World of

## BURSARY AGAIN OFFERED FOR 1951

We should like to draw the attention of our readers to a Bursary being offered for 1951 by one of the Bantu World advertisers. The Bursary is worth £25 and is intended to assist in Post-Matriculation or University studies. It is independently administered by the Non-European Progress

ROODEPOORT: Mr. and Mrs. . F. Mguqulwa were "at home" to everal guests at their residence recently. Among the guests were Kimberley. Mr. and Mrs A. W. Ditsie, Mr. A new L. nd Mrs. P. Mokhudi, Mesdames Slinger, W. Raborife, Mbelle, Nthinya, O. Babela, Misses M. abitsela, D. Mvambo; Messrs F. Mathabathe, C. Matiwane and M.

Local schools are making grangements to take pupils on ducational tours when schools break at Christmas. An open air concert was held here for location

The newly-established Road Safety branch is making headway as also plans to hold a demonstration in the location on

November 25. Mr. A. Nkhatha has returned rom Central Africa where he spent seven months on music research work, Mr. L. Ngcwabe has left for Southern Rhodesia where he has been appointed school Principal.-P. Mokhudi.

NEWCLARE: At the annual onference of the African National Herbalist Association held at he Western Native Township Communal Hall, Johannesburg, on November 11 1950, the following office-bearers were elected by over 50 delegates attending conderence: Simon Modise (Presi-lent), Mrs. Lepitse (Vice-Presi-lent), E. A. Nkabinde (Chairman), late, secretary and assistant secre-Miss Evelina Gavandana (Treaurer). E. A. Nkabinde (Vice

Committee Members: Miss A. Moshoeshoe, Mr. Joseph Dinne, Ar. O. Kgabane, Miss Mofokeng and Mr. Teleko Makateng. The headquarters of the associaion are at 191, Dowling Avenue,

Vewclare, Johannesburg. LUDERITZ '(S.-W.A.): On the ve of his departure here, Evanelist M. A. Sechele, of the Methodist Church, was given a learty send-off by the local comnunity. A farewell reception was eld in his honour and many gifts a cash and in kind were pre-

ented to him. Evangelist Sechele has returned Ventersdorp, Western Transaal, after a long period of service South-West Africa.

-"Correspondent" ATTERIDGEVILLE: High tri outes were paid to the life and work of first class detective sereant Abel Moreosele at his funeal here recently. Deceased, aged 4, at his death, had just received his pension from the Police Force

hich he served a little more than

Attending the funeral were a

number of his former European nd African colleagues, including etective head constable Strumper, detective head constable Smidt; detective sergeant Strachn; detective sergeant Viljoen; letective constable Wandrag and etective constable Geringer, Rev. Mdebuka conducted the service. Sergeant Strachan paid high ribute to the deceased; wreaths were sent by Lt.-Col. du Plooy. oth European and non-European, Among relations at the funeral were Mr. and Mrs. B. Maloma, Mr. ind Mrs. S. Mothabane, Mr. and Mrs. Masemola, Mr. and Mrs. Morutoa, Mr. and Mrs Molatedi, Mr. and Mrs Molatedi, Mr. and Mrs Molatedi, Mr. and Mrs Monareng; Mesdames Emily Moreosele, Martha Moreosele, H. Maggie, F. Storm, Hildah Moreosele, Sannie Rahube, Lekge- visited Atteridgeville recently, he stone. tho, P. Phetoe, Violet Shopane and Ramaro; Miss Modiga; Messrs. Ramaro; Miss Modiga; Messrs.

Andrew Lebakeng, Peter LebaThe death occurred last Saturcongratulated on her recent sucteng, Jacob Sehularo, Piet Moreoday afternoon, of Mr. Ben Mqwa, cass in a nursing examination of Volksrust. The late Mr. Mqwa, written as a candidate of the Tshopane, F. Molefi, Z. Moreosele, Rahube, Modiga.

The death occurred last Saturcongratulated on her recent sucday afternoon, of Mr. Ben Mqwa, written as a candidate of the Baragwanath Non-European Hosa staunch Methodist preacher and pital.

Funeral arrangements were run by D. Sgt. George Cindi and Mrs. ka, T. Mda; Messrs Z Mbuqe, G. Cindi, assisted by D. Const. Piet H. Nduna, J M. Daniels, M. D. Makupula S S Messes Phetoe

BLYVOORUITZICHT : Four choirs gave a good account of Ngxiki, R. F. Mhlwatika, F. Ngqothemselves at a concert held here bongwana, Gxowa, W. Ndyawe, T. this month, to raise funds for an Miti, N. Miti, O. Baninzi, F. Ngqo-A.M.E. Church building at Fochville. The concert run in conjunction with a bazaar was successful. Mr. Palisa conducted the Fochville amalgamated school choir; Mr. J. Nkosi the M.C.C. of Ober-Singing Canaries. - "Correspond-

TAUNGS: Among recent visitors here were Mr. I. P. Monyatsi, Principal of Lohatlha school; Messrs Jackals and Lobakeng from

A new L.M.S. school was opened recently at Mogopella; Rev. A. D. Lewis officiated at the ceremony Among speakers were Mr. E. P. Chief of the Batlhaping.

A concert was held later to the delight of all. The local tribal school has also had a successful concert.

The Seventh Day Adventists ave opened a new church buildg here, the President of the hurch officiating at the ceremony 'he Catholic African Teachers' Inion held a conference here re-

Deep sympathy goes to relations f the following who died recently ere: Mr. M. Kgabang and Mr. T Motsi.-J. D. Molamu.

LOUIS TRICHARDT: Pietersburg Travelling Associa-ion run by students of Lemana nstitution, met recently at Lenana. The association aims to help tudents travelling from school their homes and vice versa. addressing the meeting were Mr. , Mbofano, Mr. S. Molopyane and Mr. M. Seshibe

Mr. S. Kgame is chairman of the association. Other office-bearers ary respectively; W. Sebola, trea. arer with Mr. Shole as his assisant; Mahlatzie, auditor.

COMING EVENTS ATURDAY, NOVEMBER 25: The African Public Service Association meets at the Head Office of the Native Affairs Department,

-S. Kgame.

Who's Who In The News

Mr. Joe Rapetsoa, of the South Church leader. Deep sympathy

rlei, goes on annual leave at the nd of this month. He intends pending a fortnight with relatives State Mines Public School, has re-

The death occurred recently, of pital staff of the State Mines Non-Cecil Goba Xollo, at Nigel. He was European Hospital, for treatment

known to many people on the Reef and in the Cape, and was a teen sportsman, Rev. S. Mothobeng, of Nigel, conducted the funeral service. Deceased is surjived by his widow, Mrs. C. Goba Maraba Street, Ladyselborne, is anxious to trace the whereabouts of Mr. Hondrik, Delbaration.

Mr. Alf. H. Sehloho, popularly Wallmansthal. A reward is also known as "Mayor" of Atteridge promised to anyone who might

rille, Pretoria, is owner of a supply information which may lead

fourishing dairy business in that to tracing of Mr. Boikanyo. ownship. He has been leader of

African Police Force, Luipards- goes to his bereaved family.

Pretoria at I p.m. IONDAY, NOVEMBER 27: Johannesburg Joint Council of Europearns and Africans Executive Committee meets at the Bantu Men's Social Centre, Eloff Street Extension, Johannesburg at 5.15.

VEDNESDAY, NOVEMBER 29; The Committee of the Helping Hand Club for African Girls holds its annual general meeting at the Hostel, 76 Hans Street, Fairview. Time 3 p.m.

it Pietersburg.

BUDDING MUSICIAN



lombe, K. Poswa, Ntontela, M. at an early age in Mr. Lazarus Nhlapo, whose picture appears Mr. Shadrack Nkosinkulu a well- above. This budding musician first known residents and sportsman belonged to a church choir conholzer and Mr. P. Ntshangane the died here recently. Attending the ducted by his own father. A latent funeral were a number of people talent began to develop, and came from Port Elizabeth and the service was conducted by Rev. A. L. Mncube assisted by Revs. Tshume and N. Gembi.—"Fikizolo."

out more fully when Mr. Nhlapo went to Indaleni Institution for higher education. He formed his own music troupe composed of own music troupe composed of classmates, and also composed short lines of music.

BETHLEHEM: Mrs. Melitha His real work began when, after Motaung, aged 65, has died here. leaving school, he formed the She was a member of the Methodist Church and also that of the became conductor of a church "Melotones Stage Troupe." He also Lekhela and Rev. T. Ikaneng. Methodist Women's Manyano. Chief mourners were Joseph to music composition, he has writ-Motaung, Ruth Motaung, Sara Motaung, Jemina Mbele and the cribing the modern "Golden" City. Magau and Litheko families. Rev. This has been broadcast several J. Lubisi conducted the service in times. He is now working on hurch; at the cemetery, Rev. Ndi- another, "Izwe lezindunduma," mande officiated. Residents turned which refers to the Reef, and will up in large number at the funeral. soon be made available to the public.

## People And Events At Springs

Nurse Grace Didishe of Payneville, formerly of the Boksburg-Benoni Hospital, has joined the staff of the Far East Rand Hospital. Miss felt the need for education and the Payneville. The christianity among the Bakgatia thatseha lia feela 'me u iphumana u boraro, thuso ea nako e telele e ea bina hape mosebetsing oa hau. Mona fumaneha. Fumana lebokose la L'e kamoo moriana ona oa leloko o khutlisetsang mala a hau ts'ebetsong felt the need for education and the lokolisa bohloko.

Tribe of Mosethla. He related their bina hape mosebetsing oa hau. Mona fumaneha. Fumana lebokose la L'e kamoo moriana ona oa leloko o khutlisetsang mala a hau ts'ebetsong felt the need for education and the lokolisa bohloko.

Tribe of Mosethla. He related their bina hape mosebetsing oa hau. Mona fumaneha. Fumana lebokose la L'e kamoo moriana ona oa leloko o khutlisetsang mala a hau ts'ebetsong e ntle. La pele, e na le matla a ho ka thabo mohlala oa likete tsa likulane. Kopa pakethe e kholo ea 4/6 Rachel Mogorosi accompanied by urge for christianity. her uncle, Mr. J. Machogo, left re- By this time the Wesleyan Church, cently for Beaconsfield, C.P.

-N. S. M. Miya.

are Messrs S. Malopyane, vice- Montloatse and Theophilus Magazi country, to settle at Mogotloaneng,

he Payneville cemetery, preceded by a service at the Methodist hurch, the Rev. A. Mafusini offiriating. A large number of people attended the funeral from different parts of the Reef. Mrs. Malepe hild. Heartfelt sympathy is ex-

ended to the bereaved family. An interesting ceremony was seld when the unveiling of the ombstones of Mogapane and Mmule Habedi, late parents of Mr. F. K. Habedi, Principal of the Payneville Methodist School, Springs, took place recently. The eremony was conducted by Mr. rance Bodibe of Haakdoorn-Kraal; he gave a short life-history parents. —"A.B.C." of both deceased. Tracing their history from Mamudu Mosetlha, now known as Makapanstad, he recalled to memory a certain man call-

is grateful to the doctors and hos-

covered from his recent illness and

of Mr. Hendrik Boikanyo, who owns Plot number 630 Buffelsdrift,

EVACOSAL.

PAYNEVILLE: Mr. and Mrs. H. ed Hans Apei of the London Mis- ba e tletseng ea phofo ena ka me-M. Sothoane have been blessed sionary Society who, he said, was tsing a tletseng galaseng 'me u noe. with a baby girl. Both mother and the torchbearer of education and Ho etsahala eng? Bohloko le ho kha- reletsang le ho nolofatsa mala. La child are progressing well. Staff christianity among the Bakgatla thatseha lia feela 'me u iphumana u boraro, thuso ea nako e telele e ea

now known as the Methodist Mr. C. Ncamane of the N.A. De- Church of South Africa, was doing artment, Springs, has left for he good work of education and Umtata and will be away for two hristianity. They then decided to weeks. Messrs Isaac and Paul eave Ntsoatsoane, a rich pastoral spent a week-end with friends at the Wesleyan Mission Station, now Boomplaas and Pretoria respectinown as Olverton Mission Farm n order to obtain education and Mrs. Johanna Malepe, of Payne- hristianity for themselves and ille, passed away at her home re-ently. The funeral took place at nen as Watkins, Watson, Benson, Roland and Weavind as pioneers of he good work done among the Bakgatla ba Mosethla. He also reated how, in 1911, a group of men -his late father among them-deided to buy a farm for themselves ed by her husband and and their children. This farm is now known as Bolantlokwe Haakloorn-Kraal, where both deceased

## re laid to rest. True Love

Mr. Mabusela who spoke of the ine memorial stones erected, said hat this was an example of true ove and appreciation. Mr. Motsisi nemorials they had given for their

## Mail Order **AFRICAN** BURSARY

and valued custom of our African clients, we are awarding an annual bursary £25

In appreciation of the loyal

To the most deserving can-

didate among our clients or near relatives (Son, daughter, brother or sister) to assist him or her to continue

POST-MATRICULATION OR UNIVERSITY STUDIES.

The Bursary will be administered by the Non European Progress Trust, whose Hon. Sec. is Mr. W.G. Ballinger, Society of Friends of Africa, P.O. Box 4118, Johannesburg

Write for full particulars. and application form to

Mail Order Furniture Manufacturers

Whatever your job you need genuine

EVACOSAL. The wonder pills. Send coupon with 3d. in stamps FREE



Address Elephant Drug Company Ltd., P.O. Box 2584 - Johannesburg Dept. B.W. 7

# More cups per packet

Strong

MALA

a sa sebetseng?

A alafe kapele, ka polokeho, ka ts'epo

Ke polelo e nepahetseng hore motsoalle ea hlokehang ke motsoalle oa nete. 'Me De Witt's Antacid Powder e ka e-ba motsoalle ea joang mabapi le likhathatso tsa mala! Tsoaka kha-

Fragrant





wear

They save you pounds in trouser-wear.

## MOKHOHLOANE SISIMOSANG

KA HLOAHLOA



## **MORIANE OA SEFUBA OA** CHAMBERLA

Rari mokhohleane o ts'abehang o ka kena sefubeng le mats'oafong a hao 'me o ka senya ho fola ha hao. Moriane oa sefuha oa Chamberlain o sebetsa kapele-o folisa mokhohloane, o lokisa 'metso oa hae hape o emisa bohloko ba

mafahla. O sebelise ha 'ngoe kapa ha beli 'me u tla ikutloz o le kaone.

Moriane oa sefuba oa Chamberlain oa makatsa baneng. Ha o na kotsi hobane o se na setlhare hape o ke ke oe u bolaisa mala. Ba tla rata monate oa teng!





Le leholo 3s. 0d. Le le'nyane 1s-6d. O RORISOANG LEMONG TSE MASHOMB A MAHLAYO KE LIKETE LE LIKETE LE-FATS'ENG LOILLE.

ITUKISE-REKA LEBOTLOLO HONA JOALE!

## TIRED NERVES make you feel weak

and strong again. I When your nerves are contains real nerve out of order no part

of you is well. You feel weary and irritable all the into your system the strength time. You sleep badly and do and energy you have lost not enjoy your food. You may through hard work and long suffer from indigestion, head- hours. Phosferine often preaches and other nervous ail-

There's nothing like Phosferine this wonderful tonic for making your nerves well to-day.

foods. It puts back vents a serious breakdown in health. Start taking

THE GREATEST OF ALL TONICS In Liquid or Tablets, from all Chemists and Stores. Proprietors: Phosferine (Ashton & Parsons) Ltd., St. Helens, Lancs., Eng.



YOU CAN FURNISH OUT OF INCOME



ON OUR POPULAR TERMS. 21-11-9 Deposit and

12/6 manthly

IL BUY THIS WELL CONSTRUCTED 3 6" GENT'S W'RDROBE.

WRITE FOR FR E CATALOGUE. THE ALBERT FURNISHING CO. LTD. 74 MAIN ROAD, CLAREMONT, C.P.



-THEY GE INVITED EVERYWHERE

What a respected family-they are popular with everyone! Friends envy their clean smart appearance, clothes always new looking, their home always clean and sweet-smelling. No wonder they're a happy, healthy family - This clever housewife uses

THE ONLY SOAP WITH THE £1000 REWARD



## OTSOTSI BABULAWA YINSANGU

Indawo yase Barberton ngom hlaka 24 enyangeni ephelile beyino mhlangano we Advisory Board ngo 9 ekuseni.

nywa ngayo indaba yabo "Tsotsi" yile ngoba lapha sekucishe kufane nase | Nansi into madoda angithi abanzeka okukhulu ngenxa yabafana doda nisithengisela insangu. bawonke lamalokishi uma sebada- Manje ake nisho bantu bakithi

vimbe wonke umfana ohamba bala kodwake akukho manyathelo

Indaba ekunguyona kwakhulu- into ebanga yonke lento niyishi-

Goli uma ilanga selishonile kwe- fazi baphisa utshwala nina ma-

uma nisithengisela zonke lezinto nisho ukuba inhlonipho iyovelaphi Into nje iBhodi yenza iqhinga na? Mina angiboni amancedo okuokuba wonke umuntu oyindoda ba nizoshaya abafana ukuba lento abeliphoyisa ntambama elokuba a. ebanga yonke lenyakanyaka isoathathwayo kulokho.

Minake ngithike yebo lelosu Bantu bakithi siyawubonga ummadoda eBhodi nilibonile nenza zamo wenu into nje manibambele nemizamo yalo kodwake okuyona konke kuze konke kuze kulunge.

## Adliwe Ama All Nation Ngo 4-1 eHarrismith

Kusukela kulenyanga inala n' ansi iAll Nation F.C. ne Dangerous Darkies F.C. zakhipha izincwa di eziningi zimema umuzi ukuthi uzozibonela okuyona ngondo yase Harrismith ngomhla ka 12 November 1950 ngesikhathi sika 4 ntambama.

a speed merchant ...

is a man who treads on air every time he steps

on the gas . . . risks smashes to break records

... turns m.p.h. into £. s. d. . .. often has hair-

raising escapes when he's out for scalps . . .

and is forever tuning up his engine and singing

20 for 1/-

'MAXIMS OF MAX'

the praises of MAX cigarettes.

Besho' bemema nalama clubs a- | uDo As You Like wama D. Darkies.

Into efike yaba simanga iningi kulabantu babethi iAll Nation F.C. manzi zithukuthuku, intombi zona yendlula noma kanjani, esho ama- zaduba zahamba ngazinye. doda ephethe o£5 ngezandla ne-

Elokuqala

a, wabona wonke umuntu sengathi uyahlanya, behla benyuka.

the world

smoke

IU for 6d.

mathathu abathi bayawahlula bo- Ngemva kwalokho bashaya amabina. Nembala sithe sifika lesosikha- li futhi abafana bama D. Darkies thi abantu basebeqile emakhulwi- kwathi kanti kuyabanda kancane ngabona amadoda angaphandle se-

Kwashintshwa, ho alishaya pha ntombi zisho ziphethe opondo kathi futhi amaD. Darkies wadela wonke manje umuntu, wezwa aba-Yakhala impempe, lasuka lahla- All Nations, omunye sethi ithemba pha uzoyithola, alibulali. Kwathi sokusele imizuzu emihlanu walishaya phakathi ulishumi nanso ipenalty ngakuma | Waphela kanje umdlalo Dangerous All Nations wayishaya phakathi Darkies F.C. 4, All Nations F.C. 1.

## NELOBOLO

Ngiyathemba ukuthi ngingathi kulinganisa ukusuka ngomhla ka 3 November kuze kube manje pho ngokungazisisi kahle akuzange kwavela ngisho noba yini engangi. kubhalile mayelana nodaba lwesifazane nelobolo ukuthi ugonde ukuthini noba ngisuke ngona ngokulobola kuqala. Mhlaumbe ngone ngalokho na?

Kantike nanoma kunjalo nami ngisebenzisa sona isikithi ukuthi into yokuqala siyalobola bese muva siyamthatha. Nakhona ukuthatha akuthethwa ukuthi uboshada kubafundisi nase Khotho. Into engiyaziyo kukulobola kuphela okuningi umuntu uyazenzela ngokuhanda kwakhe.

Sengisho ngoba mine ngokwami ingisoze ngigide ngebheshu lomunye ngifanele ngigide ngelami Okukuthi kusasa singabisona isihlekiso kubantu. Kazange akwenze

-G. M. Mabilane

oba ngokugqamile. Soluveza ke.

Mnz. Pepeng Maone wase Meyer-Lusaphenjwa ngokom- banabo ngemihla yonke

## Umhlangano Ozobase White City Jabavu

IBandla lamaDoda ase White City Jabavu lizohlangana ngesonto lona leli, mhlaka 26 ku November ngo 10 ekuseni eNo. 1609, White City Jabavu. Inhloso yalo ukuqamba inglangano lapha eGoli ezobutha uZulu ukuze kwenziwe nywa aphelele.

Kuke kwabikwa kulezizinhla kwakungowokuqala lonake owesi-

## Isikhala SesiZulu Ephepheni

Mhleli, Cha Mhleli ngiyabona onke benelisiwe yisikhala sesi-Zulu, ngoba nakhu akekho owangivumela esicelweni sami. Ngangingaziceleli mina ngedwa, ngagicelela wonke uZulu.

(Sojabula ukuzwa imigondo vabafundi bethu ngesikhala sesi. Zulu ephepheni.-Mhleli).

## Akasekho uNkoskz. Annie Ngwana

ubonakali kahle. Sengathi unga- ushiye ikhehla lakhe uMnz. John ngonyaka ondlulile. Ngwana usele nabafana bakhe aba-Mnz. Samuel Zuma wase Merrithathu nentombi. Omkhulu umfavale eNatali: Kulungile izindaba na usebenza eGermiston. Lomama ntu sebathi angenelwe yini ama- ungazithumela. Incazelo ngephe- ubesekhulile ene85 we minyaka. Umsebenzi wakhe ubumkhulu ephelekezelwe ngabangu 222 abantu. Kwathi kungakapheli imizuzu e- Buick Master wamaAll Nations. ton: Asinawo amandla okuveza u- bawenzileyo abathandwa baka daba lwakho ngaphambi kokuba Thixo nabo bonke abebandla lase kuphume isinqumo sodaba oxoxa Germiston. Kwanga uThixo Anga- Mhleli. Solly Ngwana.

Naba abafana base Mlomo nase Torbanite ebebedlala ibhola limnandi ngaze ngezwa kungathi ngabe balishaya phakathi eBantu ports Ground, eGoli.

Kuthe ngomhlaka 30 October, 1950 kwadibana ingwe nengwenyama zishaya ibhola phakathi e hawini enkundleni yamaNdiya.

Unompempe bekungu Mnz. M. I. Jossat-iNdiya Waziqhatha njalo unompempe 130 2.30 ntambama, lasuka ibhola, twasuka utbuli, kwaba ububhudu bhudu. Awu! laze laphela ibhola lokhu izibukeli zikhala ngo "Uyababa Pelepele," "I.D.C.," "Two eleni," Hhayi noko badlula abasana base Mayini—Torbanite 2—1. waphela njalo umdlalo omnandi.



American Styling, Bound Edge. 3" Brim

Colours: Brown, Black. Fawn and Crey, at 43/6 each. Excellent British Quality.

Lined or unlined British & American Styling Wider Colour Range

Write now stating correet sizes and colours required to:

## PRESTO MAIL ORDER

Box 1325, Johannesburg. GoodS Sent C.O.D. or Cash With Order

DO YOUR SHOPPING BY MAIL OR C.O.D. Try The RAND CYCLE WORKS FOR THE LATEST BANTU RECORDS GUITARS, GRAMOPHONES, CYCLES, ETC.

REPAIRS A SPECIALITY Satisfaction Guaranteed MARSHALL STREET, JEPPE, JOHANNESBURG



50 for 2/6

## UMFUNDI UYASOLA

Mhleli, ngincede ngaloludaba olufushane. Yini bantu bakithi ningathengi iphepha lakini? Ngisho lokhu nje ngoba ngibona abantu abaningi bayekela ukuthenga iamalungiselelo okuqaphela ama-Khosi uma ehambele phakathi ko-muzi. UZulu oseMasakeni uyame-nywa ankalak bakithi abaphambili amathishela afunda ezitimeleni omaDaily Mail, ngomhlangano wokuqala nebandla Kungani bantu bakithi ningajayeli eliphenjwa yilamadoda. Lowo ezenu izinto nigijimela ebelungwi--Gideon Nhlapo. ni nje? Kempton Park.

## Umsebenzi Omuhle Ka Thishela eKomatipoort

Mhleli, nginguye phela ofunda iphephandaba lakho nsuku zonke. Bengicela ukuthi kawungivumele ngike ngithi fahla kancane ngodaba olukhulu olwenzeka ku-MaZulu umntwana ongakhali u- 'Principal Teacher' wase Komatipoort Public School.

Niyizwa idume kanje iKomatipoort nguye phela owayivusayo. Namhla iKomatipoort sithi i-"Canaan the Land of Peace" ngoba phela, wavandisa i"civilisation". O! uma ngikhumbula izinsuku ezindlulile ezingikhumbuza nokuthi lapho iKomatipoort yayisesemva uR. W. Hlatshwayo lona ebholeni Anha kusweleke ngomhla ka 7-8-50 umama wethu uNkosk. Maveve noma, Lunolaka" ekufu-Annie Ngwana wesonto lase The ndiseni khona ngeke ngithathe isi-Mnz. M. P. Sigegede Nhlapo, Bantu Eastern Orthodox Church, wase Stanela: Udaba lwakho ka-Province of South Africa. Lomama 'results' ase Komatipoort Std VI

-Samuel Mogiba.

## IBHOKILE **IPHOMEDE** EWITBANK

Iphomede (Lodgers Permit) isibambe ngomphimbho, imiphefumulo ayisaphumi kahle. Ngoba yenzelwa abantu abangabelethiyo Nabantu abangena bazali, nezihlobo. Ababizwa ngokuthiwa imha-

Ingane yakho yomfana noma yentombazane, uma ineminyaka eyihumi nesithupha iyacindezelwa ukuba mayibhadale iphomede oheleni ababili ngenyanga, ize iyotufa. Uma ishadile ingenayo indlu,

Ingane yakho, esebenza edoloheni, umzali wakho, isihlobo saho, bani nobani uma ezolala emziii wakho, engenayo iphomede uya-ooshwa. Noma kufika isihlobo sakho ekuseni sivela emaplazini, bangasibona abomantshingilani, abasoze bananzelele ukuthi sivelaphi, noma silelephi. Into nje, iphi iphomede yakho. Noma umtshela umantshingilani ukuthi lomntu uyafika, akasoze akhathale ngalokho. Into nje ufuna igama elihle kwa-Masipaladi.

Withank.

L. D. Servant,

## Intshumayelo Ka Mongameli E. E. Lekganyane

Ndingwenela ukwazisa izihlobo zam ngomBuso endikuwo nokokuba wonke ubani azifndele amazwi esithe sawafumana ku Monga. meli uEdward E. Lekganyane kwi ntlanganiso yeCawe ye Zion Christian Church ebesikuwo ngo-

ve 12, 11, 50, Usikhuthaze kakhulu esibonisa nohlobo esifanelwe kukuziphatha ngalo nxa sisoyika uThixo. Amandla uwaphiwe lomfo nazo zonke izinto ngamanzi nango mthandazo qha ngenxa yokholo lakho uyaphila

Kwalile ngentsimbi yesibini emva kwemini kwangena cawe apho athe watyhila kwinewadi ka Isaya nakuyo Indumiso wehla nayo, Etsho esithi masibuyeleni emasikweni nase mithethweni kaNtu ukuze uThixo abe nenceba ngathi ngoba iyemka imini yenceba -Paul N. Mthembu

## Umfundii Uyakhala Ngobunswelaboya

Orlando

Mhlel. Ngicola isikhala kwelakho lodumo. Ngisuswa yiloku: Niyayibona lento eyenzwa abantu baki-thi sebephenduke izinswelaboya uma umuntu ezihambela bamuchukumeze ngabomu besemuhlanganyela bamajike phansi. Balwa naye nje abanye bayamusesha, abnye bathatha izimpahla zakhe bmushaye elele

Into engimangalisayo bathi bauna inkululeko basho bebulala abantu. Uha uhamba ebusuku uzwa abantu beza ngaphambili bese umuntu ebaleka ngoba uyazi uzokuba inyama. Into ebanga lento umuntu ubulala umuntu nje akanakwenziwa lutho. Kufuneka umuntu abulawe ayabathe umuntu ubulala umuntu abulawe. Oyise babantwana bathi uma abantwana befik nemali, nezingubo bathi uzithathaphi ngoba phela akasebenzi, Umzali uthi inkosi ikubusise mtanami ungatsheli muntu kusho amakholwa. Awu phendukani isichathi sifikile

Bafund'si, thandazelani abantu baphenduke. Vulani encwadini ka Johanne ivesi 8.

-Zuzubulomo Masondo Pimville.

## NOBANDLA STRESSES UNITY, ITS VIRTUES AND VALUE

CROWN MINES.—In a tour of locations here, Mrs. D. M. Mayeza, fondly styled "Nobandla" by the local community, told a gathering at a reception held in her honour that she was pleased to see harmony among local residents. She stressed the virtues and value of unity and appealed to her audience to maintain this spirit.

Nobandla recalled the story of a self with Mrs. Mayeza's remarks man who had four sons who said there was nothing better than always quarrelled among them-selves. To inculcate in them the value of unity, this man, she said, put together four strong sticks Mayeza, Mr. J. Cubeni, Mrs. Seand asked each one of his sons to

try a hand at breaking the bundle. When none could break the Mesdames Cingo, Ndzimeni, G bundle, this man drew a moral for Tsebe, G. N. Zimba, L. Silwans his sons whom he told that while Nduneni Dike, Mgulwa, Ngulela it was easy to break the sticks singly, it was not possible to break Mnyanda, I. Dudu Makalima, S. them grouped together, This, she Nolutshungu, A. N. Mosotho, Hlasaid, showed the strength of tshwayo, Rasmus, Klaas, E. Mqhiunity.

> Nothing Better Than Unity

Mrs. M. Piliso, associating her- ngwane Zilwana and F. Sibambo

So gay

and fresh ...

boiled, over and over again, will wear for years,

A frock made of TOBRALCO always looks crisp and cool.

from many beautiful colours, plain or printed.

This favourite Tootal cotton fabric can be washed, and

and resists the strongest sunshine. You can choose

Like all Tootal fabrics, TOBRALCO is guaranteed.

**FOBRALCO** 

a TOOTAL guaranteed fabric

Other speakers were Mr. M. D. secane and among the guests were ngwane; Messrs A. M. D. Zimba A. Makalima, B. Nduneni, S. M. Mosotho, S. Zandamela, S. Hlo-

## FELL HIDDEN ANIMAL PUZZLE INTO

THE HOME CORNER

Miss Eva Khosa, of Kilnerton Pretoria, has been admitted to the Pretoria General Hospital as a esult of injury sustained when she fell into a ditch. She is, nevertheess, making favourable progress towards recovery.

DITCH

## Pretoria Wedding Attracts Many Spectators


Guests in large numbers were attracted to a wedding scene Pretoria recently, when popular sportsman Wilson Ntabane and Hermina Nthodi joined hands in marriage. Rev. Papke of the Lutheran Berlin Mission Church

The wedding parade in the township drew an even larger crowd of spectators.—"Spark."

## MARRIED AT TWEEFONTEIN

Married recently at Tweefon tein, Bloemhof district, are Samuel T. Mziwake and Evelyn N. Matunda. Rey. J. M. F. Pitso, local Methodist Minister, officiated. There was a large attendance at he marriage feast.

-S. V. Mbulawa.



In the above puzzle you will find SIX hidden creatures. Two live in the air, two on land and two in water. When you have looked at the puzzle and found these creatures, shade them in Cut out the puzzle and send it to:

> The Editor. Bantu World," P.O. Box 6663, JOHANNESBURG.

> > Disturb

Once there, it is by mental func-

tioning resolved to a habit which

later on is to be inherited by the

Children take after their pa

rents all acquired habits, be they

good or bad. If, therefore, the pre-

ecount that in the present racial

onflict between black and white

they are heading for those conditions which will, in the end, bar

To hope for freedom while

WHY SUFFER

Troubles, Glandular Swelling, Sore

Melcin Bladder and Kidney Tab-

Melcin Ointment removes pimples.

We advise you to buy your medi

cines and tollets from RIGHT-

HOUSE'S Chemist, 71 Loveday Street, Johannesburg, P O Box 5595

Eyes tested free come to see us.

o nolofatsa moriri o ke bolepo. O

pikitlelle hloohong hoseng. Mo-

riri oa hau o tla qeta boholo ba

letsatsi o le motle. Koomana ke,

HAHO POSO 2/6

BRENHILL

Setlolo Sa Moriri

ttching, rashes and all skin erup

tions. Heals quickly 1s.9d. 3s.6d.

lets, for all bladder troubles 2s.6d

PILLS. 1/6 regulates bowels.

in the cause of social order.

growths 5s.6d., 10s.6d., 21s.

Unions

We will publish the names of those children who send in the twenty puzzles most neatly shaded. You must send in your puzzles before December 11.

## Homes, Broken

Some people maintain that the barbarous and damaging social "leprosy" called tsotsi gangsterdom now prevalent among our are but secondary causes.

ponsibility over children that is social habits and deeds. disturbance to social order.

## is also absorbed and assimilated in the sub-conscious mind.

youths is caused by poverty and the time-honoured and satisfacunemployment alone. Yet these tory church or court marriages offspring. A child brought up in an atmos- Parents' Habits Acquired phere of this new type of union It is lack of efficient parental is never safe from the curse of care, or absence of parental res. all the evil that goes with anti-

the starting point and main Any youth with an instinctive sent African youths indulge in cause of the trouble. Coupled desire to be the parent of to- anti-social activities, in drunkenwith this, also, are broken morrow must endeavour to shun ness and all sorts of mischief, they homes and the "vat en sit" the circles of worthless gangsters must bear in mind that they are unions which are a threat and for, psychologically speaking, any Illicit unions ar fast replacing and which is frequently practised

## creating in their blood a generation smitten with social barbarism. idea which is put in operation in which we are deeply interested, If, also, at this rate, they le themselves degenerate into barbarism, they might also take into

QUAKERS HOLD MARKET TO HELP ALEXANDRA TOWNSHIP The Religious Society of Friends (Quakers) ran a morning market the way to a place among the n the City Hall last Friday week. The proceeds of the sale will go civilised.

"MALITABA'S" POST BAG:

## Answers To Correspondents

kopo ea hao, ngolla: The Secre- have guaranteed daily meals for tary for Native Affairs, Native 50 persons at 2d. per head. Affairs Building, Pretoria. Moo he tuberculosis. u tla neeloa mabitso a Marena a Transvaal. A Botswana u ka a kopa mona: The High Commissioner for Bechuanaland Protectorate, Greystoke, Hill Street, Pretoria.

Philemon Mashogoane. - Write P.O. Box 97, Johannesburg.

Rev. A. M. Mosoeu.-Kea kholoa hore thuso mabapi le kopo ea hao ka fumanoa ho: The Principal, Boitshoko Institution, Ventersdorp, Transvaal.

T. E. Mngomezulu.-Send the matter to: The Editor, Bantu World, P.O. Box 6663, Johannes-

D. W. Masindi.-I'm afraid the organisations to which you refer are non-existent.

Lloyd Arnold Sambo,- Refer the matter to the Institute of Race Relaions, P.O Box 97, Johannes-

W. Ramatsui.-The business conern still operates at the address you mention in your letter.

A. D. Mmelaedi.-Mokgomana, nabapi le sello sa gago, ak'u leke nona: The Central News Agency Corner Commissioner and Rissik Streets, Johannesburg. Gape, ngwala sekgowa goseng byalo, ba ka se hlaloganye seo u se bolelago ge u ka ngwala ka Sepedi. Nyaka motho a go ngwalle ka sekgowa.

John Madiba.-Lengolong la hao, re u bone sets'oants'o sa Mo-Afrika e mong koranteng ena, 'me e le motho ea emeng pel'a hotele ea hae mane motseng oa East. London. Joale he, ke batlisitse haholo maqepheng a khatiso tse fetileng, 'me ha ke e fumane ntho joalo. Ho bonts'ahala hore ha teng. Joale he, ha e le moo u hlile u rata ho chakela motseng oo oa East London, ke u eletsa hore bakeng sa bolula teng motseng oo ngolla; The Caretaker, Peacock Hall, East London Location, 'me u lebise kopo ea hao ho eena. Ke tiisa hore o tla u batlela tulo moc u ka eang teng.

to help the Anti-T.B. work in Alexandra Township. The Alexandra Anti-T.B. Asso- breeding and developing "social ciation wants to provide Clinics lepers" is useless; African parents and Hospitals when money is and youths must quit themselves

> sufficient. The Association is running a Soup-Kitchen for the dependents of tuberculosis.

The Quakers, in addition to or-Sidwell Sebitioane.-Mabapi le ganising this morning market Good food helps to wage war or

## HOME HINTS

If you dislike the smell of cabbage cooking, add a small piece of o: The Institute of Race Relations, burnt toast to the saucepan where it is cooking.

Very fine sandpaper will clean light-coloured felt hat. Rub it

To keep lettuce fresh, in this hot weather, place it in a bowl of water containing a lump of coal

Hot water and soap is best when it comes to cleaning earthernware A little brick dust will remove










## BEST STEEL TRAVELLING

IN BROWN OAK COLOUR FITTED WITH TRIPLE BAR LOCKS AND 2 KEYS



Sizes No. 1 To No. 6

No. 1 22 x 121 x 81 38/6 each. No. 2 25 x 144 x 97 43/6 each No. 3 27 x 163 x 103 48/6 each. No. 4 30 x 181 x 12 55/3 each. No. 5.32 x 201 x 13 60/9 each. No. 6 35 x 224 x 141 74/3 each.

cash with order F.O.R. Durban Station and free packing A.R.G.H. Bassa

Draper & Outfitter 145A Grey Str., Box 709 Durban. Write For Free Cabin Trunks Catalogue.



## A healthy, happy couple

Men and women who are big, strong and healthy have no trouble in finding wives and husbands. It is the weak, thin people who get left. YOU can become healthy and full of life by taking Dr. Williams Pink Pills. They help to make the new, rich blood that will rebuild your system. Take them after

Don't accept anything else in place of the genulas

EVERYONE'S TONIC FOR THE BLOOD AND NERVES OBTAINABLE AT ALL CHEMISTS AND STORES: 3/3 PER BOTTLE

Invites Romance MELCIN for Skin, Blood, Bladder Throats, Abscesses, Pains, Discharges Festering Sores, Boils, Ulcers, Hard 4s. 6d. MELCIN STOMACH LIVER

THE WONDER CREAM

New! is specially made to lighten

your skin and improve your complexion.

Stronger! This is a stronger cream. It is the very best com-

Guaranteed! This cream costs 4/6 per jar, be-

cause the makers have used the best, and

plexion cream obtainable to-day.

This is a new cream which

LIGHTEN YOUR SKIN

THE

guarantee the quality of the product.

4/6

JAR Should you find the new cream too strong, then use Bu-tone Complexion Cream (Standard Pack), or Bu-Tone Complexion

on every

BU-TONE Number 3 Cream. Refuse imitations.

PER

Cream (Mild). These two creams are still available at 2/6 per jar (Blue Labels). Bu-Tone Creams are stocked by all chemists and stores,

or direct from P.O. Box 4043, Johannesburg.



## THE RIGHT FOOD MADE HIM STRONG

Babies, who are thin, and cry a lot even after they have been fed, need more nourishing food. Doctors and nurses tell mothers to give their babies NUTRINE, if they cannot breast feed their babies, or if their breast milk does not give baby enough nourishment. NUTRINE soon makes babies strong and well.

You can buy Nutrine at the chemist or store, and it is very



"Your breast milk is not giving your

it is a very good food for babies."


"Feed him with NUTRINE;

baby enough nourishment,"

baby ! NUTRINE did him so much good that I feed all my babies on NUTRINE now."

BABY FOOD





## "COTTAGE" BEDROOM SUITE.

CASH PRICE £19. 3. 3. F.O.R. CAPE TOWN STATION. TERMS: DEPOSIT £2. 5. 6. AND 17/- MONTHLY

EACH ARTICLE CAN BE SUPPLIED SEPARATELY

Write for Free Furniture Catalogue I.M. Also Free Radio Catalogue, I.M.R. And Parraffin Stove Catalogue, I.M.P. And Gramaphone



TELEPHONE: 2-0552

ESTABLISHED 1898

## ISAZISO KUBAFUNDI

Phakathi kwabafundi bethu abaningi kunokubakhona labo abangathanda ukuba bathengise iBantu World kubangani babo nakubakhelwane masonto onke.

Kunemali elingene ekubuyelayo ngokulithengisa kantike futhi kunikezwa ithuba elihle impela kulabo abafisa ukuba bandise imali engenayo kubo ngesikhathi sabo sokuphumula.

Loba igama lakho nekheli esikhaleni esingaphansi beseke uthumela lesisaziso masinyane kwa:-

The Bantu News Agency (Pty) Ltd., P.O. Box 6663, Johannesburg Tvl.

Ikheli \_\_

INCAZELO ECCWELE YOTHUNYELWA MASINYA. NE KUWE



The simplest way to new room beauty . . .

\*Available in 19 shades from paint and hardware atores everywhere or from P.O. Box 1231,

Manufactured by: HERBERT EVANS & CO. LTD., Congella, Durban. Paintmakers to the Nation" Ask your local Parthenon Dealer or write to P.O. Box 1231, Johannesburg.



not next week. The ideal of service flashes through the consciousness of the The "can't-be-done brigade" and the "wait till next weekers" stand aghast while things are done in a day which before took months.

'ASPRO' is LIVING & DEMONSTRATED PROOF OF THIS FACT

KEEP ASPRO HANDY FOR INSTANT ACTION AGAINST 2 Headaches Sleeblesiness Nerve Strain COLDS Hay Fever Rheumatism Aches & Pains Summer Chill

In medicine 'ASPRO' gives quick help. It soothes pain away in a flash and calms the nerves as nothing else can. It relieves rheumatic pain and banishes colds and 'flu overnight. It saves lying up—it saves money—it saves time. Furthermore, 'ASPRO' does not only deal with surface conditions. It strikes deep at the underlying causes of pain and illness. It restores your hope and courage and YOU ARE WELL AGAIN. When emergencies arise 'ASPRO' is tested to the full—it comes through with flying colours. with flying colours.

## FAMILY'S SUFFERING SOOTHED AWAY

Dear Sirs,
Owing to the good results obtained from "ASPRO" in our home, I feel obliged to tell you about it. I always suffered from Since 1933 'ASPRO' has been our best household remedy, and not a day passes that we do not make use of it.

Yours faithfully,
H. S. HENNING (Mrs.).

Made in South Africa by NICHOLAS (South Africa) (Pty.), Ltd.

PRICES WITHIN THE REACH OF ALL

## READERS' FORUM

## PLEA FOR ARMING OF AFRICAN

"OPTIMIST," STANDERTON WRITES: I think one would be right in saying many Africans highly appreciate the bravery of the African policeman who recent ly arrested a murderer singlehanded. Also, many will associate pects as well. Those in authority themselves with the congratulation which the magistrate gave this tion in the light of present-day brave African whom the criminal could have shot fatally

Arising from this are a number of questions: how many times can this brave African policeman Government should consider the tackle other such criminals without losing his own life? Our so far as the police force is con-"Native police" force and private cerned. There are many African watchmen are employed in an ex- constables who have given long tremely dangerous type of work- and faithful service to the force, that of maintaining peace and municipalities and private comorder in an organised disorderly panies; these men could prove element in our society.

the great advantage in their legal possession of firearms for favour over "Native" watchmen self-defence measures. who work at night. Sometimes we | They should, of course, be warnhear officials say they will meet ed against abuse of this privilege force with force; this they do and also the consequent penalty. effectively when the occasion de- If these faithful servants cannot

all is that one section of the South draw them from dangerous areas African Police is fully armed (fire- and transfer them to safer areas. arms) while the other is armed Those in the police force more with knobkerries or other less adequately armed could then take effective weapons only. Why this difference in the police force? South Africa should not be stationary of the stationary of the control of the stationary of the control of African policemen and night in her native policy if the Governwatchmen, in doing their work ment is dynamic. We live in a menace? Africans employed as -that is, either the organised negatived by the system in marriage pected to make an efficient job of protected "Native police." looking after life and property at a great risk to themselves.

The whole question demands a more humane and reasonable

It's the

BEST

PARAFFIN

you can

buy!

vated only by fear? Surely, such fear cannot be justified in the police force as also in other resshould re-consider the whole quescriminal plans, and in devising successful ways and means to combat criminal activities.

By way of a few suggestions, the relaxation of its Native policy in more faithful and efficient if given The criminals are fully aware of greater responsibility such as the

be allowed this, the only course The most unfortunate aspect of it would be to completely with-

Can it be that withholding of approach. We are happy with the firearms to these people is moti- kind words of the new Minister of

## **LOBOLO** PRICE REDUCED

L. M. S. Ngcwabe, Salisbury, writes: The Southern Rhodesia Government has passed a law limiting lobolo to £20 or four head of cattle. Our leaders south of the Limpopo are well advised to request the Union Government to do likewise.

The high lobolo price scares away young men; it causes many young women to become spinsters all their life. Reduction of lobolo would minimise the number of seduction cases and illegal marriages.

I am not in favour of the abolition of lobolo, but I strongly advocate a reduction in price because Africans are poor and the high price is a strain on

Native Affairs to the Bantu people of the Union of South Africa. We

> Wants Home Brewing

present Government.

Abraham Modiakgotla, Kimbershould be given to any married African who has a house to brew kaffir-beer at home. This might curriculum s a success.

negligent mothers enjoy a drink.

This leads to malnutrition and tuberculosis about which we hear which, following marriage, always that the time has c so much to-day. Personally, I bring about divorce, would like to see such establishments changed into meat and vegetable markets instead.

Let Us Fight Immorality And Divorce

## The Weekly Sermon

Acts 20: 35-"It is more and generously is due to selfisherous giver. We may take the abundantly. words of our text as meaning "it han an ungiving one."

givers but a host of ungiving re. giving, the more the receivers will ceivers is a race of beggars.

There are dezens and scores of auses to which we shoud give Look at the great things, that the government is able to do for the to the state.

Imagine what big things well necessary for our welfare. Selfishness

Our unwillingness to give freely

means to be immoral- Some of honesty and justice Dishonesty evening. There they give the and professionwomen liquor who fall easy prey to two-legged wolves. This is a hope, however, we shall be hap to two-legged wolves. This is a pier with kindlier deeds of the thing which must be stopped, for it encourages immorality.

Teaching of sex education in our schools is necessary if we are to cambat immorality. After all certain school subjects have a bearing on morals and I see no ley, writes: I think permission reason why sex education should not be included in the school

in marriage. What is more, to help along African unity. Now, another thing is the ugly a law should be enacted to prospectacle of African women at beerhalls. There they take their those intending to marry. The babies along; the infants are left to lie about, roll on the ground and examined by prospective fully. Perhaps this is because not husband and wife who will know one of them has ever turned to the

> Honesty Is Best Policy

A. M. Lesige, Virginia, writes: It would serve us well Phineas Gambu, Steynsrust, honesty is the best policy. In writes: Some people hold the life, many temptations arise, seek-wrong idea that to be civilised ing to lead us away from the path

always to bear in mind that

## LETTERS IN BRIEF

AN APPRECIATION

'nto his secondary school at Western Native Township thus affording them opportunity to get on with their studies. By doing so, he has port the views of Mr. W. B. Mkashown love for his own people.

**EXAMINATION TIME** 

been lying idle all year round, take the initiative with a definite only to awake at this late hour of decision to walk out of a subconstraining as last-minute efforts to mind. gram notes into their heads. Anyway, results will tell.

CHURCH CERTIFICATES

J. K. Kaulanda, Emlembe: Nyasalanders in the Union, when they become full church members, are given certificates printed in languages foreign to them. I think those in authority would do well to change this because a man would like to read what he under-

PRAISE FOR CHIEF N. S. M. Miya, Bethlehem: Chief Mtubatuba's grand donation to Adam's College calls for apprecia-

tion and praise. His action also d. Maiya, Johannesburg: I wish calls for recognition by Africans to express my appreciation of the and their chiefs of the need for act of kindness Mr. H, Madibane great strides to be taken in Afrishowed to some of the students can educational developments. who were recently dismissed from Chief Mtubatuba's gesture is a les-Adams College. He accepted them son other chiefs might well follow.

AFRICANS MUST WAKE UP Z. A. Baqwa, Barberton: I sup-

sibe and others who say the day has long dawned for Africans who must now wake up. Each one Ezekiel More, Quthing: Woe be- has latent powers, a creative mind ide the student or pupil who has ready to formulate an idea and to examination time. Many are now scious into a conscious state of

AFRICAN CHURCH

S. R. Mphahlele, Boksburg: We should by all means see to it that Dr. Moroka's statement on the need for an indegenous African Church yields fruitful results. One united African church will help us along lines towards progress.

DID NOT ENJOY CELEBRATION

Adriaan Thedie, Germiston When Germiston people celebrated the town's elevation to the status of a city, seven head of cattle were slaughtered for the location community. Somehow, I was among a few denied the privilege of feasting. All people were supposed to take part, some were turned away.

ACKNOWLEDGEMENT Space does not permit publica-tion of letters the Editor has received from: S. E. R. Maponyane, Isaac Mathebula, R. M. Linku, G. A. Mabusela and L. M. Masombu-

blessed to give than to receive," ness and to lack of faith in God There is nothing wrong in being and our fellowmen. If we all gave receiver provided one is a ge- generously we would all receive

If I give, I give someone, and s better to be a giving receiver that someone has also one to whom he gives. I need not fear Giving is an art which all therefore, if I give that I shall should cultivate. A race of non-starve. The more generous the

> enjoy.
> "It is more blessed to give than to receive." It is true. "It is more blessed" not only to the giver but to all.

nation with the monies given by the nation. Oh, yes, our taxes are be given unto you." Think deeply our gifts, even though involuntary, on this and its truth will dawn

upon you. The non-givers cannot be happy could do if we would voluntarily nor can they be truly rich. You do give as much to deserving causes not become less educated by sharas we are compelled to do so by ing your knowledge, but you belaw to things that the state thinks come more educated. This is true also of religion. Be a giver and not an ungiving receiver or beggar -J.M.N.

gentlemen" take ladies to parties is practised in many ways; it is which are always held in the found in every trade, business

> Let us do to others what we ourselves expect of them; the dishonest man, when discovered, brings shame to himself,

## Support For National Church

Ricksha C. Fingwana, Postmasare exposed to great danger, yet world of progress, a world with even be helpful to us in that costs they are unprotected. What is the many changes for good or bad involved are less than purchase of think that we need a school for cans, I support the appeal Dr. J. value of a knobkerrie or spear in Sooner or later, all will have to beer at beerhalls. Any argument those who want to be married S. Moroka has just made for an the face of an organised firearm decide which group to fear most against home-brewing will be Here all problems pertinent to all-African controlled national can be brought church. I agree with him also that policemen or watchmen are ex crime gangs or the faithful but un- practice at Bloemfontein where it before parties seeking unity such a move would go a long way

Dr. Moroka's appeal now shows that the time has come for Africans to realise that they, too, are God's creatures; that they must unite as such and offer united prayer for their freedom.



His brain worked slowly. When he swung the bat, the ball was already past him. His eyes got tired easily, and he felt shaky. Sometimes, after playing for a while, his head ached.

10 DAYS LATER: HE'S TOP-SCORER!

Mr. Voyi has been taking VIRATA for 10 days. His eye is sharp. His hands are firm and quick. His brain is clear, and he moves like light like the like light light like light like light light like light light like light light like light light like light light like light light like light light like moves like lightning. What difference VIRATA has madein only 10 days !




Virata costs 3/3 for 40 Trial size 1/9 (20 pills).



## Yes, 42 doctors in the United This is all you do-States and Britain tested the 1. Wash your face with Palmolive Palmolive 14 day beauty plan on 1,418 women and proved that it 2. Rub the wet soap lather into your face for one minute. Then wash it off with more can bring a lovelier complexion

DOCTORS PROVE - 2 out of 3 Women

can have Lovelier Skin in 14 Days!



Meet exciting "ROSEMARY" every day, Monday to Friday; 12 Noon; Springbok Radio.

COOKING, LIGHTING & HEATING

VACUUM OIL COMPANY OF SOUTH AFRICA, LIMITED

Less oillness! Added softness,

even for dry skin Complexions

clearer, more radiant!

 Fewer tiny blemblackheads O

You Too, May Look for these Complexion

Improvements in 14 days! Fresher, Brighter Complexions!



SUBSCRIPTION RATES 12 - per year. 6 per 6 months. 3/- 3 months. Write to:

The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6663, Jo hannesburg.

Saturday, November 25, 1950

## Who Can Best Deal With Crime?

A letter from a reader which we publish this week poses an interesting question for the authorities. In brief our correspondent suggests the greater use of African police and provision for their more efficient arming. He suggests that faith should be placed in these men and that as at present armed they cannot be expected to be a match for the criminals many of whom get hold of revolvers by one means or another.

We recognise that the only longterm answer to crime is a general rise in the standard of living, better housing and greater rerecreational facilities. In ' the meantime, however, there is no denying that a criminal caste is growing up among our youth and that this is spreading from the big urban areas to the country districts. All steps so far taken have done no more than check tsotsi activity. The fact is that gangster methods bring a reign of terror in many townships. These tsotsis commit the most coldblooded crimes often simply to get a few shillings. Their victims nine times out of ten are from our own people. We are by far the greatest sufferers from them. The majority of families simply dare not leave their homes after dark and at weekends many wageearners consider themselves lucky if they get home safely with their wages. This is best done by avoiding the known haunts of the

We agree with our correspondent that at present the gangsters pay little regard to the African people certainly not afraid of them. Yet it is to these men that should look as our main

The Government has given a lead at Zwelitsha by appointing an African sergeant to be in charge of the police-station there. We have heard nothing to the effect that this experiment has been anything but successful and we should like to see the principle extended. Where it is most needed probably along the Reef itself. This may seem a big jump from Zwelitsha but in view of the cir cumstances it is surely worth a

The Minister of Justice, Mr. C. R. Swart, gave good advise to police trainees at Umtata a few weeks ago. Many of those trainees may now be doing duty. Of late greater attention has been paid to training and this is a step in the right direction. Modern conditions demand a far higher standard of training from police This is recognised recruits. throughout the world.

At the same time, greater opportunities should be offered so that young men with more education are attracted by the possibilities a police career offers. It should be made possible for many more constables to rise to higher rank and for the best to have a chance of being placed in control of a station. Such promotions would cost more money, but would be well repaid if it also meant a check to criminals.

Out-of-date and harsh laws should also be modernised so that more time could be given to the task of dealing with the real criminals. By such action, the support of the law-abiding majority would be obtained.


It is the ruffians and small criminals from whom we suffer most. The gangster and his stolen motor-car gets into the news but he is usually caught. But assaults continue to mount and we see no other way of obtaining the protection to which we are entitled than by a greater use of African police and their better all-round equipment to deal with the situation as it affects us.

## Religion

If you eye is on the eternal, your intellect will grow, and your opinions and actions will have a beauty which no learning or combined advantages of other men can rival. -Emerson.

The truth is the centre of all religion. It commands sure entrance into the realm of love.-Mary Baker Eddy.

It is difficult to make a man miserable while he feels he is worthy of himself and claims kindred to the great God who made him.-Abraham Lincoln.



A short while ago, this column | learn, completed the compilation | for peace but says "want and ought to be done. That is the correct spelling of the names of Afri- the spelling of the historical names more food. an historical figures.

Incorrect spelling of these names | MUSICAL NEWSLETTER a disturbing feature of history books used in our schools. 'Even sefore the names are correctly spelt in textbooks, they should always be correctly spelt by teachers

EXAMPLES The following are examples of incorrect spelling of names in our history books, as well as the corerect versions;

CORRECT PRESENT SPELLING SPELLING

Sarili Dingane Cetshwayo Mpande Moshweshwe (Moshorshoe)

Moshesh Fingo Moselekatse Bamangwato

Kreli

Chaka

Panda

Dingaan

Cetewayo

stressed the importance of adding of common orthography for Pedi, misery" in the undeveloped areas more facts to the African History Tswana and Southern Sotho and are threat to such hopes. Help, he aught in our schools. This may not has also suggested the correct e easy to accomplish, but there is spelling of places such as Mafeone thing that is quite easy and king which should be Mafikeng.

This board might well consider referred to in this column.

"Things are beginning to happen vith the Society," says the editoial of the African Music Society's lewsletter. Contents of the Newsetter bear out this claim. Society's first book "Lalela Zulu," or example, was reviewed in 25 periodicals from Swaziland to Nyasaland. Contacts made by the ociety extend to most parts of Africa and as far as Brazil, Mexico

The Newsletter contains several rticles of interest to music enthusiasts. It may be hoped that greater frequency will be achieved in the future. A year is long to

and Sweden. An old friend of nany Bantu World readers, Mr. H. J. E Dumbrell, C.B.E, is the

Society's Representative in Swazi-

BUNCHE ON FOOD

Dr. Ralph Bunche Nobel and Chairman Prizewinner

Readers may bring other names of the Trusteeship Council has been lecturing in Canada these the Sotho Language Board has, we past few weeks. He has high hopes

LITERATURE AND LIFE

## The Discoverer Of Chloroform

By Dr. R. H. W. Shepherd

One of the outstanding marvels of modern science is chloro. form. To many Africans it is awesome experience to be put to sleep in an operating theatre. Who was the man who first used this thing? Of a truth he was one of the greatest benefactors of humanity. By his discovery he saved countless numbers of lives and prevented untold suffering.

James Young Simpson was the nothing else." He and his two assis. whose business was far from pro- gan to experiment on themselves sperous. Indeed, when James, the with various inhalations, with ighth and last child, was born in however, no satisfactory result.

He never forgot the old man's duce into his own practice without parting words: "Goodbye, and God delay. bless ye, laddie! I can teach ye nae mair, but there's ithers that can. mebbe. Ye'll be a great man one day, Jamie, but dinna forget auld Timmerleg." At fourteen, thanks to the savings of the other members of the family, he was able to enter Edinburgh University. A small bursary of £10 made a great difference to his comfort.

Brilliant Student At the university he showed himself to be a brilliant student. He was actually a licentiate of the Royal College of Surgeons before he was nineteen years of age. Two were showered upon Simpson. He years later he was assistant to the was appointed a Physician to Professor of Pathology. When only Queen Victoria, was knighted and wenty-three he was elected Pre- was made a D.C.L. of Oxford, sident of the Royal Medical Society Such success, far beyond his of Edinburgh—an extraordinary dreams, left him unspoiled. To his honour for so young a man. Be- last day he remained as utterly fore he was thirty he was Pro-simple and unaffected as when a fessor of Midwifery. When settled raw lad he left his poor home. is a professor his classrooms were

Obsessed With A Problem been impressed by the distressing speculative doubts have all passed pain patients suffered during ope- away." He gave a large place to rations, and he determined, if possible, to discover some means of abolishing or alleviating it. In he would name as his greatest dis-1846, Dr. Morton, a Boston dentist, covery, he answered simply, "That had begun to use sulphuric ether I have a Saviour." to prevent the pain of teeth exraction, and a few months later a Mr. Liston, an eminent surgeon, had operated on patients rendered insensible by the inhalation of ether. Simpson tried this anaeshetic but found the results so un. satisfactory that he set himself to discover one better suited for general use. "I became obsessed with the problem," he said. "I thought worn out by his labour on behalf of it all day-in fact I thought of of mankind.

on of a simple Scottish baker tants, Drs. Duncan and Keith, be-

June 1811, the father was on the verge of bankruptcy. Long afterwards the discoverer of chloroform. He had had the chloroform form recorded. "The very day I vas born my father had only fore trying it, but despaired of it aken eight shillings in the shop; because it seemed so heavy, and was heavily in debt; and, to went on dreaming of others. But ld to his anxieties, several of his Keith, Duncan and he decided to children were down with fever. Give it a thorough trial. They met have come to be considered "newspaper style."

Write the way you would talk if you were addressing an intelligent which I came." The mother and they all inhaled the chlororescued the business. She was a form. The results were extra-woman of strong character with a ordinary. Each man became exhiusiness head. She took the shop larated and very talkative. This n hand and soon had it on its feet | condition lasted for a time, and | equal to the comfortable support of their sensations, of sounds that from each other, of a household of ten. She died grew louder and louder and endwhen her youngest son was nine ed in a crash. Complete insensibility supervened. True scientist laughter. She took the mother's thought on regaining consciouslace and played her part with ness was for his subject: "This is great efficiency. By going early to far stronger and better than ether. work the older brothers were soon he declared. Then he turned his contributing to the family income. attention to his own and his James showed a passion for books. Iriends' condition. The three The family conspired to give him doctors were lying on the floor is chance. They early determined surrounded by their alarmed and that he was to have a university excited friends. When all recovercareer. James' first teachers were ed, notes were taken and impreshis mother and sister. Later he sions compared and the experiwent to a little school kept by a ments continued. Next day a ma-man known as "Old Timmerleg" aufacturing chemist was found (timber-leg) because he had an who turned all his resources into artificial limb. The boy astonished the manufacture of chloroform, the teacher by his rapid progress. which Simpson decided to intro-

Opposition A great controversy followed. The medical profession was largely hostile for various rea. sons-technical, personal and competitive. Lay people opposed chloroform: they said that it was a weapon that every villain would use. Some opposed on religious grounds. To the lastmentioned, Simpson contended that chloroform was a thing of God's creation and it ought to be accepted as such.

As the years passed honours In the last phase of his life he crowded, and his private practice was deeply religious. He was constantly testifying to his faith in Jesus Christ. So deep and real was For years Simpson's mind had his experience that he said, "My

Shortly before he died he de-clared, "I have mixed a great deal with men of all shades of opinion. I have heard men of science and philosophy raise doubts and objections to the Gospel of Christ, but I have never for one moment had a

says, must come from the economically advanced countries, add-

ing that the arst need is to grow

Can we hear in this an echo of what Sir Godfrey Huggins, Southern Rhodesia's Premier, said, reently? His forecast was that in 25 year's time we should hear little of racial and ideological problems in Africa but a great deal of the fundamental problem of what we are going to eat.

CHRISTMAS BELIEF

The recent tram accident in Johannesburg recalls an ingrained belief among Africans. At this time of the year, they believe that many serious accidents are liable to happen and, many have pointed to the ram accident as an indication of vhat may happen next month.

By coincidence, accidents have occurred in the past at Christmas time and this has been taken as support of this queer belief.

WANTS TO KNOW-

Whether it would not be a fine esture on the part of the T.E.D. o inaugurate the old-age pension cheme for African teachers, many of whom are forced to die in harness for lack of pension rights.

-"WOZANAZO"

SKEERPOORT: The Skeerpoort O.R. School staged its annual con-ert recently. The Doornspruit D.R. School was invited to assist. chool building.

Both school choirs rendered exttending, the attendance was he senior choir of Doornspruit. -A. Sello.

"SJAMBOK" ON:

Motor Mechanics

There lies before me a little ook entitled "Your Motor Car Simply Explained" by Staton Abbey. In his preface the writer lays, "this book attempts to explain the main principles of the modern car in a a simple manner. He starts with the simplest form of engine and goes on to multicylinder engines. He explains the erburet or, the sparking plugs the brakes, etc.

Now, I do not pretend to be an expert in motor mechanics, nor am I trying to make the reader of this talk such an expert. What 1 am very much concerned with is the reason why motor mechanics is not a school subject side by side with history and Afrikaans.

When a Car Stops

All of us have not only seen a notor car or bus but have been in one. There are some who are in one of these vehicles nearly every day. How often, as we travel, the car stops, and we to whom motor mechanics is Greek, stand by helplessly praying secretly that the fault be found and the car be once more on the move? Would we not be less useless if we could intelligently peep into the engine and be able to make a fairly fruitful suggestion?

I hear you answer the second question in the affirmative. Surely subject like motor mechanics which touches everyone's daily ought to be included in our thool syllabus than a great deal of what is actually included. If it

felt that things that are ooth old and far away should form part of education, things new and near have better claim to this

Story of a Frog

The other day I found a frog with its inside exposed, and the he concert was staged to raise poor creature spread out on a unds in order to improve the piece of cardboard. Just when I vas on the point of ringing the S.P.C.A., I was reminded by a ellent music. Although threaten teacher-he was the man entrustig weather prevented many from ed with the unenviable task of teaching our youngsters about air. Mr. S. L. Mothapo conducted frogs and snakes—that what I saw was what was called zoology, (Continued on page 11)

## WRITING HINTS

When writing for a newspaper, perhaps the most important part remember, is that there is no such thing as "newspaper style." The best newspapers are written in terse, concise and correct English, which does not in itself constitute "style

Unfortunately, too many newspapers are written in a slip-shod, turgid and careless manner. Verbosity of grammar and the plentiful use of shop-worn phrases and threadbare and inaccurate synonyms

and busy man. Simple, forceful words, of English derivation are always best. This ones not mean deliberate "writing down." There is no reason why a newspaper story cannot be so simply written that the man of little education can understand it and the educated man n hand and seen had it on its feet condition lasted for a time, and relish it. If you mean cow, say cow; don't say "bovine." Two ships again, though it was hardly ever then the three men began to speak can collide without "crashing into" and subsequently "limping away"

(Continued Next Week) CUT THIS OUT AND KEEP FOR REFERENCE






## THROUGH THE LYCEUM COLLEGE COURSES

Raise your earnings, easily and quickly, by studying with the Lyceum College. As an Educated man YOU will occupy the good positions with bigger salaries and benefits. Start earning to-day.

COURSES OFFERED BY THE L.C.C. rikaans for Beginners, English for Beginners, Latin, Journalism and Short Story Writing, now Your Car (Mechanics for the Layman), S.A. Native Law, Native Administration, Bantunguages, Southern and Northers Sotho, Zullu, Xhosa, Tawana, Physiology and Hygiene cial Anthropology and Professional courses.





BIBLE STORIES IN ZULU by J. F. Scutt.

UPAULE, INDODA EYANYAKAZISA IZWE. The life of the Apostle, illustrated. 3/9d. (by post 4/-)
INDABA EMANGALISAYO KUNAZOZONKE. Stories from the Old Testament, illustrated, 4/-d. (by post 4/3d.)

INDABA YEZINDABA. Stories from the New Testament, illus-THREE NEW ZULU SONGS IN SOLFA. By S. F. Khumalo IAFRICA 1/- (by post 1/2d.)

ITHEMBA LABANSUNDU 1/- (by post 1/2d.) UVULINGQONDO 1/6 (by post 1/8d.) BOOKS FOR EVERYDAY USE. Routledge's Complete Letter Writer. The Most Popular Guide to

ood Letter-writing 4/6 (by post 4/9d.) Ungqeqe Wokuchaza Amaphupho-The book that interprets your dreams. 1/9 (by post 1/11).

WRITE FOR OUR BIG FREE CATALOGUE

## (PTY) LTD.

PUBLISHERS-BOOKSELLERS-STATIONERS. PIETERMARITZBURG







372, Main Road, Observatory, Cape Town. Phone 5-3334. Under appointment by: Pepsi-Cola Company, N.Y.

## Raporoto Ea 1948-49

Ho getiloe matto a liphaphusu li tharo a 80 a 150 a neng le liphaphusu tse 'ne a ile a ahaoa mafelong selemo. Metse ea basebetsi; matlo a mararo ao Makhooa Liforomane a ntseng a tula ho oona nakong ea haho etsoa tsena matlo a mabeli a sesole ho keno. sekolo ho oona le a mabeli ao ho sebelsoang mesebetsi ea bobetli le mesebetsi ea bofeisi.

Marako ao ho omisetsoang setene har'a oona; a boetse a atolositsoe; ho boetse ho felile ho ahoa ha ligarache le ntlo ea lelala la lits'epe. Ho tla mafelong a selemo; khoeling ea Hlabule; ho ahiloe matlo a makholo a mabeli le metso e supileng.

Motse ona oa Zwelitsha o ile oa t ahoa ke basebetsi ba neng ba rupeloa ke ba COTT, ba neng ba ntse ba aha meaho ea 'Muso Sekolong sa Mesebetsi, Basebetsi bana ba bile ba tlatsoa ke barutuoa ba Se- nosetsoa masimo, ha ba ha chekoa kolo sena sohle, ba nkileng lekala mangotsoana a khelohisang metsi

quie mosebetsi ona ba le palong mangopeng. e etsang 44 ha selemo se thoasa sa felaba se ba la 129; homme hi ne ho se Makhooa a mangata rutang bahlankana bana mosebe

Ka lebaka la ho hlokahala ha Makhooa a lekaneng ho tsamaisa mosebetsi oa ho aha, ts'enyehele ebile ea eba ngata ke hona, emp ho ea phe etsong ea selemo, haco le Makhooa a lekaneng ho tsamaisa mosebetsi oa kaho ea matlo Lintho tse shang matlo li ile ts: akofa ho honyella ho ea pheletsong ea selemo.

Metsi a huloang ka lipompo Kingwiliamstown a ne a lekano homme ha ba ha boela ha cheko lipompo tse ling ho hore baah ba sebelise metsi a tsona. Ka la baka la komello, ho kile ha ba ha chekoa liliba faats'e ho fumana metsi a ahang.

Motsotsong oa joale ho sa n'san. ho hlekoa lits'ila ka mabakethe ke hona tla kenngoa lipom pong tse a sheshenang ka mets motseng ona oa Zwelitsha,

LITSELA Mosebetsi oa ho cheka litsei tse eang Zwelitsha o ile oa potlakeloa 'me ha foronngoa litene tse ka bang 10,000 ka letsa ka hona ha bolokoa sa mente e ngata. Ho bile ha hlo nngoa ntlo ea metlakase o sebe lisoang matlong a babetli le Seko

long sa Mesebetsi. Lekhotla le Talimanang le Ma sebetsi ea ho hloma litoropo, l kopana hangata thomme la ele tsana litabeng tsohle tse amang motse ona.

Temba Village, Hammanskraal Ho fihlela nakong eo ho etsoan tlaleho ena, ho ne ho ntse ho aho. matlo a liphaphusu li tharo le mo tloana a tsona. Kantle ho ntlo e Mookameli oa Sekolo, moaho 0 sona o ile oa potlakisoa ho fela bele 1949, e bile 190: Ba Lekala la Muso la Merer ea Sechaba, ba ile ba qeta ho hla hloba libaka tseo ho tsona ho ka fumanoang metsi.

Thibelo ea Mobu Ka ho fokola ha basebetsi le tse sebelisoang, ho ile h na ha lokisoa moo ho senyehilens feela. Palo e itseng ea limachine e 'nile ea fumaneha, linaheng tsa Leboea, homme ha hlonngoa moc mechini eo e ka bolokoang, ea bolokoa Pietersburg. Mosebetsi o boela oa nts'etsoa pele ha Molietzie, 'me ha nosetsoa naha mod ho tsebjoang ha hothoe ke Etry domsloop, ho sitana le polasing ea Trust e Lonsdale.

Ho ee ho nosetsoe lekhulo, lec

ka nako e itsena, ebe bo etsoa furu. Ho bile ha heloa le furu e ngata.

Mosebetsi oo oa boe'a oa etsoa oolaing e bitsoang Dikvrou, na ha elsoa liratsoana tsa joang Barutuoa ba ahang ba ne ba teng ha ba ha jaloa joanghyana

> Naheng ea Transkei, ho ile ha sebetsi eo. Ha etsoa meeli ea limerero ea Komiti e Rerang Mesebetsi eo. Ta etsoa meeli ea linaha tseo batho ba phelang ho tsona, ha abjoa lits'a le mas mo Seferekeng sa Mount Ayliff le Libode ha e'soa mangotsoana a mangata a hulang metsi, ha ja loa hojoang, ha terateloa, ho hore mobu o libakeng tse ka lonngoang o se senye naha e loungoang.

Kantle ho ho lokisa moo ho se yahileng, naheng ea Ciskei, ho le ha chekoa mangotsoana a huang metsi ho hore a se senye na-

a e ka lenngoang. Ho ile ha lokisoa lehlakung la a Molife, Ngutu, koana Natala Ho ile ha thibjoa mangope a ma ngata a neng a se a hola hampe nyana.

(12) LITLHAHLOBO

Ho ile ha hlahlobjoa libaka tse igata sebakeng se bitsoang Re eased Area 33 se East London noo ho tlang ho seheloa batho li s'a le masimo. Ho hlahlobiloe ha pe-hape joanana;-(1) Ho hlahlobiloe meeli e 11

(2) Ha hlahlobjoa hape lipompo kholo moo ho nosetsoang ho thoeng ke Marite, seterekeng sa

Bushbuckridge. (3) Moo ho nosetsoang nokens Lomati, Barberton.

(4) Ha hlahlobjoa libaka tse se nosetsoang Ciskei le Transkei (5) Ho rera kaho ea motse (a Zwelitsha

(6) Ho lekola merero ea Komiti Theho ea Metse.

Palo ea Bahlahlobi ba Lekolang ile ea eketsoa, homme ho hopo oa hore haufi ho tla eketsoa palea eona hoh e, le hore sebaka k teng se be le Mohlahlobi oa son;

(13) Ho Ruta Batala (a) Batlatsi ba Bahlahlobi. He ntse ho lokisoa; ka thuso le tlatse a Ba Lekala la Irrigation Depart nent, ho hore ho rutoe Batala h 2 mosebetsi oa ho ba Batlatsi b Bahlahlobi, homme hang ha h umsnoe bahlankana ba khahloan ke mosebetsi oo, ho tla simollos opoloa hore ho tlamella hore barutuoa ba tla nka nako ea lileme se peli ba ithuta, le hore thut. eo e elos sekolong sa Fort Cox e M'dd'edrift, Koloni.

(b) Batlatsi ba Lienchinierentse ho reroa hore ho lokisetso barutuoa ba ka bang mashome mabeli ba Batala ho ithuta Boer cheniere, ho blomeng le ho sebe iseng limachini tse pompnang, h aha maborogo a samente, ho seb joang ba lona bo eeng bo heloe lisa literekere, joalo-joalo.

## Lekala La Ba Bats'o RAPOROTO TSA LITEREKE LE MAHAE LITLHAHISO TSA HUSS TIKOLOHONG EOH LE EA LA KOPANO

Mapumulo:

Hoa mafelong a khoeli ea Mphalane, ho ile ha na pula e lleng ea etsa 1,73 inches, empa he, hase pua e ngata ho lekana ho felisa komello lefats'eng. Ho se ho ntse ho lengoa leha ho bile ho ntse ho oneletse joalo.

Libaka tse peli koano, li simolotse ho bonts'a ka sechaba sa teng se mafolo-folo ho kena mosechaba seo se tla hie se gele ho

Ofosiri ea temo e mosebetsing oa notonana ho etsa liforo masimong e libakeng tse matsoapong le methuleng, sechaba se bonts'a chese ho e kholo haholo mosebetsing oo.

## Umlazi:

Pula e neleng khoeling ea Mphaane e ile ea etsa 1.25 inches, Ka ebaka la komello ebileng teng, sechaba ke hona se tsoileng ka matla | ho ea lema, homme hape ho bonoa matumbe le litapole e le hona li imollang ho mela.

Haho lifantisi tse teng Setereke bofokoli bo tsoetsoeng ke ho fokola ha lekhulo. Pula ha e eo, meroho le litholoana Illovo le U

## mbumbulu. MAETO A KOMISHINARA

Komishenara a chakela Governnent Experimental Farm, Adams Mission, Nungwane Dam le Umnini Trust ka tsa mosebetsi oa Puso O bile a ba teng le Lekhotleng la Boipiletso motseng oa Pieter maritzburg, e le Setho sa Lekho lla. Mohla la 9 Mphalane a fapohe u Umbumbulu ka litaba tsa Ba hlanka ba 'Muso.

Lefu la Mats'oafo le iphile ma tla haholo. Khoeling ea Mphala ne ho tlalehiloe lipehi tse 25 tsv Iona. Motlatsi oa Ngaka o ntse a potoloha le Setereke ho entela batho sekholopane.

Lekhotla la Sechaba la koano le ne le lutse mohla la 3 Pulungoana hlama Morenana Twalikulu Zilino hlahloba lichelete tsa selemo se ndlovu. tlang. Lichelete tsa Lekhotla lena sebelisitsoe hantle, homme le sa ntsane le ena le chelete e ntle e

Mohla la 2 Mphalane, Lekala la Umbumbulu la Mokhatlo oa Bahlanka ba 'Muso, le ne le ena le eboka se ileng sa khobokana Adams Mission. Seboka se ile sa qeta mosebetsi oa sona ka makhe-the. Phutheho e 'ngoe ebile mohla ta e Moholo da Transkel khetho la 4 Pulungoana, hona sebakeng eo ea sechaba sa ha Zilindlovu sona seo. Libini tse ipitsang "Um- Pele ho ka nkoa bohato bo itsens Ma-Afrika, li hlola li binetse se- hore Kalipile Zilindlovu o tla tsoe chaba sa lithallera tse monate.

Ho ntse ho sebetsoa ka matla ho moo. betsi oa ho ba rupela. Ho se ho ahiloe matlo a macha Mosupisi-E-Moholo oa Temo, Mr. M. Tuntulwana o isitsoe seterekeng sa Richmond. Mona re boea no lakaletsa Morena Nkasa bophe o bo botle le ho phahama ka potlako liphateng tsa hae moo a ntseng a hoehla teng.

## Umzimkulu:

Kakaretsong, ho ka thoe ho ne no chesa haholo, ho se ho bile ho omeletse, empa leha ho bile ho le joalo pula e ile ea na mafelong a khoeli ea Mphalane, le lehloa la ba la khetheha maloting a Drakensburg. Pula e neleng mona e etse

Ho se ho lenngoe, empa haho e s'o bonahale letho le metseng. Liphoofolo li batla li khots'e hantle.

Komishenara oa koano o ile a ba libakeng tse ngata, moo a neng a chaketse teng ho ea nehelana ka limpho le lithuso. A boela a ba Insikeni le Gowan Lea ka mokhoa oa mehla oa hoha Makhotleng a Linyeoe. Ngaka ea Setereke le eona e 'nile ea potoloha le Setereke joaloka ha e le ts'oanelo ea hae.

Ho ntse ho lokisoa litsela, ho se ho bile ho felile mosebetsi oa tsea e ncha e eang Bontrand. Ho ne ho ena le pitso e ts'oaroang hang ka morao ho khoeli tse tharo mohla la 27 Mohale, Batho

oa ne ba le bangata Pitsong. Morenana Ntlabati o ne a le Lekhotleng la Maipiletso Kokstad, e e mong oa Baahloli. Monghali C. C. Yako o qalile mosebetsi oa ho sebetsa sebakeng sa Mong, I. tsa ha Komishenara oa koano.

## Zebediela:

Ho ea mafelong a khoeli ea Mphalane, ho ile ha na pula e ileng ea etsa 2½ inches.

Ka lebaka la komello, sechaba se sets'o ha sena letho leo se lemileng. Liphoofolo li fokotse ha tsa Trust li khots'e. Haele mona pula e kile ea re fahla, ho hopoloa hore litaba li tla fetoha.

## Ubombo:

Li-inches tsa pula cohle e neleng sebakeng sena ebile 1.66. Ka letsatsi le le leng ho kile ha na pula e ngata hoo e ileng ea etsa 1.26 in ches e le 'ngoe feela, khoeling e sa ba sa roesoa kharatsana ka ho

Komello e ntse e le matla, haho holim'a tse ts'eletseng. lijalo tse lenngoeng. Ho ne ho ena Bashemane ba Pretoria ba ile ba ikopanya ho bapala le ba Pieters Manfene. Ha rekisoa likhomo tse burg bolo, Pretoria ea hapa sekoja l teng.

Pholo e ileng ea fumana theko ntle e ile ea rekoa ka £27.

Mong. D. J. van der Bergh, Motsamaisi oa Temo ea Batala, Mong H. A. Melle, Letsoho Motsamaisi le Batlatsi ba bang Lekaleng la Temo, o ile a chakela Mbaswana moo ho Lokisoang Naha, ho ea eletsa basupi lefapheng la mosebetsi.

Mohla la 12, Mphalane, Komirerong oa ntlafatso ea naha. Ho shenara a chakela Manfene Re emetsoeng ke ho bona hore efela serve No. 15 'me a ba teng fanti sing. Mohla la 24, a ba sebokeng hore se ntlafaletsoe naha ea so. Eskedeni Reserve No. 14 ho mame la likopo le litakatso tsa sechaba malokana le sets'a seo ho tlang ho nlonngoa sekolo sa S.A. General

## Mqanduli:

Mqanduli ho nele pula e ileng ea etsa 2.45 ins khoeling e fetileng. Liphoofolo li khots'e hantle.

Khoeling eona eo, Komishenara a chakela Kwaaiman, Nzulwini Wilo Clinic le Upper Mpako Loca-

## PULONG EA NTLO

Ka la 14 Mphalane, Komishe keng sena. Liphoofolo li tsiapane nara o ile a ba pulong ea moahe oa ntlo e 'ngoe e atolositsoeng Tleliniking ea Wilo. Komishenara Ho bileng teng ke lithekiso tsa ne a memiloe ke Ramotse le se chaba sa teng, se neng se phuthehetse moo ka bongata.

Moruti D. G. Barnes oa Lutubeni o ne a le teng, 'me a beha puo e monate kapele ho sechaba. Puo ea sechaba e ile ea behoa kapele ho Komishenara. Meaho ea Tleleniki ea Nenga e se e tla ho fela Lower Nenga Location, a buisana le Ba-Posong ho hore ho hlonngoe mehala ea fonofono e finyellang Tleleniking ea Wilo.

Mohla la 24 Mphalane, Komihenara a ikopanya le baahi ba Lower Mpako Location No. 13 tens no mamela khetho ea bona male bana le setulo sa Borena ba lehla ku leo. Ea khethoang ke ea tla hla

Pitso eohle ea khetha Kalipile Zilindlovu ho ba Ramotsana os Lehlaku ho fihlela Ngoana oa Morena Sibokomfana Twalikulu, eo e leng mojalefa le Mohlahlami boreneng boo a tla be a fihle temaneng ea ho khetheloa ho busa.

Komishenara a bolella Pitso eo umbulu Township Quintette" tsa litabeng. Komishenara a hlalosa a ntse a ts'oere molepo oa borena

e meputso ho ba ileng ba fuma- 1949. noa meroho ea bona e le metle h feta ea ba bang ke Offosiri ea Te mo mohla la 20 Mphalane, Macosa le mohla la 23 Mphalane, Qokolweni.

## Lichtenburg:

Khoeling ea Mphalane ho nele pula e ileng ea etsa 1.05 ins. Ho se no tsoiloe ho lema masimong.

Komishenara o ile a chakela Mooifontein, Siberia, Louisdal Doornlaagte le Kunana.

Mohla la pele le la bobeli mathoasong a khoeli ea Mphalane ehlopha sa bashemane ba bolo ba pitsang Lichtenburg Green Curies se ile sa bapala le Rustenburg Wallabies. Rustenburg e ile ea hlola limeche tse peli, Lichtenburg ea hlola meche o le mong.

Bophulamaliboho ba Potchefstroom baile ba chakela Lichtenburg. Ba ile ba tsamaea har'a motse ba ba ba etsa 'mino. Llio tsohle li ngata ha ese letsoai le batlang le fokola feela.

Basebetsi ba batloa ka bongata. libakeng tse koano. Ho tiisitsoe Monghali M. S. J. Zondo hore a sebetse lihofeising tsa Lekala la Litaba le Merero ea Batala.

## Tabankulu:

Ho bile le fantisi ea liphoofolo khoeling ea Mphalane Isilindini, le Tabankulu. Thekisong e nabeng e le Isilindini theko e ne e batla e e eba £14, 5, 0., e leng theko e Keswa ea ntseng a kula, oa hofeisi ntle-ntle khomong le khomo. Tabankulu ho lekanngoa hore theko e ne e le £13, 10, 0 ha khomo e fumaneng theko e ntle ho feta tsohle e rekiloe ka £21. Monghali Wilo Diko, Ralitsela oa

setereke sa Tabankulu o ile a lumela molato kapele ho Lekhotla motseng oa Kokstad, ka ho sebelisa chelete ea 'muso bohlasoa. Qo song e'ngoe le e 'ngoe o ile a otlo kahlolo ea likhoeli tse tharo a l litlamong, a sebetsa kathata, 'me karolo e 'ngoe ea kahlolo ea behe loa ka thoko ka mabaka a itseng

## Pretoria:

Mohla la 2 Mphalane Sekhetheng neheloa lijana tsa tlotla tse tharc

135, ka chelete ebileng £1,547-15-0. | ka 5-3. Papaling ea Rugby mod e Pretoria e neng e bapala le Middelburg, ba boela ba eja sekoja ka 11-3.

> Theko ea lijo e phahame le hoja nakong e 'ngoe nama e ee e foko-

## Libode:

2.48 inches e meshariloe puleng ileng ea na khoeling ea Mphalane. Lijalo tsohle li kotutsoe. Pula e Ntle e nele ho ea mafelong a khoeli, homme sechaba se tsoile ka lipane ho ea lema.

Ha Loetse e felella ho ile ha qeoa mosebetsi oa ho lema liratsoana tsa joang. Mangope a 33 a hulang metsi a ile a chekoa sebakeng sa liekere tse 6050 tse ts'oaneloang ke ho lenngoa. Joang bo teratelisitsoe lipoho tse 12 tsa Mafolo-Swiss ho ntlafatsa mali a liphooolo ha Nyandeni, Mhlanganisweni le Ezinkumbini. Ba ha ba Mboitlafaletsoe naha ea habo bona, ba erateloe naha.

Komishenara o ile a chakela Mgwenyane, Mtombe le Ntlanza, khoeling ea Mphalane.

Ho getiloe ka la 14 Mohalane ho entela batho bohle seterekeng sena sekholopane. Batho ba ne ba etla ka palo e ngata haholo, hoble moo ho neng ho entoa batho teng. Ho ea palo e neng e etsetsoe batho selemong sa 1946. ho fumanoe ba le 41,760.

Ho ne ho ena le pitso ea mehla a Sechaba le Marena mohla la ho hopoloa hore hang ha e felile 5 Mphalane. Komishenara a ba e tla buloa. Komishenara o ile pitsong ea Mbobeleni mohla la 18 ho mamela maikutlo a sechaba malokana le Ntlafatso ea naha. Pitso eohle ea lumela hore sebaka ohle se nchafatsoe kapele-pele Morena Victor Poto o ne a le teng

## Middledrift:

Ho hore pula e ne khoeling ea Mphalane, ho meshariloe 4.96 inches. Kapele ho seboka se seholo sa sechaba sa Amatole Basin, mohla la bohlano la la 13th Mphalane, Masterata oa setereke le Dr Milne oa Zwelitsha Health Centre ba ile ba bula ntloana e ncha es ohekolo le mamelo ea mafu a bathe hona Amatole Basin. He hopeloa hore mosebetsi oo e tla ba oa 'nete sechabeng.

Lintlheng tsohle tse ileng tsa be hoa 'me tsa ba tsa fetisoa kapel ho Lekhotla la Sechaba, ho ne hi ena le kopo ea Lekhotla la Middledrift le neng le mema hore ho ntlafatsoe naha ea habo lona ho ea ka

## Flagstaff:

Mathoasong a khoeli ea Mphala-

ca, boithabiso esita le tsona lipapali e se e le tsona tse seng li ts'ilisa mo-Afrika matsatsing ana a lillo meokho. le eona menyepetsi.

Hona le Mofumahatsana Manyaseng, ea ileng a phutha bohle ba bacha ho tla ba thabisa le ho thaba mehopolo ea bona e ferekaneng Ke Miss A. M. Titus. Khoeletso ea hae, e bile ea teea botebong ba Lesotho e leng Matsieng.

Ke sa bue ka Mejametalana, Ei se ha ke fihla, ka fumana ele Bo Moraletlaka le bo Lenong ba ntse ba khanya khotso. Hafole eona e ntse e re Hallo! Che Mrs Mongaula le ba bang ba hla ba fihla ka likuku tse ithatang 'me ba khabisa ta-

Mofumahali, e leng Monga ntlo be a khanya khotso e bile a ntse bososela ke thabo. Re ntse re sa ebale hore lekolulo le be le le teng kantle moo ba bang ba neng oa ts'oarane le Methepa ba icheba ka mona le ka mona. Rona mapepele re ne re oma ka lihloho feela e talimme ha ngoale e khiba. Qetellong tse nala tsa thapolla naoto ho leba Sekhalabateng hore

ra noa tse monate tse pholilens oale ka marena le hona a Maholo Re tsoanetse ho hlahisa liteboh tse khaphatsehang ho lesea l leng la re kopanya ha 'moho tsa sing leo. 'Me e ka Molimo a ka le husa la hola la ba la kbokhoba -E. E. Nkhatho.

i bohlise. Qetellong ea maithabiso

BULTFONTEIN: Ka 5 November teha re bona methaka ea Odenlaalsrus e kena ka lori e bina pina. Phala ea lla ba theoha ho ea lebaleng. Papali ea hoseng Butlfon-tein 3 Odendaalsrus 0. Ha phomoloa mots'eare oa mantsiboea tsa

Papali ea feela tjena Bultfontein I, Odendaalsrus O.-P. S. Nteo. REIVILO: Rona mono re bons euba ka go omile le lehatshe le setIhahetii mariga a iphile matla nme e le nakong ya selemo.—Oa

## THUTO EA BA HOLILENG

Tsamaiso ea Mokhatlo oa Koposasi naheng ea India e ile ea tha: seba ho boloka libuka tsa chelete. Do.

Ha hlonngoa likolo tse ngataigata tse kenoang ke batho ba banolo le ba bacha ba neng ba tloha ca selemo sa bo 16 hoisa ho ea seemong sa bo 60. Bongata ba likolo seo bo tlas'a Mokhatlo oa Kopo-

Ba-Mekhatlo ea Likoporatsi ba phile matla ho hloma likolo tse ngata. Phaello e ngata ea mekhatlo ena e sebelisoa ho theha likolo tsa Ba Holileng le ba Bacha, ho bile ho ntse ho thehoa Mekhatlo e mengata ka morero oa ho hloma likolo tse ngata tsa ba lakatsang ho tsoeng makhulong boa tsoala. Ho nts'etsa Thuto ea bona pele, hom- leng le lipolasing lona le tla phela kanere le tse 7 tsa li-Brown kolo tsena ba etsa tumello e ba le ka bolokolohi bo lokelang, le ithute, ebile ba sa rute bana ba bo- keng oa bopheo. Bophelo bo tla eleni le bona ba kopile hore ba batho ba Ithutang liketerekeng tse tlong joang lipolasing? igata tsa naha eo.

heng ea South Africa ho na le se ho sa buuoe ka rapolasi. Holisoe Libaka Tse Thoko Le tsa hore :meloe ka maoto ho ntlafatsoa.

hore ha ho ka ha hlopshoa metse rema tlou. ea India hantle, e tla ba ho theotsoe mathata a neng hloele maheleng a sechaba sohle se naha eo. Ba kileng ba mamela Moruti Huss ha a ne a buisana le sechaba ka mehla ba tla hopola hore o ne a lemaletse ho ruta hore hoa lokela hore ho ahoe metheo e tiileng meeeng, likelellong, bophelong le litabeng tsohle tsa botho ba batho

Naheng ea India, bo 'Musisi ba me ka maoto ho phetha lipolelo tse ts'oanang le tsena tseo Moruti Huss a neng a hlola a buile ka tsona, homme Mekhatlo e Mebeli e its'usumelitseng ho kena tabeng ena ke Mckhatlo ea Likoporasi le Mekhatlo ea Barutuoa ba Holileng.

## 3. AMERICA a. Mokhatlo oa Chautauqua

Selemong sa 1873 ho ne ho seooka letsatsing la sondaha sebantlafatsa risefe ea Umlazi Mission. Ho ile ha nehelanoa ka limpho khoeletso ea No. 116 ea selemo sa New York. Mosebetsi oa sona e na Le hola ho bile ho ena a Molimo.

ne ho se pula. Ke mohla la 23 le Mokhatlo oa Thuto. Hamorao ha emeng e mengata, ho ntse ho bile la 24 feela ha ho nele pula e ngata eba le liboka tsa mofuta oo liba- ho amoheloa batho ba seng ba Mohla la 19 ho ne ho ena le fa keng tsa ngata-ngata tsa naha ea ntse ba sebetsa ho ithuta mesebentisi Sipaqeni. Ho ile ha isoa li- Amerika. Ha be ho se ho hola mo- tsi e meng nakong ea lilemo tse khomo tse 165 'me ha rekoa tse 144. | tse sebakaneng sena sa Chautau- ueli, ba bile ba rutoa Senyesema-Theko e phahameng e ne e be £21, qua moo ho bileng ha ba ha eba le ne, Thuto ea Tihokomelo ea Leruo ha theko e oeleng ho feta tsohle holo e nang le litulo tse 7,000, e le Naha, Hisetori ea Mosebetsi. MANYATSENG: Thabo, monya- ha seliba sa thuto. Batho ba ba tse ngata. ngata ba bonahala ho leba teng.

b. Komisi Ea Tsa Bophelo Ba

Theko Selemong sa 1908, Mohlomphehi peloa haholo, ho bile ha ba ha the- Theodore Roosevelt, eo e neng e noa le likolo tsa ka phirimana li- le Moporesitente oa hana eo a khepakeng tse ngata, moo ho lleng ha tha Komiti e ileng ea tsamaea le upeloa Bakuti, Basebetsi ba Gau- naha eohle, ho fumana se molemo a, Ba hlatsoang, Babetli, Malala se ka behoang kapele ho Parameme ha rutoa batho ba baholo ba nte ho hore ho ntlafatsoe bophelo topane le ba bacha, ho ithuta ho ba ba ba phelang kantle ho litoro-

Lengolo la Mohlomphehi Roosevelt la ho khetha Komishini e neng e isoe ho hlahloba litaba thoko naheng, ea eba motheho oa bophelo bo botle linaheng tse thoko le litoropo, naheng ea America. Lengolong leo o lumela hore ha Sechaba se thoko se le morao litabeng, naha eohle e anngoa ke taba eo. Hase hore ho lebeletsoeng ke hore ho lenngoe hantle feela ho batloang ke hore ho sebetsoe mosebetsi oo ka toka le ts'oanelo e tla tlisa litaba botleng le ho lokeng.

Bothata ke hore na lelapa ka me batho ba Baholo ba kenang li- hantle joang, le be e tsohle, le phetlamang hore ba lefisoe ha ba sa i- ketle le phele khotsong le monyana. Ho bile ho na le mekhatlo ea phahamisetsoa monateng le boike-

Ngoane ea hlahetseng ea bileng Hoa thabisa ho bala tsena tse a holetseng lipolasing o tla khoncha tse tsoang naheng ea India, thaletsoa joang ho hore a bone tse tse etsoang ke Mokhatlo oo oa molemo teng? Lintlha tsena tsohle Ba Ithutang ba se ba Holile, Na- ke tsa bohlokoa, ho bohle-bohle ho

puo e reng, "Ho Holisoe Mahae." | Komishene ea Litaba tsa Bophe-India puo boholo ke hore "Ho lo Thoko le Litoropo ea khothale-

Litoropo," homme ho ka hla ha (1) Ho ke ho hle ho fele ho tsuthoe ho lkitlaelitsoe hore metsa. oe e le kannete ho hlahlabjoe bona eohle e naheng eo, e hle e e- phelo le mathata a batho linaheng tse ka thoko ho litoropo. Mebuso. Likolo tsa Temo, Baemetseng Li-Tlaleho ea Mohlomphehi e mong taba tsa Thuto, Mekhatlo ea Baa Le-India ea talimaneng le Tsa hoebi, le Mekhatlo ea Balumeli Bophelo le Leru la Naha, e leng hammoho le Barutuoa bohle ba ta-Khan Mohd Bashir Ahmad Khan, limiloeng ke bohale ba manaka a M.A., LL.B., oa Lahore e bolela bothata boo ba be ntsoe le leng ho.

(2) Ho tsuoe bohoera ho nts'etsa bophelo ba ba Morao pele IInahaneng tsohle, ho be ho bele liboka tse tlang ho buisana ka taba eo ise tlang ho kenoa ke magosa a sechaba, ho shebjoe tsa thuto, ho nts'etsa mesebetsi pele le bolumeli pele ka bohato bo le bong bo thehang 'momotho oa sechaba.

(3) Mophato o mong le o mong oa thuto ea Temo, oa M'uso o ke o be le lekala le finyeletsang lithuto le mangolo a thuto ho batho ba ipolasing. Eke e sebetsane le ho ntlafatsa thuto ea temo le ho keiya moes o matla sechabeng sohle sa naha haholo tabeng ea tlhoexiso ca metse, thutong le ho fle-

a mahae a hlophehileng hantle. c. Sekolo sa Thuto ea Mosebetsi,

Brookwood Sekolo sa mofuta oo se ileng sa teng se bitsoang Chautauqua Lake | buloa motseng oa New York moo e 400 miles ho tloha motseng oa ho thoeng ke Katonaha ka 1921. e e hlile e le ho batlisisa lentsoe tse mashome a mabeli tse fapa neng tse nkeloang ke Barutuoa; Seboka sena sa phakisa ho feto tse kang: Bongoli, Bomakeneke na, se ba se bitsoa Seboka sa Chau- Ho Qhoba, Ho Apeha Mabakeng, tauqua sa Lithuto tsa Ho Ngola le Ho Penta, Ho Betla, Ho Seha le nang le poso, hotele, lebenkele le Tsa Mekhatlo ea Basebetsi. Ho khatiso. Hang sebaka seo sa feto but Sebokeng le lithuto tse ling

-Fr. F. Schimmlek

Why Not Earn More Money at Your Spare Time YOU WILL BE AMAZED AT WHAT YOU CAN

EARN, FOR FURTHER PARTICULARS WRITE TO: AFRICAN PATENT MEDICINE SHOP 113 JEPPE STREET, — — JOHANNESBURG.

## ECONOMY in Home Furnishing



Whatever good furniture you may need for your home, you can obtain from us at a price to suit your budget. To assist you we are willing to pay raliage our end, debiting the amount

Purchase Price Pay Monthly £27. 10. 0. £40. 0. 0. £52 10 0 £65 0. 0. £80. 0. 0. £1. 0. 0. £1. 10. 0. £2. 0. 0. £2. 10. 0. £3. 0. 0. £3. 15 0.



CAPE TOWN

P.O. BOX 1210.



These are the Blades

longer You get more value for

your money with Minora Blades. They

give fine smooth shaves and last longer

because they are made of the finest

steel. And they only cost 6d. for four. Look for them in the

that stay sharp

## MAIKUTLO A BABADI

## Lithoko Tsa

General Smuts

Lichaba. Smuts kharuma Lichaba li u ma-

mele. U kharume u ntse u le balimong,

Ho mamele le ba mose maoatleng. Sa kharuma ho phehella sebata

Moo se tsekang ho kopanya lichaba, S. Africa e etsoe ke sekoele sa motho.

Ngoana ntlo e tsoinyana "Sematse. Mohlankana oa pelo-ea-ts'epe, khokotla.

Ngoana-se-tsoha-le-pelo-ea Maoba- ikokobetseng go ba baleng lefifing. bane nkhekhe Lichaba tse tsoeu tsa qetha menyepetsi,

Tsa qetha menyepetsi ka lefu la 'Sematse" Athe bo-ntso ba re: "Jehova thusa

oa maholimo, Molimo thusa Smuts a khutle.

moreketta Moo ho llelloang mofu Jan Smuts Molimo ts'elisa S. Africa e tselise, sa re thabisa pelo; janong re otla ne ke se ke tiisitse koakoa ke ne U e ts'elise ka sekoele sa motho, ka diatla ka re fumane matla. U e nebe se ts'oanang le Smuts Sekoele.

Ra na ra 'mona mose maoatleng, Ha Jeremane e ferekanya lichaba, Ho senychile ho le hobehali. Ho se khotso mali a batho a matha liphororo.

Moo ea ikokomosaka khanyapa. Tau ea rora mohlahla ea o tsosa, Ra bona ho tsoha moea maoatleng Likepe li teba le ba sesisi Kantle ho metsi le teng ho lube-

hile, ho nkha. Bahlankana hlomo li ba ts'oanela.

Bahlankana ba nko li maripa bahale. Le joa le lena Smuts o shoele a

ntle.

U ba ts'oare hantle u ba khotsofatse moeeng. Ke ba bone hampe maoatleng. Moo Smuts o pakile boholo ba hac

A sa ts'abe ho hata mall a bahlahlankana A kheleletse a khinne marikhoe Italy e bile ea ba ea incheia. bremane le cona ca inchela.

Hlabo ea Smuts e fapane le ea bahale,

E fapane le ea bahale ba History, A re: "beang melamu fats'e re khooa. Karabo ea ka tabeng ena bue tsa khotso,

Without a battery, your

torch cannot make light,

but with Eveready Bat-

teries it will always

give you bright light to help you every night:

torch helps keep you

safe because the motor car can really see you.

Eveready Batteries are always strong and fresh because they are made in South Africa. They cost very little but last many weeks. Stores have many of them so you

A GOOD TORCH IS A MAN'S BEST FRIEND

water from the tank

outside at night.

Always fill your Eveready Forch with Fresh

find your lost dog at

night.

EVEREADY SOUTH AFRICA LTD.
P.O. Box 401, Port Elizabeth

ALWAYS USE EVEREADY

TORCHES AND BULBS TOO

need never be without a bright torch.

Banna! ha hoa loka ho tsukutlaka reka koranta me ba bala litaba ka A rialo a bile a bonya.

Namane e ts'ehla mohloka Ietsoalo. Banna! Smuts o shoele e le mohoke chechefa.-Albert Sekoala.

## Selo Se Se Botse Kudu

P. R. Shapo, o re: Bonang tswelopele ke selo se se botse kudu feela lemogang gore motho ga a eke go hlokomela ba leng lefifing. Batho ba bangoe ga ba bona ba ba tse gnotsoeng ka Sekhooa ho ekare ke Makgooa, Ihlompheng le la Se-Africa.

## Bana Ba Leboga Ka Neo Ea Sekolo Wolmaranstad

S. A. Moroke, o re: Lorato lo re Ha tetema ra ba ra u tloa ho le diphapang di fedile, kutlwano e

> Mmuso o agile wa re fa sekolo se diatleng tsa lona le tsa ka. Bona, dineo tse ke boshwa re ba sielwa ke Makgowa. Pula tshweu ii amogela re re pula le kamosho.

## Polelo Ka "Bantu World"

Paardeburg, o re: Morena P. S. viakola, o re ke mo tlhalosetse entsoe ya Bantu World; fa ke re e re re ka tilayang Sekgoa ka

BANTU ke lefoko ya se-Zulu BATHO. Legale go kabo gono gathoe "Blackman's Land" ke gore A re: to ta tsa bona li khutle tsohle.

Ba ts'ehelitse 'Muso oa King George.

King George ts'oara bo-nts'o ha
Rats bants'o me ga go molato ope fela ka gore (Tshomi)
(Sekgoa) ke kgotla. Re tla itse
yang maikutlo a ba Basoeu?

Motsoalle mora Moiloa, ke sona
fela seo re se batlang 'na le bohle
ba ntseng ba khutsitse. Ha re ntse
re haha Sesotho se seholo ka Se

## Karabo E 'Ngoe Tabeng Ea Sekhooa

Buti Brits, o re: Ke ts'epa hore anta ena mabapi le Sekhooa pa-

re batho ba bo rona mane liko- tsoeng ke eena la 30 September nponeng ba sitoa ho reka Bantu athe uena u ne u 'ponts'a puo. World hobane e ngoloa le ka Seke one batho bano ba ka nna ba

THE MAN FROM PORT ELIZABETH SAYS...

A TORCH CAN

MAKE BRIGHT

LIGHT ONLY

WHEN IT HAS

A GOOD

BATTERY

## leleme la bona ba tlohele Sekhooa. ha ba sa se tsebe,

Se ngoletsoe bao ba se tseban, e-Thupa ea khotso le Toka bana ba khooa a makae a balang Bantu nyatsuoe ke'ng, athe ho ka be ho le, ha ba sa ts'oanela ho etsoa babo Smuts.

World. Mona Brits hona ho mpo-qaliloe ka lona? Ka tla ka roka e motle motho ntsa hore haeba Makhooa a mangata a balang pampiri ena mona ke hona motsoalle ooka a ne a tla lumela hone Bantu World e ka holisoa ka Sekhooa

Bantu World ke pampiri ea se-chaba (National Newspaper) ke hono e hatisang litaba ka maleme a mangatanyana. Ha se ho bontsa bohlale ha e hatisoa ka Sekhooa. Batho ba bangata ba ipalla lita-

e leseding u ka fihlela ba its'oara feta tse ngotsoeng ka leleme (puo) Ba heso, 'na ke re ha re sa tsebe Sekhooa a re baleng litaba ka puo eo re tsebang feela. Ba sa tse-

beng puo ea batho ba Bats'o ba i-

palle ka Sekhooa. Oee! ba heso tlohelang taba ena ea Sekhooa koranteng ena e le hore le ba 'Mala ba ipalle litaba.

S. S. Sebitloane, o re: Ke thabile Mora Moiloa. Ha ure: "A re ke re robe monaketsana," Hobane 'na ke ke se ke e ts'oaretse holimo, ke bi-Thokomelang bana ba Afrika le ke le "pistolo" ka mahaving: hahosele, ke ne ke se ke hopotse ho- ntho e batlehang,-Oa Teng. mawatle-mancho, ba leboga re re fla qeta selemo ntoeng. (Ea cana ba thari-ncho, Neo tse re a ho 'aha Afrika e molemo). ho 'aha Afrika e molemo).

Joale che, ha li hate ka maro hobane ka temana ea boraro ea lengolo la hau u nkarabile, le hona ka karabo e ntle, eo ke neng ke le beletse e joalo; ho motsoalle oaka ea rutehileng.

E, u nkholisitse ha ore: "Ha ke hane hore kalimano ea mantsoe ke ke ea e ba teng mang a hloekileng. Ha re ea ka ra tloha re e-na se-Xhosa. Rona ra re le ona qalehong ha puo ena e qala Legale go kabo gono ho thongoa." (hlokomela ho "thongoa")

re haha Sesotho se seholo ka Se cwana le Sepedi; ha re rate ha e mong a u khalemela ha ore: "S. S. Sebitloane oa B'f'tein o na le mai kutlo a lumellanang le a Dr. 3 Nhlapo monna oa kelello le tiha loganyo e phahameng" hobane ru e e mong ea hotelitseng mollo ka ri, ea sa rateng kalimano ea ma araba e mong oa babadi ba ko- ntsoe o tla u khalemela ha o sebe lisa lentsoe lena: "tlhalohanyo" ( tla re' "U se ke ua 'na ua bua Se Motsoalle e mong oa Brakpan o rolong! (Sheba lengolo le ngo

> Mfana oeso Mora Moiloa; kes kholoa se entseng taba ea hau ea

## SARILLA NO. Moriane oa Mali

o matia ho metsoako kaofeel: m le 'me o alafa likhathatso anfeela tsa letlalo, Liso tsa ka mleng, lihloba sefahlehong, lehopa le ho ruruha.

Mali a sa hloekang a baka taka so ea lijo e fokolang, ho silo he hobe ha lijo ka maleng. h pipitle oa, ho hloka boroko, d khathatso tsa liphio le sebete. SARILLA NO. 1

o hlahisa phetoho e makatsang mabakeng a seng a boletsoc, nts'a lits'ila kaofeela 'me u etsi hore u ikutloe u phetse hape u thabile.

Lebotlolo ke 3/8 Le fumanoa likemeseng tsohle JOHN CHRISTIE (PTY) LTD. Likemese

43 Central Avenue

JOHANNESBURG.

ILUNGILE EZINKATHAZWENI ZONKE ZESIKHUMBA

Izigidigidi zabantu zisebenzise i ZAM-BUK ngeminyaka eminingi ngoba ziyazi ukuthi i ZAM-BUK nguwona muthi omkhulu osiza ezinkathazweni



phu elibi likwenza ube namahloni oku vakasha? Sebenzisa i ZAM-BUK. Lamafutha amangalisayo ashesha apholise len-

kathazo, enze isik-humba sakho sibe sihle futhi siphile kahle. noma ulunywe yiminyani i ZAM-BUK ishesha iku-size ithambise futhi ipholise ize yenze isikhumbasakho



**uMkhemisi** wakho akunike uqobo

engamafutha asethinini elinombala oluhlaza okanye nomhlophe

## Maikutlo A Mang Hape Ka Sekhooa Pampiring

E. J. Makhotla, o re: Ke lume- theko e phahameng ea tsona, joale Schata sa kharuma ho pholosa A ntse a hokella lichaba thupeng. tsoalle oa ka o botsa hore na Mari ena ke la sekhooa, long ha le joang la hould be the sekhooa

> batho ba bangata, ba tsebang ho ba e utloisisang antle? bala, ba ka balang puo ea Sekhooa. etsoe e bile e le khothaletso hore batho ba tsoele pele ho ithuta.

ntu World" leqepheng la seXosa ngoloe (pampiring ena) etsoe molato e se oa ba li utloisisang ba li lato e se oa ba li utloisisang ba li ngolang, e le oa ka ka ho se ithute "The Bantu World" ike phutheho

lipampiri tsa Sekhooa ka baka la ntle ka Sekhooa feela.

ana hantle le maikutlo a reng ho na le litaba tseo ba basoeu ba Sekhooa se sebelisoe pampiring e- ntseng ba rata ho li tseba; ba ka ri ena ke la sekhooa, lona ha le joang le ho bona hore ba tsoela pe-Sekhooa ke puo e kopanyang kong ee ea tsoelopele ea lichaba 'maleme' a mangata. E batla e le tsohle, ha li sa ngoloe ka puo eo

"The Bantu World" ha se pampiri ea "morabe" kapa naha e Hangata ha ke phetla "The Ba-itu World" leqepheng la seXosa "merabe" eohle, 'me puo e kopakapa seZulu, ha ke utloe letho, e- nyang merabe ke Sekhooa; ka hoo mpa leha o le joalo ke utloisisa ho- tlohelang ba ngolang ka Sekhooa re puo tseo ke ts'oanelo hore li ba etse joalo lekholong lena la mashome a mabeli.

(mokhatlo) e kholo e kopanyang Ha se ba bangata ba amohelang ba lipuo tsohle 'me ba utloana ha-

## TSE DING TSA MATHOKO

ARLINGTON: Rea phela mona | no e e jalo e gole mo gare ga di leratsoana le ha re sena bophelo bo botle. Re bona ntate Alfred Mtambo a butse Cafe le ntate Ko-Jaano lane Makume o butse chesa re se re lula teng.

Litsotsi li ba ngata mona A.G.R. Re bona ka Sondaha Liboko le Mathaka batsoa listrolo ba leba pe ka mahlong ke ne ke se ke le towning. Ba ipha botho, botho ke

> KOFFIEFONTEIN: Mo motsaneng wa rona di dintsi tse di diregang tse di bontshang kagisho le s'elopele mo aging.

Mo malatsing a re bona dikere-ke tse di teng mo motseng wa rona di eme ka natla di ipaakanyetsa tlhodisano mo mminong (competiion). Tlhodisano e e simologile ko Luthere (Lutheren Church) mme ga tlhola setlhopha sa Methodis e se neng se gogwa ke Mrs. K Khuahla.

Tlhodisano e ya boela ya nna ko kerekeng ya D.R.C. Le teng go boela ga tihola shone setihopha sa ga Mrs K. Khuahla. Jaanong ra re a kutlwano e nne teng mme kopa-

Botsotsi hore e seke ea eba potso ke ho hlokahala ha lets'oao la.... no eona. (Sheba temana eo 'me u ikholise). He feta moo ha ke thekesele ha ke re puo e ts'oana le no nyallana ha liboko tse fapaneng; 'me seo re se kopang ke hore mantsoe a Sesotho sa Moshoe shoe, a nyale a Sepedi, a Sepedi nyale a Secwana, a Secwana nyale a Sesotho; joalo, joalo.

Ke qetella ka hore lenyalo len la lipuo, joalo ka manyalo ohle, l letle ha le se na chebeliso: e lenyalo la morero, le molao. eba ke utloile hantle ka kholos hore ke sona se kopuoang ke Dr Nhlapo hore lipuo tsa "Sotho nloileng ke chobeliso; seo ke se ra | ba bangata ba Lady Selborne. ang ke morero le molao.

Ditlhatlhobo Jaanong re bona bana ba dikole ba simolola go tlhoka boikhutso ka ntlha ya ditlhatlhobo. Le bone re re ba eleletsa letshego mo dithutong tsa bone, mmogo le barutintshi ba bone.

Mr. S. Khomari wa Jacobsdal o kile a etela kwano ka sebakanyana se se khutshane, e le moeti wa ga

Mr le Mrs J. A. Moloabi. Mr le Mrs D. Tau ba Bloemfontein le bona ba sa rile kgalo go tla go bona batsadi mono Koffifontein. Yo o kileng a re gao go ya kwa Dewetsdorp ke Mrs C. J. A. Moloabi, mme o boetse o boile. O

la a sa ntshe a tshela sentle. Yo o sa tswang go re tlogela gauhi jaana ka losho ke Mr Isaac Lawrence yo o kileng a bobola ka sebakanyana, O hitlhilwe ke Moevangeli J. S. Legoale, wa Methodist Church. -Mmonadilo.

TSHWANE: Mr. Ezekiel Mafole. khutlije Lesotho moo a neng a itsitsoe ka bohloko ba bana.

Haeba taba di ka tsamaea ka hato le kopo ea Ramosa — selenong se tlang Batala ba haha natlo a bona ba kadingoe chelete thepa ke masepala.

Motseng wa Phelandaba ho tla hlongoa kgotla la dinyeoe moo linyeoe tse nyenyane di tla ahloloa.

Marena William Mofeti, Andrew Ditsele le bona ba thabetse taba na 'me ba kopa gore e tlisoe moseng wa Lady Selborne.

Mong Flavius Mareka Modibedi ne ele Komishenare ea bana ba ikolo tsa Atteridgeville, vekeng e fetileng ha ba ngola hlahlobo tsa Std. VI.

Vekeng ena ba Kereke ea A.M. E., Rev. M. Mkize; J. S. M. Lekge-Itho: Petros Letsholo ka mafuma-"Zulu-Xhosa" fela joalo. Ha li hadi ba ile Springs, phuthegong ke li mohatla khoiti "Morwa Rra;" e kgolo. Rev. N. B. Tantsi o tsama-fela u 'ne u hopole hore seo ke s' ile le 'm'e (Mrs) Hilda Mabote le -Semanyamanyane

## Bright Red, White and Yellow packet. THE RIGHT BLADE STOP COUGHING! ZUBES may be will help you. attacking As soon as you take Zubes you can feel it



If it's ECONOMY you're after . . ,



PARTHENON's the paint THE HEST Manufactured by Herbert Evans & Co., Ltd., Congella, Durban.
"Paint-makers to the Nation"

\_DISTRIBUTORS\_

PARTHENON

Herbert Evans & Co. Ltd., 88 PRITCHARD ST. JOHANNESBURG.



THIS IS THE WHILE-U-WAIT CAMERA

EASY TO OPERATE - SIMPLE TO LEARN

In five minutes you take the photo and wash and print it inside the camera, and hand to your customers WHILE HE WAITS. You can earn £2 to £3 per day with one of these cameras, and what is

more, you are your own master. Read what Mr. K. G. Moss, Paarl, Cape Province, writes :-I HAVE HAD THE CAMERA (WHILE-U-WAIT) FOR ONLY A SHORT TIME AND I AM EARNING £6 AND £7 A DAY WITH

IT. THE OTHER DAY I MADE £12. 7. 0. FOR ONLY THE ONE

You can be your own master and earn good money if you own one of hese cameras. NO PREVIOUS EXPERIENCE IS NECESSARY.

Write for particular to :-THE PRACTICAL HUMI INSTRUCTORS. 267 MAIN STREET

P.O. BOX 3067 - JOHANNESBURG.



Everyone wants a better job, but it is the man with a College education who gets ahead. Let Union College Home Study Courses help you to become well educated so that you may qualify for a better job.

Courses in all subjects including: ndards IV, V, VI, VII and VIII. Junior Certificate, Matriculation, riculture, Bookkeeping, Languages, Photography, Shorthand and pewriting. Also Dressmaking and Needlecraft (for women).

|                  | GISTRAR, UNION C<br>K 3541, JOHANNESBU | OLLEGE, DEPT. BW        | /8,     |
|------------------|--|-------------------------|---------|
| Please tell me a |  | Courses. The Course I w | ant le: |
| NAMEADDRESS      |  |                         |         |
| The standard I   |  | My age is               |         |





There's nothing like Eno's "Fruit Salt" for keeping you and your family healthy. It keeps your blood rich and pure and your stomach clean. It's so cool and refreshing, too! Buy your bottle to-day.

Just put a little Eno's "Fruit Salt" Into a cup of water and drink the cool bubbling water. You and your whole family will enjoy this healthy drink.



The words "ENO" and "Fruit Salt" are registered trade marks



is stamped on all Cooking, Heating and Lighting Apparatus when purchasing, can members of the Public or the Trade be sure to obtain Products from

A/B B. A. HJORTH & CO, Sweden Leonard Caro (Pty.) Ltd., Box 2899 Johannesburg and Box 743, Durban CyrilCaro (Pty.) Ltd. Box 723, Cape Town



and strong. Famous for removing the causes of bad blood, rheumatism, stiff joints, swellings, bladder weakness, sores, boils. Cleans kidneys and bladder..you will pass green/blue

urine. If your Chemist or Store cannot supply LION BLOOD TONIC NO. 12, send 4/6 Postal Order or Stamps to:-BORDER CHEMICAL CORPORA-TION, Box 295, East London, Immediate delivery. Satisfaction assured. For the WORST COUGH, get quick relief with "MALTAR", the Wonder Cough Cure. Send Postal Order 3/-, or 5/6 for Large size.

## Save Money'

pectators Daggafontein skittlers clear way for the outside right A. Lekganyane (Lemana Wizard). We have recently reompound Nyasa Induna) beat duced the prices of akpan Mines by 5-0. furniture considerably and now is your -John Yates Mahlasela



CO. Cape Town.

chance to obtain

from us the furniture you need at very low

prices and on Easy

Terms. Write to us

and ask for a Furni-

ture Price List and

particulars.

## DEACON NOW! Scientific Proof that COLGATE DENTAL CREAM STOPS TOOTH DECAY BEST PROVED BY 2 YEARS RESEARCH! After two years continuous research at five leading American universities, dental science has proved that the Colgate way stops tooth decay ben! For more than one out of three, not one new cavity appeared in two full years. The most conclusive proof in dental history!

THE COLGATE NYLON TOOTH BRUSH GIVES YOU EXTRA PROTECTION!

ALWAYS USE COLGATE'S TO CLEAN YOUR BREATH WHILE YOU CLEAN YOUR TEETH - AND HELP

## D. MSIKINYA'S 141 SAVES DANGEROUS SITUATION

MODDER EAST C.C. PLAYED THEIR SECOND MATCH AGAINST SPRINGS LOGATION, AT MODDER EAST RECENTLY. ON WINNING THE TOSS THE SPRINGS LOCATION CAPTAIN, N. NJIKELANA DECIDED TO BAT. THE FIRST WICKET FELL AT A FAST PACE. SPRINGS WERE DISMISSED FOR 55

Modder East top scorers were: A.

Sokopo 45 Matikinca 18, S. Duma

13. A. Sokopo 45, Matikinca 18, S.

14. Ranoko 6 Stenge 4. Modder

East 2nd innings for no wicket 27

Matikinca 15. Ranoko 12. Modder

East won by an innings and 2 runs.

FREE STATE

SPORT

By Fulcrum

gae, A. Serame, Women: E. Nosi, K. Titus, Mrs E. Lechuti Manager:

Mr. T. Matlhape.
Delegates: Mrs. A. Taylor,

Messrs T. Matlhape, G. Raleie, W

Boxing Body

By Stephen I. P. Kgame

sine out victorious by 3-0. The Washington backs had formed

Sunday October 29 was a red

Washington was represented by

N. Sefika who scored the third

Potchefstroom

Mallela.

out for 184. D. Msikinya 141, T. Nazo 11, Myataza 9, Mbolekwa 7, Rampai. Ngono 16, P Mankazana 7, E. Poswayo and J. Mbolekwa 4 each. Ngqukuvana 6, L. Msikinya 5.

Bowling H. Mama 3 for 19, P. Mankazana Duma 13, H. Sokopo 12, S. Mkonto 5 for 20, T. Jordan 1 for 2, P. Andrews 1 for 7. Springs P. Mashicila 3 for 49, N. Ganda 3 for 21, H. Hem 2 for 33, Njikelana 3 for 21, Springs second innings at the close of the day was 91 for 7 wickets. The match was abandoned on the second day due to the bad pitch at Springs Location.

Junior Division

## NEW GOLDFIELDS SOCCER CHAMPIONS

Following are members of the Vestern Rangers African Football Club at the new O.F.S. Goldfields: Amateur Boxing Association has Truck); Motebang (Ice Cream); teur Boxing Association. An invi-

demele (Black Poison).

At the new Free State Gold-fields, Africans have shown great

Washington Wins nterest in sport during leisure

Soccer is the most popular of all d the Western Rangers of W. oldings Ltd. are the champions. "Real sportsmanship" is the letter day in the Elim district, otto of the club and this has re-ulted in daily mighty victory. when an exciting match took Elias Khasu, Aggrie. At the end Washington

Dagga Easily Beats Brakpan Mines Before a crewd of well over 400 confused opponents making

Deck Quoits Dagga 5, Brakpan 1,



FELUNA TEETHING POWDERS are absolutely safe at all chemists and stores 1/-

Tennis Robinson Deep Lawn Tennis Club beat Western Lawn Tennis Club by 13 games in a two-day friendly match played at Potcheftroom on October 28 and 29. MR CHOTA TO RECEIVE PRE-OF SERVICES L.E. Sigamoney, President, at the clubs All Nation. Centre, Johannesburg. Chota with something in apprecia- kies by 20-0,

tion of his services was carried Mr. Chota was instrumental to the inauguration of the inter-race cricket Union and it was through his untiring efforts that it has succeeded to the present day.



dealers, invite you to inspect their range of 250 Cars, Trucks, Vans and Buses.

TWO AMERICAN OMNIBUSES

1946 Model "WHITE", 44 scater in abstluctly perfect condition, Reduced Sound Upholstery, Good tyres, Engine completely overhauled. Johannes-burg Roadworthy Certificate.

1948 MODEL "DIAMOND-T" 28 Seater Condition as above. Usual GUARANTUES!

1939 "DODGE" 7 Scater-A good Taxi, 1947 "DE-SOTO" SAFARI. COLOUR COLD, 1948 CHEVROLET TRUCK, 44 Tard Tippes, 1941 DODGE 3/4 ton Light delivery van and 250 others to choose from EASY TERMS

## PRADE INS

Corner ELOFF and MARSHALL STREETS. Phone 23-5125.

BRANCHES

Co.: MAIN and NUGGET STEETS Phone 22-7881, JOHANNESBURG, 104, VICTORIA STREET Phone 51-2900 GERMISTON, 53, HUMAN STREET, Phone 66-4046, KRUGERSDORP, Cor, CHURCH and SCHUBART STREETS, Phone 2-7626, PRETORIA; EHODES AVENUE, Cor. VOORTREKKER STREET, Phone 1115, VEREE NIGING

## W. TRANSVAAL TEAM FOR EAST LONDON

Mosala, Leshomo, Gaedingwe, judg

-S. K. Mahumapelo

## PIETERSBURG WINS AT MODDERFONTEIN

On Sunday, November 12, many people crowded the M.D.F. Dynamite Factory soccer ground to see Pietersburg Happy Fighters "A" year, Messrs, L. S. Kganane and E. Shilubane, organisers must be con-gratulated on their good many trounce Home Defenders "A" by 1-0 goal.

Among the good scorers Grootylei 1st innings 73. B. Poswayo 24, D. Mtshemla 15, M. Payi
11, Mbolekwa and Nazo 4 each.
Modder East C.C. made 122 at the
close of the day.

The following will represent the
Free State in the S.A. Tennis
tournament at East London next
month:
"Mosadi" playing is to become
thoroughly schooled in the art of T. Mokeyane, G. Raleie, J. Sala- ball control.

-- By Justus Nkgau

## New Boxing Glub At Sophiatown

The Free State Non-European A short while ago a boxing club Thabo (Honolulu): Wilson (As You Like): Miles (Themba Ladura): Israel (Union Travelling of the O.F.S. and Basutoland Amawas started in Sophiatown and eight members, seven amateurs who have lost strength to become fat Augustins (Deliver the Message). tation is extended to all boxing with their training school at Isaac (Dark China); Jonas (Dark clubs to affiliate. Direct your cor-Waterval Hospital, was introduced Saac (Dark China); Jonas (Dark clubs to annuate. Direct your clubs to annuate. Direct your clubs to annuate. Direct your clubs, and Clity); Thabo (Electric Power); respondence to: The Secretary, by Mr. Jerry Mbuli, who was then clubs (Elack Poison).

O.F.S.N.E.A.B.A., 3182 Bochabela Village, Bloemfontein.

Waterval Hospital, was into by Mr. Jerry Mbuli, who was then manager-trainer. The trainer is Abram "Mamoa" Qoboshe.

The names of the club members are: Peter Dube, Benjamin Tsoari Lemana Soccer | Saul Modiselle, Walter Ndlovu | Odesius "Mbelle" Ndlovu, Meshadi Modiselle and Dan Moepolae.

## NATIONAL SNOOKER CHAMPION

tenad the ground with great vigour and enthusiasm. Their H. Mojopelo became the new South African professional snookcentre forward passed to S Kgame (Big Steve) who easily frames to five at Jeppe Hostel re-The Wasington backs had formed cently,

At the end of the second session, George Ramatsepane lead by 10

A. Lekganyane; A. Matlhare; A. Mothame; The best breaks were:—MajapeF. Ramahuma; H. Thusago; W. Pheea; G. Maepe; J. Maruma and 30, 26 and 25.

-By Harold

## Harrismith Beats Ficksburg 4—1

(By A. A. Tshabalala)

A seven months old soccer club has been established at Harrismith and called the Dangerous Darkies.

SENTATION IN RECOGNITION In August the team went to play at Ficksburg and the score The resignation of Mr. D. Chota was a draw. Another competition as secretary of the Inter-race crie- took place on November 12 at ket Board was greatly regretted Harrismith, between Dangerous by the Reverend Father Bernard Darkies and one of the oldest

annual general Board meeting held | Dangerous Darkies led All Narecently at the Bantu Men's Social tion by 4 goals to 1, when it was generally expected that All Na. His suggestion of presenting Mr. tion would lead Dangerous Dar-



FEW DROPS

EYES CLEAR NAMES AND ASSESSED.



BOX 2801, JOHANNESBRG.



## Schools' Sports Notes

LYDENBURG SCHOOL SPORTS: The Lydenburg Area sports com mittee sponsored their annua The following team of the Western Transvaal Bantu Tennis Union leaves Potchefstroom in December to take part in the Secondary School participated. The principal of the Lydenburg nament at Fast Lordov Man P. Londov and the Secondary School Man P. Londov nament at East Lordon: Men: High School, Mr. P. Lenga was the

FELL AT A FAST PACE. SPRINGS WERE DISMISSED FOR 55
RUNS.

O. Mbele 16, Njikelana 9, Ballongani 8, Tolbert, Hem and MashiEast 5.11.50. Grootylei second inpelo (captain). Women: Misses

After the competitions Mr. Kirk, principal of the L.U.C.N. School, passed a vote of thanks on behalf of the competing schools and made all these who efficiented are all the second are all the se After the competitions Mr. Kirk, cila 5 each. Modder East were all nings 75. Mtshemla 23, M. Payi 11, Mosete, Morwe, Eland, Mogoai and made all those who officiated realise that the competitions were a success through their untiring efforts.

The trophies were presented by Mrs. V. L. Dinkwanyane. The Boomplaats School choir under the baton of Mr. M. Mbokota rendered ome fine music

There has been a spirit of cooperation in sports at the Lydenburg Bantu Secondary School this year. Messrs. L. S. Kganane and E. gratulated on their good management.-By Peach M. Mphahlele

D.T.C. BEATS PAX IN ATHLE. linga 119 lbs., won on points TIGS: The sports field at Pax, against Cyril 1141 lbs. Pietersburg was a scene of great ensation recently, when the two Pax and Diocesan met in an athletics competition.

on points against Lazarus Mncube 125 lbs. M. Magudulela 124 lbs., ics competition.

Pax suffered a lamentable de- won on a t.k.o over Alison Ndlovu eat. Diocesan took first-place in 125 lbs. every event of the competition.
Race, Long and High Jump, ShotPut, and Tug O' War. The results

Lightweight
Robert Zulu 132 lbs., won on points against Willie Msibi 128 lbs. were 50-19 in favour of Diocesan.

-S. G. Ntlatseng.

Simon Ndaba 135 lbs., won on points against A. Mthembu 134 lbs.

Welterweight

## Bethlehem Tennis And Soccer Results

On November 12 the following entres played at Bethlehem: Bloemfontein and Kroonstad.

Tennis Kroonstad 175, Bethlehem 180.

Bloemfontein A.F.A. XI 5, Bethleehem A.F.A. 3 Kroonstad A.F.A. XI 2, Bethlehem A.F.A. XI 2. Thanks go to the officials of hese centres .-- By N. S. M. Miya.

## **Dundee Boxing Tournament**

Provides Fun Dundee won almost every bout against Glencoe in a recent boxing tournament held at the Dundee Municipal Hall before a fair crowd. The boxing competition between Glencoe and Dundee Boys' clubs was worth watching. Owing to transportation difficulties Glencoe only managed to brng a few

The nine bouts on the programme served as a pointer at the wide talent remaining dormant through lack of opportunity. In the beginning the bouts carried enough fun for the spectators. Dundee snatched away the honours for the day.

The results (with Dundee mentioned first) were Flyweight

Samuel Mthethwa lost on points to Kenneth Tshangase 107 lbs. Bantamweight

S. Mtombeni 117 lbs., drew with Gilbert Khumalo 115½ lbs. R. Ma-

Featherweight Sydney Mkwanazi 120 lbs., won

Rex Benard Ngidi 138 lbs. k.o'd secon dround. B. Nxumalo 125 lbs. Petros Mkhize 140 lbs., won on t.k.o against Alpheus sec. rd. -Correspondent

> In the Tradition of Quality

## PRESIDENT Shoes for Men

A GOODWEAR PRODUCT

IZIFUNDO NGEMBALELWANO (CORRESPONDENCE COURSES). John Kekane in the final by 16 (PHANTSI KOLONGAMELO LWEZIKO LEMFUNDO LOMZANTS)

AFRIKA). IZIFUNDO EZIFUMANEKAYO:

1. limbasa (Certificate): Junior Certificate; Senior Certificate; Matriculation Exemption. Zonke ezi zifumaneka ngokwemigaqo yeZiko lemFundo lom-Zantsi Afrika.

2. lilwimi:- (a) IsiBulu (Afrikaans) kwabasaqalayo.

luphambili lwesiBulu i-"TAALBOND". (c) IsiXhosa (Kwabe-J.C. nabe-S.C. 3. Ezorwebo (Commercial): Bokkeeping, Shor.hand, Typewriting,

1. Intlawulo Ephantsi. £2, 10. 0. išiFundo (Subject) (Kwi-J.C.). £3. 0. 0. išiFundo (Subject) (Kwi-S.C.).

 UChintsi (Instalments ngenyanga uvumelekile xa uhlawula.
 Iititshala zale College zizincutshe kwaye zinamava. 4. Iincwadi ezimiselweyo (Prescibed Books) kuya bolekiswa ngazo 5. Ezi ziFundo zidweliswe ngentla apha zifumaneka ngesiBulu na-

ngesiNgesi-olo lwimi lukholeke kuwe. 6. I-College iya qinisekisa ukuba iya kukufundisa ude uluphumelele uviwo nokuba kunini na.

"Nje ngokuba i-Technical College le ixhaswa nguRulumente ku-lo msebenzi wayo, isebenza kunye neZiko lemFundo lomZantsi jikelele. Injongo yayo ke kukuba yenze unako-nako ukuba abantu ibafumanise eyona mfundo iyiyo ngentlawulo ephantsi kakhulu, anakho nawuphi na umntu ukuyihlawula ukuze abe nolutho aluzuzayo kwezi ziFundo. IZIPHUMO (Results):

Kwiimviwo ezisandul' ukuba kho, ISHUMI lonke labaFundi bale College lithe lazibalula ngokuphuma phambili kwiimviwo zezo ziFundo be lizifunda kule College

Ongaba usenemibuzo nosafuna INKCAZELO eyenye angathi abalele THE REGISTRAR. P.O. Box 652.

CAPE TOWN.

## Come to Henwoods—the big store that always welcomes you.

TEE HINGES, per pair WIRE NAILS, 2 4in. 10th, Lin., 2in. 4in., 1/-S'n, 31'n, and 4in. From per lb, 6in., 1/3. 10 in., 2/2 , 12i., 3/-16in., 4/6 TEE HINGES, Japanned per pair 14in., 4/and 19in., 5/3. 6in., 1/3. 8in., 1 6, UPBOARD LOCK WITH KEY, strong 10in. 2/-12in., 2/3. Each 1/quality 14in 3/-. 16in., 3/3. ASH CORD, From per WOOD TRELLIS, 12 foot long hand 381 . 18 -4ft. 21/. IASPS AND STAPLES 51t., 24/-. 6ft. 27/-From each 6d. and 7ft., 33/9. OUP HOOKS, From per PADLUCKS, From Sach dozen WIRE NETTING 3ft, 4ff., 5ft., and RIM LOCKS, with handles Each 8/6, 6ft. wide with lin., 15in. and 2in. PIG NEITING, heavy quality oft x 3in. mesh, get 50 yard roll 47/-From per yard 8d.

P.O. Box 74-Pritchard St. JOHANNESBURG-Phone 34-4511. And at 11 Market Avenue-VEREENIGING - Phone 24.

## THE PEOPLE'S COLUMNS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS The charge for Domestic advertise-

ments (Births, Marriages, Deaths etc.) in these columns is 3/- per inch, not more than 40 words. The rate for Trade advertisement

is 8/6 per inch, and no advertisement will be published unless cash postal order or cheque is sent with the advertisement.

All correspondence to:-The Advertisement Manager,

P.O. Box 6663. Johannesburg.

## SUBSCRIPTION BATES

12/- per year.

Johannesburg.

6/- per 6 months. 3/- 3 months.

Write to :-The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6663,

## In Memoriam

NHLAPO.-Sikhumbula umama wethu owasishiya ngomhlaka 19 November, 1948, waya ekuphumuleni. Uyakhunjulwa ngu myeni wakhe, kunye nabantwana O. Thoko, no Ichabod no molokazana ne ndodana yakhe u-Jacob noModudu.—Isaac Nhiapo. 546-x-25-11

MKWALO .- Departed from this life at Ventersdorp, Transvaal, on Novemmber 9, 1950, after a long illness, Yvonne Dolly Mkwalo beloved wife of Don Mkwalo of Randfontein Deeply mourned by husband and family. Inserted by D. Mkwalo.

MOABI: Millicent Johanna (Ntandane) of Witbank passed away peacefully at Natalspruit, November 5th, after a long and painful illness bravely borne sadly missed and deeply mourned by her heart broken sons-John, Sililo, Paul; daughters Lilian and Mantombi-son-in-law Danieldaughter-in-law Victoria; grandchildren Ponty and Rosy.

MOABI.-Millie Johanna (Ntandane) Beloved sister of Moses and Abel-Isaac and Elliot; passed away peace fully November 5th Oh for a louch of a vanished hand and the sound of the voice that is still; peace perfect

MOARI.-Millie Johanna (Ntandane) Beloved aunt of Cathrine and Margaret, passed away peacefully November 5th sadly missed and deeply mourned rest in peace.

## THANKS

MOABI.-The children of the late Mrs. Moabi sincerely thank all relatives and friends for sympathy shown during their recent sad bereavement Special thanks to the officials of the Rustenburg Burial Society and the residents of Natalspruit for their untiring efforts. 552-x-25-11.

## SITUATIONS

## VACANT

SITUATION VACANT

MISSION HOSPITAL, District (Kuru man) requires Resident Doctor. Non European or European. Nurse Training Centre, Hospital 56 beds Furnished House. Car and Ambulance.-Apply Bishop of Kimberley. 179 Dutoitspan Road, Kimberley.

## VACANCIES FOR BOARDERS

Applications are invited from boys wishing to follow the Transvaal J.C. Course: Forms I, II, III. Intending students should apply without delay to: The Principal, Shiluvane Secondary School, P.O. Shiluvane, via Letaba, N. Tvl.

WANTED AGENTS for the Bantu World are

wanted at RYMIERBULT FAURIESMITH and VENTERS-BURG. Good commission paid for spare-time work. Residents only of these towns should apply. For full particulars write to:

The Manager, Bantu News Agency, Box 6663, Johannesburg.

WANTED.-Experienced Native Cool required immediately for Mine Boarding House, of sober habits and able to take control of kitchen Apply Caterer, Van Dyk Mine Boarding House, Boksburg, Trans-515-x-25-11

Honest hardworking boys with exemption passes or coloured certificates, wanted to collect dry cleaning on a full time basis. Must be able to read and write. Cycle supplied. Apply Regal Dry Cleaners, 55 Siemert Road, Doornfontein.

r-25-11

WANTED for the first quarter of 1951 for Bantu United School. Clocolan qualified Sotho speaking female teacher. Should be interested in sports, sewing and singing. Apply stating age and enclosing recent testimonials to: The Manager, Rev. W. A. Rimmington, 9, Toorn Street, 551-x-2-12

## SITUATIONS VACANT

IMMEDIATELY required a Non-European with good knowledge of Spray-painting. Apply personally at "A.I." Ice Cream Factory, 17 Margaretha Street, PRETORIA.

LEROTHOLI TECHNICAL SCHOOL. MASERU

REQUIRED about February, 1951, a certificated African Teacher( preferably graduate) to teach commer cial subjects to Senior Certificate

standard.

Salary for a graduate on Scale G, viz. £220: 220: 244 x 12-352 (bar) BOARDING AND DAY SCHOOL x 12-400, in which cost of living allowance is incorporated.

Application forms, which may be obtained from the Principal, P.O. Box 16, MASEPU, must be returned to him not later than 16th December x-25-11

APPLICATIONS are hereby invited from suitably qualified teachers for the post of Asst. Teacher in the Secondary Department of the Uitkyk Public School.

Applicants should be prepared to serve as leader of the Pathfinders movement, and should be prepared to take part in extra mutial activi-

Applicants should state which subjects they are able to teach. Applicants should give full particu lars of qualifications, previous teach-

ing experience and church denomina

The successful applicant shall be required to commence duties on the first day of the first quarter, 1951. Applications shall be awaited until Saturday the 25th November 1950, at 12 noon,-W. ODENDAAL ADM. Organiser of Native Schools

WANTED FIRST CLASS BUTCHER (Blockman) for Store in Native Reserve near Greytown, Natal. Top Johannesburg wages paid and free quarters and rations. Please Telephone 34-1496 or write Box 468, Johannesburg. 549-x-2-12

QUALIFIED African Nurse is invited for the post of a District Nurse at Good Hope Clinic, Qualification in midwifery will be considered; salary scale as prescribed by the Department of Health. Applications, certificate and testimonials should be sebt to the Superintendent, P.O. Newsmitdorp, Via Marabastad: 507-X-30-12

WANTED at the Bethel Training

(1) Assistant (A or B) Agricultural Sc. Forms I-V. and School Management in the Normal Depart

(2) Assistant (A or B) Geography Forms I-V. and Normal Department. History a recommendation. Duties to be resumed as from

January 1951, Degree and teacher certificate as qualifications. Apply to: The Superintendent, B.T.C., P.O. Bodenstein, Transvaal.

## MISCELLANEOUS

ORDER YOUR RUBBER STAMPS from us. We make your stamps in 2 days. Contact Tel. No. 34-2573 Rubber Stamp and Engraving C (Pty.) Ltd., 11, Nursery Road. Fordsburg. Rubber stamps will be

posted to you post free. x-24-3-51 FURNITURE AND STOVES

Famous Dover Stoves, No. 6 £7. 10s. 0d., No. 7 £8. 10s. 0d., No. 8 £9. 10s. 0d. Brand New, Complete with Two Pipes. Wooden Beds with Good Mattress New: 3ft. £8. 10s. 0d., 3ft. 6in. £9. 10s. 0d. Kitchen Chairs £1. 7s. 8d. Kitchen Chairs £1. 7s. 6d. each Kitchen Dressers, Glass Top, size 3ft. 6in £8. 10s. 0d., Kitchen Tables, size 3ft. x 2ft. £1. 15s. 0d. All goods well packed free, Railage payable by the buyer: Bridge Furnishers, 133 Jeppe Street, (off Harrison Street), Johannesburg.

## HAWKERS SHOPKEEPERS

We have 10,000 pairs of trousers in all sizes and colours, including Gaberdine, Tropical, Worsteds Black and Blue serge. Send a Postal Order for 31/6 with your name and address, and you will receive a pair of Maytex trousers. Max Lewis (Maytex) and Co. (Pty.) Ltd., 50A THE EXCELSIOR SCHOOL OF Market Street, Johannesburg.

HEREBY SUMMON a Special General Meeting of all Mathabathe's people (Montsimana) at No. 125 Good Street, Sophiatown on the 19th November, 1950, to meet and discuss the affairs of the Formal Opening of Mathabathe Tribal School, which will be held on the end of December Your attention is drawn to the fact that, in the case of the married men, MR. NYATI 149-22nd Ave., Alexandra this advertisement is not intended for their wives, but husbands.

The officials of Mathabathe Progress Association, Mr. K. S. Thobela Rev. J. Chidi, L. M. Mathabathe, W. Tabane are requested to be early at 9.30 a.m. before the conference arrives, for the preparation of matters.-Mr. Podile A. Kgasago.

## FOR HAWKERS AND FOR

SHOPKEEPERS Soft Goods Merchant Specialists in: Blankets, Rugs, Vosts, all kinds of knitted wear clothing etc., at lowest prices.-S. D. LEVY, 105, Market Street, Johannesburg, P.O. Box 3764, Phone: 22-3036, Johan-

## MISCELLANEOUS

HAIRCLIPPERS, Fine, Medium and Coarse Cut, 12/6 each, post free .-TARRY'S, Cor. Simmonds and Frederick Streets, Johannesburg.

BUILDING MATERIAL

Timber, flooring, shelving, doors windows, lime, cement, round poles and split poles and other building materials Prices on application H. PERES and COMPANY, Market Street West, Fordsburg. Phone 33—2429, P.O. Box 5419, Johannes. burg. T.C.

> ST. JAMES' SCHOOL MAGALIESBURG. Tvl.

Phone: Magaliesburg 16. Sub A to Standard VI inclusive

For particulars apply to the Principa BANTU INFORMATION BUREAU, 204 Merlin House, 49 Simmonds Str., Johannesburg, is open for enquiries

Motoring". Expert Instructors, under European supervision. Latest Model Cars. fitted with dual safety controls. Lessons at all times, in cluding Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Special courses for country pupils. Enquiries 12a Moseley Buildings, corner President and Rissik Streets. Phone: 22—8625. T.C.

## BISMA.REX

Elizabeth.

Street, Ophirton, Johannesburg.

The Methodist Church of South Africa INSTITUTION

NONGOMA ZULULAND

Standards up to VII. Fees: £6/15/- per Term.

HIGH SCHOOL-Standards VIII and IX (Junior Certificate).

cared for, and the usual sports and other amenities provided.

Kereke ea Luthern Bapedi Church, le tla beca mohla ca 26 November serapeng sa Bantule Location, Phiri maneng ea lesatsi la 25 November tloha ka Hura ea 8 p.m. go fihla ia 26 November ka "hura" ea 6 a.m ho tla nna Mathsediso a hae hona kerekeng Luthern Banedi Church.

and make your own clothes, in 5 lessons. Full or part time, Day and evening classes. Enrol your daughter now and let them make dressmakin, a career. Please note that this school will be closed between the 5th Dec and 3rd January. Apply: Principal 141 Luipaard St., Krugersdorp Phone: 66-2093.

## notified that unless he reports above address to pay his renta

present whereabouts unknown

FOR SALE

FOR SALE A considerable number of fully A considerable number of fully paid up shares in the Bantu Bus Service Limited, a Company carry ing on an excellent business as proprietors of a Bus Service between Nancefield Station, Jabavu and Moroka Locations, as well as the Locations, as well as

eam and soccer boys' team played Benoni Combined Schools at Beion; on November 11. The results were as follows:-

duniors

Basket Ball

Seniors

FOR AFRICAN GIRLS ONLY

regarding anything concerning the

non-European. Call in and see us.

Your best friend is in charge.

DRIVING: Learn to drive with the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car School of Motoring". Expert Instructors,

All persons suffering from Rheumatism, Sciatica, Lumbago of muscular stiffness are strongly recommended to try Lloyds Bone and Nerve Liniment. It's famous formula brings quick relief. Price 2/6 from Rexall Chemists or 3s. posted from Rexall Drug Co. Ltd., Box 984, Port F.N. x-1-9-51

## MAIL ORDER BUILDING MATERIAL

New and Second-hand roofing iron (zinc). Also other building material New and secondhand. Cheapest prices. Price List Free. Inquire: A Crazam and Liondore, 7, Rawbon

NHLOPENKULU MISSIONARY

## COURSES

MBINED SCHOOL - Primary

Fees: £8 per Term

We aim to provide a sound education priation 5344. Share E.115244; Rebased on Christian Principles in a healthy environment and fine modern E.113756; Re-draw Appropriation 1070,

The students' domestic needs are well

Ladyselborne, Pretoria.-E. Aphane

MR. I and I TUMAHOLE intend to apply to the Livestock and Meat Industries control Board for registration as a Butcher and a quata at No. 1522, 1st Street, Germiston 536-x-18-11 Location.

DRESSMAKING will teach you to cut

## areas, action will be taken. (Signed) JACK FAKUDE, 149-22nd Ave-Alexandra Township, 547-x-25-11

## Springs Plays Benoni

The Springs basketbail girls

Benoni 13, Payneville 8

Benoni 7, Payneville 15.

Soccer Payneville 1, Benoni 2, Seniors

Payneville 2, Benoni 2. The S.A.P.P.I. Pirates team played against Bethal at Bethal by 3 goals to 1 by the home team The match was a hard-contested ne, with a big crowd of spectats from Ermelo and Torbanite.

duniors

## For Sale

PROPERTIES FOR SALE PROPERTIES for sale in ALXANDRA

FARMS TOWNSHIP and SOPILIA-TOWN, and ELSEWHERE.

Easy terms can be arranged. Apply MORRIS ALEXANDER, HIRSCH and ADLER, 12/15, New Kemsey Buildings, Cor. Fox and Joubert Streets, JOHANNESBURG Telephone: 33-4101 x-23-12

ALEXANDRA TOWNSHIP VACANT STANDS each over 1 acre in extent which may be bought by non-Europeans. To be sold at "THE OLD MART 112 COMMISSIONES STREET ON THURSDAY, NOVEM. BER 23rd at 11 a.m. Lot 1678 Alexandra Township situate in John Brand St. between 15th and 16th Avenues, measuring 11,120 sq. ft. Lot 2276 Alexandra Township, No. 132 Nisp. and Mrs C. Smuts. 21st Avenue, measuring 11,120 sq. ft and having some corrugated iron rooms thereon. Terms: Half cash balance on bond for 2 years at 70% interest. - From: RICHARD R CURRIE LTD.

STANDS IN ALEXANDRA TOWNSHIP FOR SALE APPLY:-

Moses Molefe, 16 2nd Avenue,

ALEXANDRA TOWNSHIP, JOHANNESBURG.

"MONEY" AFRICAN MUTUAL CREDIT ASSOCIATION: Ballots drawn for Friday, week ending 17th November, 1950. Ballots for £50 loan (with suitable security) or cash value of

APPROPRIATIONS

£20 in Section I. Johannesburg "D": Appropriation 8167, Share 8067; Appropriation 3789, Share 3689; Re-draw Appropriation 1309, Share 1209; Re-draw Appropria-

Johannesburg "E": Appropriation 975, Share E.118875; Appropriation 129, Share E.115029; Appropriation 2498, Share E.112398; Appropriation 709, Share E-220609; Appropriation 2748. Share E.222648; Re-draw Appro draw Appropriation 3856, Share

hare E.110970. East Rand: Appropriation 1002, Share ERB.982; Re-draw Appropriaion 1464, Share ERB.1364.

Pretoria: Appropriation 1258, Share 158; Re-draw Appropriation 0897, West Rand Re-draw:

oriation 1868, Share WRA.1768; Approriation 820, Share 720. Cape Town 10/11/50: Appropriaion 0581, Share A.50381; Appropriaion 3522, Share Z.53322; Appropriaion 2323, Share B. 63579; Appropria ion 2994. Share B64629; Appropriaion 2789. Share C.42789; Appropria tion o937. Share C.40937; Re-draw Appropriation 4627, Share Re-draw Appropriation 3835. Share 3.66031; Re-draw Appropriation 4398 Share C.44398; Re-draw Appropriaon 0937. Share C.40937; Re-draw Appropriation 3588, Share B.65588 Re-draw Appropriation 5914, Share

C.45914; Re-draw Appropriation 3399, Share C.43399. Durban 8/11/50: Appropriation 001, Share E.5901; Appropriation 2073, Share E.1973; Re-draw Appropriation 0631, Share E.0531; Appro

riation 2005, Share E.1905. East London 10/11/50: Appropriaon 6567, Share 36567. Kimberley 10/11/50: Appropriation

589, Share 2440,

P. Elizabeth 10/11/50: Appropriation 1953, Share 11953; Appropriation 5076, Share 15076; Re-draw Appropriaion 4130, Share 14130; Re-draw appropriation 1372. Share 11372.

Worcester 11/11/50: Appropriation

Paarl 10/11/50: Appropriation 1843,

3659, Share 73659; Re-draw Appropriation 4110, Share 74110. SECT. II. Ballots for £250 loan (with suitable curity) or eash value of £100.

Johannesburg "D": Appropriation East Rand: Appropriation 417. Share ERB 317

MEMBERS PLEASE NOTE: No and Moroka Locations, as well other Locations. For Further information apply to the Advertiser, House, 114, Jeppe Street, Johannes-

## Amateur Boxing **Body Elects Officials**

(By "The Mask")

The meeting of the inauguration of the Johannesburg and District Non-European Amateur Baxing Association was held at by the 1st Bothsabelo band march-ed to the Methodist Church amidst te Jubilee Social Centre on Fri-

Among many present were Dr the Methodis: School from far and Ray E. Phillips who presided, Mr. Schmidt, Recerstion Officer who mended on behalf of Mr. J. G Young, Senior Welfare Officer N.E.A.D.; Mr Thabede for Trans a November 12 and were beaten vaal Association of Non-E ropean

The constitution was adopted (vi) an Executive composed of delegates from all clobs elected the officials of the Association as follows:-

Hon Fresident, Mr. Criffiths, vice President, Dr. Ray E. Phillips Hon. Chairman, Mr S. S. Nton be TOWNSHIP. EVATON, SMALL makedu; Secretary, A. D. Brown la; vice Chairman, Mr H. Mehloand Hon- treasurers, Me sr Howard Pim and Hardy

## Gordons Win Ballroom Dance Competition

The Transvaal-Free State Ballroom Competition was held in the Community Hall, Bloen fontein on Monday November 13. Th. preliminary competition was for the local amateurs whose result were: 1st Mr A, Tiadi and Miss R Tsamaiso, 2nd Mr F. Macale and Miss R. Mosikare and 3rd Mr A

The professional had been com Jetitive pairs. The adjudicator is is remarks said that Free State hould consentrate more on ball oom dancing. Transvaal - take x-25-11 dancing more seriously.

's: Mr and Mrs Gorton; 2nd Mr

J. Ditake and Miss K. Titus

'st Mr and Mrs Gordon: 2nd

and 2rd Mr and Mrs H. Moea-Special Tongo Contest

Ditake and Miss K. Titus; 3rd Ir and Mrs H. Moea. When interviewed Mr. Gordon aid that he had been dancing for years and six of which spent in amateur stage. During is rareer as a professional, he ha

won many competitions. De Won the South Africa title four times, Transvual six, West ern Frovince one, Eastern Pro vince one, Free State one. M Gordon runs his own dancing school specially for Africans.

Notice. CITY OF JOHANNESBURG VACANCY Applications are invited from Non-Europeans for the following vacant position in the Non-European

Affairs Department:-

Grade "C" (156-12-£204 per annum): Copyist. In addition to the basic salary cost of living allowance is paid in accordance with the Council's resolution of the 25th August, 1942, as

amended. Applicants should be in possession of the Junior Certificate, be able to type, read and write English and Afrikaans. A knowledge of a Native language spoken on the Rand would be a recommendation.

Canvassing for appointment in the gift of the Council is strictly prohibited. Proof thereof will disquali fy the candidate for appointment. Applications in the candidates own handwriting on special forms obtainable from the Central Staff Office, Room 223, Municipal Offices. must be placed in the box in Room 223, Municipal Offices, not later han 4 p.m. on the 29th November,

> BRIAN PORTER Town Clerk.

## x-25-11 LEGAL NOTICE

IN THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA (Tranvaul Provincial Division) at Pretoria Thursday the 9th day of November 1950. Before the Hon. Mr. Justice Dowling. In Chambers. In the matter of: THOMAS MATEBULA

UPON the motion of Mr. Lockoff. Counsel for the Applicant and upor reading the Petition and the other documents filed of record. IT IS ORDERED: 1. That a Rule

Nisi do hereby issue calling upon

all persons concerned to show

cause, if any, to this Court on the 30th day of November, 1950, at 10 a.m.: A. WHY an Order should not be granted in terms of Paragraph 51 (1) in terms of Act 25 of 1909 directing the Registrar of Deeds at Pretoria to transfer certain holding numbered 118 in the Kameelboom Agricultural Holdings on the Farm

KAMEELBOOM No. 817. Welge-

waagd 535. District of Rustenburg

at present registered in the nam

of NTAMBANA SITHOLE to the

Applicant. 2. That this Rule be published once in the BANTU WORLD Dy Order of the Court.-Sgd. T. J ROSS, Registrar.

## IMPRESSIVE SCOUTS RALLY AT MIDDELBURG

Many troops and detachments led

great excitement. Parents and chil-

Spyt Se Beentjies

Is Te Kort

skryf; Een van die dinge wat '

mens opmerk as jy in aanraking

met ons mense kom is die salige

onkunde waarin hulle dood te

vrede voortleef. Met die instansie

van onderwysers se konferensie te

Pietersburg in Julie, is een ver-

plig om tot die gevolg trekking te

kom, dat party van ons mense-

veral die onverantwoordelike

vermors deur niks te verrig nie, en

evrede te wees om met leegle en

cletspraatjies hulle tyd te ver-

Ongelukkig, is in elk geval, spyt

e beentjies te kort is. Dit spyt ons

nning om dit openlik te se dat di

n slegte voorbeeld is; die best

profeet van die toekoms in die

"Kyk terug na di verlede en put

it alles wat goed is, en daarme

ou die toekoms" (Oom Paul)

Hierdie verdeling het nou uitein

delik verblom en haat geplant in

lie harte van die plattelander

eeroor die stedelike onderwysers.

Nou is die onderwysers verenig

ng in die Transvaal in die gra

ons plig om die grondbeginsels var

madoelas van die wereld. Dit

die verdeling te ondersoek en

paar sand korreltjies onder die

voete van ons leiers te vergroter

en soos bossies moet werk om die

prestasie van die associasie te be

Geagte onderwysers, daar is

cooruitstrewende mense en a

near.

Commissioner Mr. S. P. Mawela, Principal Bothsabelo Practising (By M. D. Tshabalala) The Middelburg District Pathfinder Boy Scouts Raily was held Music was rendered by the variat the Methodist School Middelous troops and detachments burg, Tvl. on Sunday October 22.

Encourage Brotherhood The Dist. Scout Commissioner gave an encouraging speech on scouting. He stressed the need for such movements among African dren poured in their numbers to youth in order to promote good conduct, true spirit of brotherhood

and Christianity. The inspection of troops and de-After interval displays took place tachments was made outside on the Methodist school football church premises by the Dist Scout

ground. Two troops including officers were enrolled, (1) 2nd Middelburg Proop (Methodist School) led by Mas rs M. D. Tshabalala, C. Damene and S. J. Mkwanszi as Officers. 2) 1st Vasltank, Mr. N. Ngubeni, supervisor of Native School spoke E. L. Ntloedibe, Jakkalskull,

in scouting. Rain disturbed during the day. Fine displays were staged by the following troops and detachments: 1st Bothsabelo Troop and detachment (Institution); 2nd Bothspelo Troop and detachment (Practising school); 1st Middelburg Troop and detachment (Lutheran school); 2nd Middelburg Troop and detachment (Methodist school); eiers-vir ure en dae hulle tyd 1st Moganoe Troop and detachment; 1st Molapong Troop and deachment; 1st Doornkop Troop and detachment; 1st Vaalbank and deachment; and Occupational Colege detachment.

## MABIESKRAAL

A boxing club has been opened Motsisi, L. D. Matshego, S. Moa-

Committee Members

Messrs S. S. Mogoe (Chairman): S. Ntshabele (Secretary); L. erumola (Treasurer); L. D. Mashego (Committee Member); G. Motshologane (Committee Mem-

nense wat belang in die intellek The club days are Mondays uele en sosiale vooruitgang van onse mense stel. Spyt se beentjies and Thursdays at 6-7 p.m. -S. P:

others—should meet and appoint

a Xhosa committee to interview

the Education Department on the

ls gewoonlike te kort.

would suggest that in order to give WANTS BOOK I. M. Schlodimela, Rustenburg: Xhosa its rightful place in our Could any of your readers tell me schools in this province, Xhosa where to find a book entitled leaders—teachers, clergymen and Your Future by Stars?" I shall also be glad to know what it costs.

QUACKS

I. A. Mathars, Brakpan: Young Africans to-day are menaced by quacks who prey on ignorant oung minds. Some appear in the role of psychologists who give wrong social diagnosis as well as wrong remedies. They prescribe

ALLEGED BRIBERY C. P. Nchabeleng, Vanderbijt Park: If measures are not taken gainst bribery, many African ill be in the army of unemploy d for a long stretch of time. Cer ain Africans in high places want tjotjo" (bribe) before they

elp their fellows obtain work. TEACHING OF XHOSA W. D. Nyovane, Germiston: save read with interest. Mr. L. M. Ngcwabe's letter on the struction of the AmaXhosa, Now

CALLING ALL MEN!

defficiency restored by DIANA

No. 103 Price 2/6; 5/-: 8/6; from

DIANA LABORATORY, Box 33;

DINING ROOM SUITES at 7/-CHESTERFIELD SUITES 6/6 per Week KITCHEN SCHEME 5/- per Week

> Free Delivery. Reduce your cost of living by Furnishing with us. Everything for the Home

PREMIER FURNISHERS Ltd.

(inc. J. Dembo & Co.)

52, Plein Street. (next door

Old Church) JOHANNESBURG.

CURE YOURSELVES THE HERBAL WAY RHEUMATISM ANAEMIA CONSTIPATION.

HERBALLWAY BACK TROUBLE ASTHMA

ACIDITY STOMACH

LIVER

SOUTH AFRICAN HERBAL INSTITUTE 11-14 OLD ARGADE BUILDING

Write to

100 MARKET STREET, - JOHANNESBURG - P.O. Box 2495

## BOXING CLUB

t Mabieskraal and following are he members: P. P. Leseyane, L. akwena and E. Tjalle-

Mogale S. P. Kgasoe, S. S. Mo-oe, T. Koitsiwe, S. Mokrabi and kroef los erens. Dit is die plig var

## LETTERS IN BRIEF

need for the appointment of a Xhosa-speaking supervisor

TOO MANY ACCIDENTS M. M. Maisella, Nigel, writes: There have been accidents lately on the Rand. false treatment to the ruin of the there nothing that can be done to

## prevent these accidents?

FURNITURE ON VERY EASY TERMS. BEDROOM SUITES 7/6 per Week

STOVES COMPLETE 5/- per Week BEDS AND WARDROBE 6/- per

## BE HEALTHY AND GAY



WE ARE HERBALISTS AND NOT MEDICAL PRACTITIONERS CANVASSERS WANTED

## BLACK TERROR" CARRIED OUT OFRING

## CROWD SEES EXCITING BOUTS AT B. M. S. C.

BAD WEATHER FAILED TO DISCOURAGE BOXING FOL-LOWERS FROM ATTENDING ONE OF THE YEAR'S SENSA-TIONAL SHOWS HELD AT THE B.M.S.C., ELOFF STREET, JO-HANNESBURG LAST SATURDAY NIGHT WHICH FEATUR-ED SOME OF THE RAND'S BEST FISTIC FIGHTERS. CHARLES SABE (THE BLACK SJAMBOK) OF GERMISTON, WEIGHING 157 LBS. SPRANG A SURPRISE WHEN HE ENDED THE MAIN BOUT OF THE EVEING ABRUPTLY AS HE KNOC-KED OUT VETERAN JERRY MONNAKGOTLA (THE BLACK TERROR) WEIGHING 153 LBS. IN THE SECOND ROUND OF THEIR 10 ROUND CATCHWEIGHT SCRAP. THE FIGHT WHICH SHOULD HAVE LASTED ABOUT 30 MINUTES WAS OVER IN ONLY FOUR MINUTES,

Jerry was the favourite on the battle. Morgan Mogale knocked strength of his experience in the out Isaac Makenete in round four. roped square. But in Charles he had a clever apponent who used more brainwork in the ring than

marks time. He registered an easy having stopped unusually early on yet dramatic k.o when he sharply account of k.o's) Mr. Dan R. Twala avoided Jerry from a corner send- announced that the next and last Monnakgotla to the canvas. It was year, expected to be the bumper to his corner like a tiger balancing comes on Friday December 15 at himself on the ropes. Jerry was the same venue. Mr. Twala told Football Association representative counted out as he lay on his sto- the crowd that the last profession. mach and the crowd jumped to all boxing programme is expected to their faet in disappointment.

Kid Sweetie Wins on Pts In the main supporting bout, Africa's fighter Kid Sweetie, contender No. I for vaal province. the S.A. flyweight championship who weighed 112 lbs. outpointed Jafta Davis (Kid Chocolate, 112 lbs.) over six rounds. Kid Sweetie is a skilful fighter who had his opponent in trouble in all the rounds. He carries a powerful left and if his right was equally strong in punching power, he could have easily knocked out Kid Chocolate, who undoubtedly impressed the crowd with stamina by holding his own against a boxer of Sweetie's stand.

Bantamweight Gilbert Seabela outclassed Dan Zulu (Rockie Kid Bilican) by a t.k.o. in the second round in a four-round encounter. Although he was floored several times, Zulu went in for more punishment until the referee stopped the fight at the end of the scond round.

Featherweight One of the evening's thrillers was the fight between Mike Edwards, an Indian fighter and Joshua Zwane who spared no time in trading continuous blows. The bout caused a great deal of sensation particularly the last and sixth round when Zwane battered his opponent to the ropes. Both fighters gave-of the will be played next week Sa- R. D. Molefe and G. Khomo beat their best and the verdict was a turday, December 2, 1950. draw.

Lightweight In a six rounds scheduled fistic 26

December May Bring

Title Fights Speaking shortly after the last fight between Monnakgotla and Charles is a "playboy" who Sabe at 10.10 p.m. (the contests ng a fast left and a right that sent professional programme of the oo sudden for Sabe wao jumped | nugilistic exhibition this year feature title fights. This is quite possible and easy since most South Africa's fighters are in the Trans-

> Money For Boxers The crowd was given the option

o choose four fighters on the evenne's programme who were worth eiving money prizes a donation rom Mr. Dobson, who was present mong the crowd. The sum origindly donated was £5 but owing to nixed decisions by the crowd, Mr Dobson added another two pounds live pounds solit between Mike Edwards and Joshua Zwane and rest (£2) divided between harles Sabe and Gilbert Seabela. (King Marshall) Ladysmith Home will appear at Wemmer on Sun-Thoabala Favourite For Men's

FIXTURES FOR SUNDAY, NOV.



This is the Basutoland team that engaged in one of this year's best thrilling matches at the B.S.C. ground, Johannesburg in the Moroka-Baloyi Cup competition. With exception of three members, this team meets J. B. F.A. at Wemmer ground to-morrow, (See story on this page).

team will be repeated on Sunday November 26 at the Wemmer Sports Ground, Loveday Street, boo, Heavy Fighters; Mike, London

Johannesburg, Bantu supporters W. Away; Daily Mail, West

who have seen Basutoland team Zebras; John Dikoe (July Handi-

olav in the Moroka-Baloyi com- cap), Pimville Champions; Matlo-

petitions regret the exclusion of tleng, Hungry Lions; and Washe

certain players who went on a lela, Table Mountain, Reserve

rick and is an outstanding centre- tween Basutoland and J.B.F.A.

The J.B.F.A. pick is as follows:- toland is sending a solid eleven S. Lesotho (Stoplight), London W. and if J.B.F.A. makes a mistake

Away; D. Lepota (Ngobese) the score will be heavy, says

recent tour up north. "Without Marks, Zebras.

Hungry Lions; A. Tsotetsi (Vry-R. L. Matsatse,

## This weekend. West Rand B.

division's tennis championships will be continued as follows:-Randfontein B. vs Roodepoort B. Durban Deep C. vs Randfontein C. West Rand vs Durban Deep B. and Roodepoort C. vs East Champ d'Or B. Matches take place at the centres mentioned first.

Last Sunday, Nov. 12 East Champ d'Or L. T. C. collected soft points against Randfontein. Robert Mahlathi captains East Champ d'Or this year.

## Basutoland Determined To Win Against

Makhobalo, Seturumane Letsielo l's'eliso Mohapi, Khubelu 'Mefano and Lekomolo Mokapi.

and 17 this year.



Opening of the 1950 Major League baseball season in the United States again focuses attention on Jackie Robinson. Star second baseman for the Brooklyn New York, baseball team (the Dodgers). Jackie was voted the most valuable nlayer in the National League, one of the two major baseball organizations in America, in 1949. to be another brilliant one.

The same team will play agains' Pretoria Bantu Football Associa tion picked team on December 10



## mas Raphela), who was hero of the Rand soccer tourists who went on tour to the Belgian Congo recently. Booitjie was included in all the matches

Booitjie (Tho-

of the tour and succeeded in scoring most of the igoals. Of the four draws played by J.B.F.A. tourists, all the goals were scored by him. He is a member of the African Morning Stars, one of the City's leading clubs. The team's manager is Mr. Harry Makela.

## Popular Athletic Meeting At Orlando Today

To meet public wishing to see athletes wao took part in the October championships at Umtata, the T.L. and District Non-European A. A. and Gycling Association is holding an inter-club competition at the Vocational Stadium (Orlando) this Saturday November 25. The impetition starts at 10 a.m.

Ten of the thirteen record times and distances set up in Pretoria VAN DER BIJL PARK second S. A. Bantu Athletic Charpionship he'd at Umtata, Jerry Vera whose 100 yards record time still holds will be seen in action He is determined to break his own record. He also held a record for the day are A. Brown, E. Se-

Programme (Final), Javelin (Final), 440 Yards Early Birds. (Final), Long Jump (Final), 1 Mile (Final), Discus (Final), 100 Yards (Final), High Jump (Final). Mile Relay.

Presentation of trophies by Mr Schmildt, Welfare Officer (Recrea-

## South East Rand Tennis Results

South East Rand tennis Associa- Miss B, Dhlamini 6-0, 6-3. ion Championship tournament ontinued on November 12:

Men's Singles
P. Xulu beat J. Ngcobo 6-0.

## ORLANDO PIRATES LOSE BLOEMFONTEIN MATCH

(By Organising Secretary) An interesting soccer match took place at Bloemfontein's Bantu Sports Ground, on Sunday, November 12 when the famous Blue Birds of Bloemfontein beat the Pirates F. C. of Orlando by 5-3 efore a big crowd.

The game was exciting from the beginning when the Blue Birds scored the first goal which was immediately followed by an equaiser. The game went on for some time without further scoring although Pirates forwards, on a few instances, broke through Blue Birds' defence. At half time the score was 1-1.

On resumption the game became faster and more thrilling. Blue Birds displayed a remarkable combination which in no time enabled them to register the second goal. A little after, two more goals were scored in rapid succession. Pirates were not discouraged by the score and after a struggle they managed to score two more. The Blue Birds were now leading by a goal. Pirates had worked hard to raise the score and they relaxed a little giving the Blue Birds a chance to score the

fifth goal. Blue Birds were represented by:-Mosiane, Phoshoane, Moroagae, Modise, Mokone, Khoboko, Moeca, Sesana, Tsipane, Lekontloane, and

## SOCCER RESULTS

The Thata Mountains Football Club of Germiston surprised the famous unbeaten Early Birds of in Long Jump last year. E. Sono Bophelong when they won 6-3 in is another attraction. He is the a friendly match played on Bopresent S. A. Bantu record holder phelong ground on Sunday, Noin High Jump, Other high lights vember 12. The ground roared with laughter when "English man" of the Thata Mountains '00 vards (F.na.). Shot Put (Fi- jived with the ball in the ground na!) 220 Yards (Final), 3 Miles rolling towards the goals of the

"Late Bells Terrors" were in good form when they beat Thata Mountains 4-0 and "Dorman 4x110 Yards Relay, and Standard Long" Callies held Thata Mountains to a 1-1 draw.

-By Abel Gonela

6—0; J. Ramabitsa beat M. Nzima nde 6-3, 6-3; D. Radebe beat E Moikangoa 6-4, 4-6, 9-7. Women's Singles

Mrs. Zikalala beat Miss M. Mo-Following are results of the dupe 6-3, 6-1; Mrs. Zozo boat

Men's Doubles Nzimande and Moikangoa beat Makhoba and Khobeka 6-E. D. Phaka.

## 

LENVIC HOUSE, CORNER OF KERK & DIACONAL STREETS

OFFERS TO ALL MEMBERS

Free Legal Aid

Free Secretarial Assistance

Free Help in Pass Law Exemption

Free Support for Trading Licence

Free Advice on Housing

plus ....

This Bedroom Suite

Deposit £6-0-0

Monthly £2-0-0

ALSO Large Selections

of Bedroom Suites, Kit-

chen Suites, Beds,

Wardrobes, Stoves, etc.

ONLY FROM

Free Correspondence Service Free General Service

APPLICATION FOR MEMBERSHIP SHOULD BE MADE PERSONALLY TO THE ABOVE ADDRESS

9999999999999999999999999999999999

TEMPLES FOR TERMS

PLEIN ST. JOHANNESBUI

## B. Division men's singles final: Germiston Stars S. Thoabala Vs. A. Foldman Women's Doubles final; Alexandra Tennis Championships: Misses W. Maboea and A. Mbangeni Vs. Mesdames, C. Davis and

Many arguments have lately de-

veloped as to whether the memo

rable struggle of 1947 when Basu

toland met Johannesburg Bantu

Booitjie they are no match for

Basutoland" said one supporter:

Boo'tjie is well known for his head

(By Sebataladi) Sam Thoabala, the professional pall-room dance teacher, is a hot I. Myburgh. Mixed Doubles Semi-final: avourite for the B. division sing-

Sunday, November 26, when three ners to play final against M. finals of the six events will be Nhalpo and Mrs R. Jacobs. played off at A'exandra. The fi-LAST SUNDAY'S RESULTS

Men's Doubles Semi-Final: nals of the other three major ti-L. Mooi and H. Did'oof 6-4, 6-2, -5 Quarter-final; H. Makhonofaand M. Nhlapo 6-1, 6-2. Semiinal: L. Agulhas and P. Jemaine beat H. Makhonofane and M. Mo-

ne and Miss. T. Langa lost to R. D. Molefe and Mrs Watson 8-6, 4-6, 2-6. S. Alcock and Miss B. Rankua beat J. Magerman and Miss. W. Maboea 6-0, 6-2, R. D. Molefe and Mrs M. Watson beat L. Mooi and Miss. Scott 6-4, 10-8 Semi-Final: M. Nhlapo and Mrs. R. Jacobs beat R. D. Molefe and Mrs. Watsoon 1-6, 6-2, 6-2. P. Jemaine and Mrs. Jemaine beat G. Khomo and Mrs. M . Mofokeng 2-6, 6-3, 6-0.

ATURDAY, NOVEMBER 25, Athletic Sports meeting will be held at the Vocational Training Centre, Orlando, Johannesburg.

SUNDAY, NOVEMBER 26; (a) Basutcland soccer team meets Johannesburg Bantu Football Assec ation team at the Wemmer Sports Ground. Loveday Street, Johannesburg. Time

(b) Athletic and cycling competitions will be held at the Somtseu Road Ground. Durban at 10 .am, THURSDAY, DECEMBER 7: Johannesburgg and District Amatuer Boxing Association Executive Meeting will be held at the Jubilce Social Centre, Eloff Street Extention, Johannesburg at 6 p.m.

FRIDAY, DECEMBER 15: Professional Boxing tournament will be held at the Bantu Men's Social Centre, Eloff Street Extention, Johannesburg, DECEMBER 16 AND 17; Basutoland Pick plays Pretor'a Football Asso-

WEEK-END SOCCER RESULTS Wemmer Sports Ground: Heavy 'ighters beat Natal Lions 3-1. Alberton Zacs beat Stone Vultures -0. African Empire beat Rase gae Darkies 3-1.

Bantu Sports Ground: Zulu Daries beat Rochdale Home Stars -4. Crocodiles beat C. V. Rangers -2. Rangers have lodged a protest. Railway Police walked ver Robinson Deep. Dundee Rebellions and Ladysmith Canons match was stopped on account of a fight among players.

Printed by the Proprietors, The Bantu World (Pty.) Ltd., and published by The Bantu News Agency (Pty Ltd., both of 11 Newclare Road

Basutoland XI Determined

To Win To-morrow

Sunday's match at 3.45 p.m. be

will be exciting. This time Basu-

The following Basutoland eleven

day: Molikeng Koratse, Pali Thebo-

la, Phakiso Sehalahala, Bereng Ra-

mahloko, Chaka Pholo (Ten-to-

ten), Peacock Mokotoane, King

Several soccer final matches were played at the Turton Hall ground, Germiston Location on favourite for the B. division singgles title. The argument for some
of the titles will be settled on

Mixed Doubles Semi-Inal:

Myles and Mrs. C. Davis Vs. P. Jemaine and Mrs. Jemaine.—Wincallies beat Free State Callies by 4-1. Dr. Strachan's division: G.M. B. Stars drew 2-2 with N.C.

Callies. Payne's division: Hot Spurs beat Jupiter Sweepers 4-1, Brammers division: Hot Beans trounced M.C. Callies 6—1. This Sunday's Attraction

G.M.B. Stars meet N.C. Callies for the second time to decide this holders of Dr. Robert Mixed Doubles: H. Makhonofa- match the presentation of trophies will take place.-By Patrick Ncala.

# when a woman has to work

She has to use up her strength. Her

body will get tired. This is a sign that she must look after herself. For a woman's body is not asstrong as a man's. So she should take FELUNA PILLS. They will give her strength, and make her body healthy for the work she has to do. Her blood will be clear and pure. Even during her bad days she will FELUNA PILLS are a special medicine for women and girls. They fight pains and tiredness, and give health and happiness to



You can buy them at any store.

40 Feluna Pills cost 3/3 20 Feluna Pills cost 1/9

## PAY-AS-YOU-WEAR "TEMPLES" Easy Terms

Harlem-Styled Kings

· BEST QUALITY

• LATEST DESIGNS STRIPES - PINHEADS - ZOOTS

SPOTS - CHECKS - 100 different patterns and colours

## XMAS SCHEME 1 SUIT 1 SPORTSCOAT 1 pair TROUSERS

3 SHIRTS Soxs - Ties

Shoes

O Underwear WEEKLY CONTRACTOR CONTRACTOR

Miscellaneous Clothing

• FROM 3/- WEEKLY •

Pyjamas • Underwear • Shirts

and Short Sleeved) @ SUIT @ SPORTS SUITS TROUSERS @ SHOES . TIES . SOXS

(Sports, Gladneck, Trubenized Long Call now it's easy to open an Account



OPP. VICTORIA HOTEL.

For that man-about-town appearance try "TEMPLES"

for Good Value says Harry Mekela

## NEW YEAR o 1951 o Schemes

LATEST DRAPE CLOTHING 1 SPORTS COAT 1 pr. TROUSERS 2 SHIRTS

SOXS and TIES all for 6/ - weekly

166999999999999999999

1 SUIT 3 SHIRTS SOXS. TIES and SHOES all for 8/- weekly

TERMS for all Prompt Service

SATISFACTION

CUARANTEED

PAY AS YOU WEAR

> No References Necessary

Easy Terms

Small Deposits

CALL NOW

Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

## PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Location: Johannesburg

©2015

## **LEGAL NOTICES:**

**Copyright Notice:** All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

**Disclaimer and Terms of Use:** Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.